



SLUŽBENE NOVINE

ZENIČKO - DOBOJSKOG KANTONA

Godina V - Broj 8

ZENICA, Ponedjeljak, 15. 05. 2000. g.

61.

Na osnovu člana 37. tačka h. Ustava Zeničko-dobojskog kantona, Skupština Zeničko-dobojskog kantona na 17. sjednici održanoj dana 19.04.2000. godine donijela je

ZAKON O VODAMA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

I. OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovim zakonom se uređuju način i uvjeti upravljanja vodama, vodoprivrednim sistemima, vodoprivrednim objektima, radi korištenja voda, zaštite voda od zagađivanja, uređenja voda i vodotoka i zaštite od štetnog djelovanja voda, način obezbjeđenja instrumenata i obavljanja poslova i zadataka kojima se obezbjeđuje upravljanje vodama, vodoprivrednim sistemima, vodoprivrednim objektima, ovlaštenja i dužnosti organa Zeničko-dobojskog kantona, općina i drugih pravnih lica i građana i druga pitanja od značaja za upravljanje vodama i vodoprivrednim objektima, kao i pitanja ovlaštenja koja treba urediti u skladu sa Zakonom o vodama ("Službene novine Federacije BiH", broj 18/98 - u daljem tekstu: Federalni zakon).

Član 2.

Pod vodama, u smislu ovog zakona, smatraju se:

1. površinske vode, vodotoci, prirodna jezera;
2. podzemne vode;
3. termalne i mineralne vode.

Član 3.

Vode, kao opće dobro, na području Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Kanton) su od interesa za Kanton i uživaju posebnu zaštitu Kantona, a naročito u pogledu zaštite kvaliteta voda i iskorištavanja voda za razne namjene.

Član 4.

Vodoprivredni objekti iz člana 19. Federalnog zakona, kao dio vodoprivrednih sistema na području Kantona, su od interesa za Kanton i općine.

Član 5.

Kanton, zajedno sa Federacijom Bosne i Hercegovine, upravlja vodama i vodoprivrednim objektima na području Kantona na način utvrđen Federalnim zakonom i ovim zakonom.

Dio poslova i zadataka upravljanja vodama, vodoprivrednim objektima i javnim vodnim dobrima na području Kantona, u skladu sa Federalnim zakonom, vrši Javno preduzeće za "Vodno područje slivova rijeke Save" Sarajevo, (u daljem tekstu: Javno vodoprivredno preduzeće).

Član 6.

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju isto značenje kao i izrazi upotrijebljeni u članu 5. Federalnog zakona.

Pored izraza iz stava 1. ovog člana upotrebljavaju se izrazi:

1. neuređena obala vodotoka je pojas zemljišta uz korito vodotoka do koga dopiru velike vode ranga pojave jednom u pedeset godina (u daljem tekstu: pedesetogodišnje vode) udaljen najmanje deset metara od linije dopiranja pedesetogodišnjih voda, a služi za pristup i redovno održavanje korita vodotoka, kupanje i rekreaciju;
2. obala prirodnog jezera je pojas zemljišta uz korito jezera do koga dopiru velike vode pedesetogodišnjih voda udaljeno najmanje pedeset metara od linije dopiranja pedesetogodišnjih voda prirodnog jezera, a služi za pristup jezeru radi kupanja, rekreacije i ribolova;
3. obala vještačke akumulacije čija je isključiva namjena snabdijevanja stanovništva i privrede vodom za piće je pojas zemljišta od linije dopiranja najviše kote projektovanog nivoa akumulacije udaljen najmanje stotinu metara od linije dopiranja maksimalno projektovanog nivoa vode te akumulacije, a služi za pristup vještačkoj akumulaciji radi održavanja voda u toj akumulaciji i održavanja obala te akumulacije.

Korištenje neuređenih obala vodotoka, prirodnih jezera i vještačkih akumulacija iz stava 2. tačke 1. do 3. ovog člana vrši se u skladu sa zakonom, planovima razvoja vodoprivrede Kantona, planovima zaštite prirodnih jezera i vještačkih akumulacija.

Zabranjeno je ograđivanje neuređenih obala vodotoka, prirodnih jezera i vještačkih akumulacija iz stava 2. tačke 1. do 3. ovog člana.

II. UPRAVLJANJE VODAMA I VODOPRIVREDNIM OBJEKTIMA

1. Upravljanje vodama

Član 7.

Upravljanje vodama u smislu ovog zakona, predstavlja skup odluka, aktivnosti i mjera čiji je cilj održavanje, poboljšavanje i ostvarivanje potrebnog i održivog režima voda na području Kantona ili dijelu područja Kantona u skladu sa prirodnim uvjetima, planskim osnovama, potrebama i mogućnostima.

Član 8.

Teritorijalne jedinice za upravljanje vodama, u smislu Federalnog zakona i ovog zakona, su vodna područja i slivna područja.

Član 9.

Planske osnove za upravljanje vodama, u smislu Federalnog zakona i ovog zakona, su vodoprivredne osnove i planovi razvoja vodoprivrede.

a) Teritorijalne osnove za upravljanje vodama

Član 10.

Područje Kantona u cjelini pripada Vodnom području slivova rijeke Save iz člana 9. stav 2. tačka 1. Federalnog zakona.

Područje Kantona u cjelini pripada glavnom slivnom području rijeke Bosne iz člana 10. stav 2. tačka 3. Federalnog zakona.

b) Planske osnove za upravljanje vodama

Član 11.

Planske osnove za upravljanje vodama na području Kantona su vodoprivredne osnove pojedinih rijeka i planovi razvoja vodoprivrede Kantona.

Član 12.

Kanton može, po potrebi, donijeti vodoprivrednu osnovu i za manje slivove koji su dijelovi glavnog slivnog područja.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo) po službenoj dužnosti obezbjeđuje da se izrada vodoprivredne osnove vrši u skladu sa donesenim vodoprivrednim osnovama Federacije BiH i Glavnog slivnog područja Bosne.

Član 13.

Izradu vodoprivredne osnove iz člana 12. stav 1. ovog zakona vrši društvo ovlašteno za obavljanje tih poslova.

Vlada Kantona obrazuje Komisiju za praćenje i usklađivanje rada na izradi vodoprivrednih osnova iz člana 12. stav 1. ovog zakona i imenuje predsjednika i njene članove iz reda predstavnika općina, ministarstava

Kantona i istaknutih naučnih i stručnih lica, naročito sa područja upravljanja vodama i prostornog uređenja, a na prijedlog Ministarstva.

Član 14.

Izvod iz nacrtu vodoprivredne osnove iz člana 12. stav 1. ovog zakona Ministarstvo dostavlja na javnu raspravu i određuje rok trajanja javne rasprave.

Izvod iz stava 1. ovog člana dostavlja se općinama, zainteresiranim ministarstvima i drugim organima Kantona, kao i Javnom vodoprivrednom preduzeću.

U toku trajanja javne rasprave zainteresirane općine, ministarstva, drugi organi Kantona i Javno vodoprivredno preduzeće, imaju pravo da stavljaju primjedbe na Izvod iz nacrtu vodoprivredne osnove.

Ministarstvo je dužno da razmotri sve date primjedbe.

Pri utvrđivanju nacrtu vodoprivredne osnove iz člana 12. stav 1. ovog zakona Ministarstvo je dužno da obrazloži koje primjedbe iz javne rasprave nije prihvatilo i o razlozima neprihvatanja dati svoje stručno mišljenje.

Prijedlog vodoprivredne osnove iz člana 12. stav 1. ovog zakona utvrđuje Vlada Kantona.

Član 15.

Vodoprivrednu osnovu iz člana 12. stav 1. ovog zakona donosi Skupština Kantona.

Član 16.

Donesena vodoprivredna osnova iz člana 12. stav 1. ovog zakona mora se usklađivati sa promjenama koje nastaju u vodoprivrednom sistemu, privrednom i društvenom razvoju i potrebama preraspodjele voda u Kantonu, kao i međudržavnim obavezama Bosne i Hercegovine na dijelu teritorije Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija).

Izmjene i dopune vodoprivredne osnove iz člana 12. stav 1. ovog zakona vrše se na način i po postupku za njihovo donošenje.

Član 17.

Na pitanja vodoprivrednih osnova koja nisu uređena ovim zakonom, shodno se primjenjuju odgovarajuće odredbe Federalnog zakona i propisa donesenih za sprovođenje tog zakona.

Član 18.

Radi unapređenja režima voda, obezbjeđenja bilansa voda i funkcioniranja vodoprivrednih sistema na području Kantona, donose se i sprovode dugoročni i srednjoročni planovi razvoja vodoprivrede Kantona u skladu sa vodoprivrednim osnovama iz člana 12. stav 1. ovog zakona i dugoročnim i srednjoročnim planovima razvoja vodoprivrede u Federaciji.

Dugoročni i srednjoročni planovi razvoja vodoprivrede Kantona sadrže naročito: aktivnosti i mjere koje treba realizirati u planskom periodu, sredstva potrebna za njihovu realizaciju i organe Kantona koji će organizirati sprovođenje tih planova.

Skupština Kantona donosi dugoročni plan razvoja vodoprivrede Kantona.

Vlada Kantona donosi srednjoročni plan razvoja vodoprivrede Kantona, u skladu sa dugoročnim planom iz stava 3. ovog člana.

Postavke srednjoročnog plana razvoja vodoprivrede Kantona iz stava 4. ovog člana realiziraju se godišnjim planovima razvoja vodoprivrede Kantona koje donosi Vlada Kantona, na prijedlog Ministarstva.

Član 19.

Ministarstvo, po službenoj dužnosti, obezbjeđuje usklađivanje dugoročnih i srednjoročnih planova razvoja vodoprivrede Kantona sa odgovarajućim planovima razvoja vodoprivrede Federacije.

Ministarstvo prati sprovođenje dugoročnih i srednjoročnih planova razvoja vodoprivrede Kantona i o tome podnosi izvještaje Vladi Kantona.

Na osnovu srednjoročnog plana razvoja vodoprivrede Kantona donose se godišnji planovi vodoprivrede Kantona.

Vlada Kantona dužna je jednom godišnje informirati Skupštinu Kantona o sprovođenju dugoročnih i srednjoročnih planova razvoja vodoprivrede Kantona i godišnjih planova vodoprivrede Kantona.

2. Upravljanje vodoprivrednim objektima

Član 20.

Upravljanje vodoprivrednim objektima, u smislu člana 19. Federalnog zakona, čini skup odluka, aktivnosti i mjera čija je svrha da se izgrade vodoprivredni objekti održavaju u funkcionalnom stanju i koriste u skladu sa njihovom prirodom i namjenom, da se čuvaju od slučajnog ili namjernog oštećenja ili uništenja, zadržavaju, rekonstruiraju i grade u skladu sa potrebama, planovima i mogućnostima Kantona, općina i drugih pravnih lica i građana.

Član 21.

Uređena korita i obale vodotoka u naseljenim mjestima na području općine vlasništvo su općine.

Općina je dužna da obezbijedi materijalne i organizacione uvjete za održavanje uređenih korita i obala vodotoka u naseljenim mjestima u funkcionalnom stanju i da se ona koriste u skladu sa njihovom prirodom i namjenom, kao i čuvanje uređenih korita i obala od uništenja ili oštećenja odnosno nenamjenskog korištenja (odlaganje otpada, ispaša stoke i sl.).

Općinsko vijeće donosi odluku o načinu korištenja i drugim pitanjima od značaja za održavanje i čuvanje uređenih korita i obala vodotoka u naseljenim mjestima.

Regulacijama u naseljenim mjestima upravlja društvo kome je općina prenijela te objekte na upravljanje i odgovorno je općini za čuvanje, održavanje i namjensko korištenje u skladu sa Federalnim zakonom, ovim zakonom i odlukom iz stava 3. ovog člana i u obimu koji odgovara sredstvima koja je općina osigurala za te namjene.

Član 22.

Vodoprivredni objekti za odvodnjavanje poljoprivrednog, šumskog i građevinskog zemljišta iz člana 19. stav 1. tačka 2. Federalnog zakona (u daljem tekstu: hidromelioracioni sistemi za odvodnjavanje) su u vlasništvu općine, ako nisu u vlasništvu drugih pravnih lica i građana koji su te objekte izgradili za svoje potrebe.

Za hidromelioracione sisteme, koji su u vlasništvu općine, a za koje je općina donijela odluku o osnivanju hidromelioracione zadruge, općinsko vijeće donosi odluku o prenosu vodoprivrednih objekata u hidromelioracionim sistemima na upravljanje i korištenje hidromelioracionoj zadrugi.

Dok se hidromelioracioni sistemi za navodnjavanje ne prenesu na upravljanje i korištenje hidromelioracionoj zadrugi, u smislu stava 2. ovog člana, općina je dužna da obezbijedi materijalne i organizacione uvjete za održavanje, funkcioniranje (pogon) i čuvanje objekata hidromelioracionog sistema za navodnjavanje u skladu sa odlukom općinskog vijeća o kriterijima i drugim pitanjima od značaja za održavanje, funkcioniranje i čuvanje hidromelioracionog sistema za navodnjavanje.

Član 23.

Vodoprivredni objekti za navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta iz člana 19. stav 1. tačka 3a. Federalnog zakona (u daljem tekstu: hidromelioracioni objekti za navodnjavanje) su u vlasništvu općine, ako nisu u vlasništvu drugih pravnih lica i građana koji su te objekte izgradili za svoje potrebe.

Za hidromelioracione sisteme, koji su u vlasništvu općine, a za koje je općina donijela odluku o osnivanju hidromelioracione zadruge, općinsko vijeće donosi odluku o prenosu vodoprivrednih objekata u tom hidromelioracionom sistemu na korištenje i upravljanje hidromelioracionoj zadrugi.

Dok se hidromelioracioni sistemi za navodnjavanje ne prenesu na upravljanje i korištenje hidromelioracionoj zadrugi u smislu stava 2. ovog člana, općina je dužna da obezbijedi materijalne i organizacione uvjete za održavanje, funkcioniranje (pogon) i čuvanje objekata hidromelioracionog sistema za navodnjavanje, u skladu sa odlukom općinskog vijeća o kriterijima i drugim pitanjima od značaja za održavanje, funkcioniranje i čuvanje objekata hidromelioracionog sistema za navodnjavanje.

Član 24.

Vodoprivredni objekti koji služe za vodosnabdjevanje potrošača sa područja dvije ili više općina na području Kantona (u daljem tekstu: kantonalni vodovod) odnosno dvije ili više općina na području Kantona i drugog kantona (u daljem tekstu: međukantonalni vodovod) su u vlasništvu Kantona odnosno Kantona i drugog kantona, ako nisu u vlasništvu drugih pravnih lica koji su te objekte izgradili za svoje potrebe.

Pod objektima kantonalnog vodovoda, odnosno međukantonalnog vodovoda, u smislu ovog zakona, smatraju se samo dijelovi tih objekata koji obuhvataju: izvorišta, vodozahrave ili akumulacije, crpne stanice,

uredaj za kondicioniranje vode i glavne transportne cjevovode do distribucionih rezervoara općinskih vodovoda iz člana 25. ovog zakona.

Vodoprivrednim objektima iz stava 2. ovog člana upravlja društvo kome su Kanton, odnosno Kanton i drugi kanton prenijeli na upravljanje objekte kantonalnog vodovoda, odnosno međukantonalnog vodovoda.

Korisnici voda iz objekata iz stava 2. ovog člana su društva koja upravljaju općinskim vodovodima iz člana 25. ovog zakona.

Cijena vode koja se isporučuje iz objekata kantonalnog vodovoda, odnosno međukantonalnog vodovoda, ne može biti određena ispod iznosa iz koga se obezbjeđuju troškovi održavanja i funkcioniranja takvog vodovoda i troškovi amortizacije.

Član 25.

Vodoprivredni objekti za snabdijevanje potrošača vodom za piće u naseljenim mjestima u kojima su sjedišta općina (u daljem tekstu: općinski vodovod) su od interesa za Kanton i općine, a u vlasništvu su općina.

Komunalni javni vodovodi iz stava 1. su u vlasništvu općina, ako općine nisu donijele odluku da se komunalni javni vodovod privatizuje.

Općinsko vijeće svojom odlukom povjerava na korištenje i upravljanje općinski vodovod društvu registriranom za obavljanje komunalne djelatnosti snabdijevanja vodom, ako to pravo nije prenjeto na drugo društvo.

Općina se brine za funkcionalnost i ispravnost objekata općinskog vodovoda.

Društvo iz stava 3. ovog člana upravlja objektima komunalnog javnog vodovoda u skladu sa odlukom vlasnika tog objekta o prenosu komunalnog javnog vodovoda na upravljanje i općim aktom donesenim na osnovu člana 31. stav 4. Federalnog zakona, na koji su prethodnu saglasnost dali vlasnici komunalnog javnog vodovoda iz stava 2. ovog člana, a u okviru osiguranih sredstava za tu namjenu iz naknade za isporučenu vodu potrošačima.

Općina je dužna da obezbijedi da se iz cijene vode iz općinskog vodovoda obezbjeđuju troškovi tekućeg i investicionog održavanja objekata općinskog vodovoda, izdvajanje sredstava za amortizaciju općinskog vodovoda i troškovi amortizacije.

Član 26.

Pod mjesnim vodovodom, u smislu ovog zakona, smatra se vodoprivredni objekat za snabdijevanje vodom seoskog naselja koji ima zaštićeno i uređeno izvoriste ili više izvorista, kaptažu ili više kaptaža, rezervoar ili više rezervoara, razvodnu mrežu i ostale objekte, a služi za snabdijevanje vodom za piće preko 500 stanovnika.

Mjesni vodovodi su u vlasništvu građana koji su ih izgradili za svoje potrebe.

Vlasnici mjesnog vodovoda su dužni da iz cijene koštanja vode iz mjesnog vodovoda obezbjeđuju troškove tekućeg i investicionog održavanja objekata

mjesnog vodovoda, izdvajanja sredstava za amortizaciju mjesnog vodovoda i troškove minimalnog broja propisanih pregleda zdravstvene ispravnosti vode za piće iz mjesnog vodovoda.

Radi očuvanja života i zdravlja korisnika mjesnog vodovoda, vlasnici mjesnog vodovoda, dužni su da korištenje i upravljanje mjesnim vodovodom povjere društvu registriranom za obavljanje komunalne djelatnosti snabdijevanja vodom u općini na čijem se području nalazi mjesni vodovod.

Cijena vode isporučene iz mjesnog vodovoda ne može biti određena ispod iznosa koji osigurava pokrivanje nužnih troškova za održavanje i funkcioniranje objekta mjesnog vodovoda i troškove amortizacije.

Član 27.

Pod seoskim vodovodom, u smislu ovog zakona, smatra se vodoprivredni objekat za snabdijevanje vodom za piće jednog, dva ili više seoskih naselja, koje ima zaštićeno izvoriste ili izvorista, kaptažu ili više kaptaža, rezervoar ili više rezervoara i razvodnu mrežu, a služi za snabdijevanje vodom za piće do 500 stanovnika.

Seoski vodovod i drugi objekti za snabdijevanje vodom u seoskim naseljima (u daljem tekstu: seoski vodovod) su u vlasništvu građana koji su te objekte izgradili za svoje potrebe.

Vlasnici seoskog vodovoda dužni su da obezbijede finansijska sredstva i organizacione uvjete za održavanje i korištenje seoskog vodovoda, troškove minimalnog broja propisanih pregleda zdravstvene ispravnosti vode za piće iz seoskog vodovoda i da izvršavaju druge obaveze utvrđene ovim zakonom.

Član 28.

Vještački ribnjaci i vještačka jezera su vodoprivredni objekti u vlasništvu pravnih lica i građana koji su ih izgradili za vlastite potrebe.

Vlasnici vodoprivrednih objekata iz stava 1. ovog člana dužni su da istim upravljaju i da te objekte održavaju, koriste, osmatraju i čuvaju u skladu sa svojim općim aktom donesenim na osnovu člana 31. stav 4. Federalnog zakona.

Rekreacioni bazeni izgrađeni u naseljenim mjestima za potrebe građana su vodoprivredni objekti u vlasništvu općine ili društva odnosno građana koji su ih izgradili za potrebe rekreacije građana.

Vlasnici rekreacionih bazena iz stava 3. ovog člana dužni su da istim upravljaju i da te objekte održavaju, koriste, osmatraju i čuvaju u skladu sa svojim općim aktom donesenim na osnovu člana 31. stav 4. Federalnog zakona.

Član 29.

Vodoprivredni objekti za zaštitu voda (kolektori za prijem i transport otpadnih voda, uređaji za prečišćavanje otpadnih voda, odlagališta za otpadne materije iz uređaja za prečišćavanje otpadnih voda i ispuști u prijemnik, kao i drugi objekti i oprema koja pripada tim objektima) u čije objekte ispuštaju otpadne

vode privreda i građani iz dva ili više općinskih centara (u daljem tekstu: međuopćinski vodoprivredni objekti za zaštitu voda) su od interesa za Kanton i općine.

Međuopćinski vodoprivredni objekat za zaštitu voda iz stava 1. ovog člana je u vlasništvu općina odnosno drugih lica koji su ga izgradili za svoje potrebe u skladu sa visinom sredstava sa kojima je svaka općina odnosno drugo lice učestvovalo u izgradnji tog objekta.

Općine odnosno vlasnici se brinu za funkcionalnost i tehničku ispravnost međuopćinskog vodoprivrednog objekta za zaštitu voda.

Općinska vijeća svojim odlukama povjeravaju na upravljanje i korištenje dio objekata međuopćinskog vodoprivrednog objekta za zaštitu voda (uređaj za prečišćavanje otpadnih voda i odlagalište za otpadne materije iz uređaja za prečišćavanje otpadnih voda, kao i objekte i opremu koja pripada tim objektima) društvu koje su za te potrebe osnovale općine.

Općine su dužne da iz cijene prečišćavanja otpadnih voda iz međuopćinskog vodoprivrednog objekta za zaštitu voda, odnosno iz cijene korištenja kanalizacije koja dovodi otpadne vode na uređaj za prečišćavanje otpadnih voda, obezbijede troškove održavanja međuopćinskog vodoprivrednog objekta za zaštitu voda iz stava 1. ovog člana.

Član 30.

Vodoprivredni objekti za zaštitu voda u čije se objekte ispuštaju otpadne vode privrede i građana u općinskim centrima (u daljem tekstu: općinski vodoprivredni objekti za zaštitu voda) su od interesa za Kanton i općine.

Općinski vodoprivredni objekat za zaštitu voda iz stava 1. ovog člana je u vlasništvu općine.

Općina se brine za funkcionalnost i tehničku ispravnost općinskog vodoprivrednog objekta za zaštitu voda.

Općinsko vijeće svojom odlukom povjerava na korištenje i upravljanje sve ili dio objekta općinskog vodoprivrednog objekta za zaštitu voda iz stava 1. ovog člana društvu čija je djelatnost odvođenje otpadnih voda, ako pravo upravljanja dijelom tih objekata (uređaj za prečišćavanje otpadnih voda i odlagalište za otpadne materije iz uređaja za prečišćavanje otpadnih voda, kao i objekte i opremu koja pripada tim objektima) nije prenela drugom pravnom licu.

Općina je dužna da obezbijedi da se iz cijene korištenja kanalizacije i prečišćavanja otpadnih voda iz općinskog vodoprivrednog objekta za zaštitu voda iz stava 1. ovog člana obezbijede troškovi tekućeg i investicionog održavanja tog objekta.

Član 31.

Vodoprivredni objekti za zaštitu voda u čije se objekte ispuštaju otpadne vode koje nastaju u tehnološkim procesima pravnih lica su od interesa za Kanton i pravna lica koja su te objekte izgradila za svoje potrebe (u daljem tekstu: vodoprivredni objekti za zaštitu voda privrednih subjekata).

Vodoprivredni objekti iz stava 1. ovog člana su u vlasništvu pravnih lica koja su te objekte izgradila za svoje potrebe ili stekla po drugom osnovu.

Vlasnik vodoprivrednog objekta iz stava 1. ovog člana dužan je da taj objekat neprekidno održava u funkcionalnom stanju i koristi ga u skladu sa njegovom prirodnom namjenom i čuva ga od slučajnog ili namjernog uništenja ili oštećenja.

Član 32.

Građani vlasnici objekata za prijem i transport otpadnih voda u selima (u daljem tekstu: seoska kanalizacija) dužni su da obezbijede finansijske i organizacione uvjete za održavanje i funkcioniranje objekata seoske kanalizacije, čiji su oni vlasnici, u skladu sa zakonom.

III. VODOPRIVREDNI AKTI

Član 33.

Radi obezbjeđenja upravljanja vodama u skladu sa ovim zakonom izdaju se vodoprivredni akti:

1. vodoprivredni uvjeti,
2. vodoprivredne saglasnosti,
3. vodoprivredne dozvole,
4. vodoprivredni nalozi.

Član 34.

Vodoprivredne akte iz člana 33. ovog zakona, u skladu sa Federalnim zakonom, izdaje Ministarstvo, ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

Protiv rješenja Ministarstva o vodoprivrednim aktima iz člana 33. stav 1. tačka 2. i 3. ovog zakona donesenog u prvostepenom postupku može se izjaviti žalba.

Po žalbi odlučuje organ određen zakonom Kantona.

Član 35.

Ministarstvo izdaje vodoprivredne saglasnosti za:

1. izgradnju hidroelektrana, termoelektrana i toplana instalirane snage do 30 MW, kao i drugih objekata koji koriste vodne snage;
2. izgradnju sistema za snabdijevanje vodom naselja iz člana 23. stava 1. Federalnog zakona;
3. izgradnju kanalizacije i uređaja za prečišćavanje otpadnih voda, kao i kišne kanalizacije, iz člana 27. stav 1. Federalnog zakona;
4. izgradnju kanalizacije i uređaja za prečišćavanje otpadnih voda industrije koje se poslije prečišćavanja ispuštaju u vodotoke koji ne spadaju u međudržavne vodotoke;
5. gradnju naftovoda, plinovoda i drugih magistralnih cjevovoda koji ne prelaze područje Kantona;
6. gradnju akumulacija na području Kantona;
7. gradnju objekata za prevođenje voda u području Kantona;
8. gradnju hidromelioracijskih sistema za odvodnjavanje na vodotocima koji nisu međudržavni vodotoci na području Kantona;

9. gradnju hidromelioracijskih sistema za navodnjavanje koji ne koriste vode međudržavnih vodotoka na području Kantona;
10. gradnju ribnjaka koji ne koriste vodu međudržavnih vodotoka;
11. vršenje geoloških istraživanja na području Kantona;
12. gradnju objekata za površinsku ili podzemnu eksploataciju mineralnih sirovina na području Kantona;
13. gradnju puteva, željezničkih pruga, mostova i plovničkih puteva na području Kantona;
14. vađenje materijala iz vodotoka;
15. gradnju gospodarskih i drugih objekata, koji iskorištavaju vodu i koji mogu uticati na pogoršanje vodnog režima;
16. gradnju turističkih naselja i kampova;
17. gradnju gospodarskih i drugih objekata čije otpadne vode ne mogu uticati na vodni režim na području drugog Kantona.

Član 36.

Izuzetno od odredbe člana 34. i 35. ovog zakona, vodoprivredne saglasnosti, vodoprivredne dozvole i vodoprivredne naloge izdaje općinska služba nadležna za poslove vodoprivrede (u daljem tekstu: općinska služba), za objekte i radove iz člana 37. ovog zakona.

Član 37.

Općinska služba izdaje vodoprivrednu saglasnost odnosno vodoprivrednu dozvolu za:

1. građenje novih ili rekonstrukciju postojećih mjesnih vodovoda;
2. građenje novih ili rekonstrukciju postojećih seoskih vodovoda i seoskih javnih bunara;
3. građenje ili rekonstrukciju vodoprivrednih objekata za navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta površine do 10 ha;
4. građenje ili rekonstrukciju lokalnih (seoskih) puteva;
5. građenje ili rekonstrukciju šumskih puteva;
6. građenje ili rekonstrukciju vodoprivrednih objekata za zaštitu voda (seoska kanalizacija);
7. građenje ili rekonstrukciju objekata za korištenje vodnih snaga (za pogon mašina, vodenice, stupe i sl), izuzev za proizvodnju električne energije;
8. građenje objekata lokalne elektroprenosne mreže u seoskim naseljima.

Član 38.

Za objekte iz člana 37. ovog zakona za koje je izdata vodoprivredna dozvola, općinska služba izdaje vodoprivredni nalog.

Član 39.

Na vodoprivredne akte iz člana 36. do 38. ovog zakona na shodan način primjenjuju se odogovarajuće odredbe Federalnog zakona o vodoprivrednim aktima, ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

IV. KONCESIJE NA VODAMA I JAVNOM VODNOM DOBRU

Član 40.

Koncesija na vodama i javnom vodnom dobru daje se po Federalnom zakonu za:

1. korištenje voda za potrebe javnog snabdijevanja vodom (gradskih, općinskih i seoskih) naselja;
2. korištenje vodnih snaga za proizvodnju električne energije;
3. korištenje vodnih snaga za pogon postrojenja, izuzev za proizvodnju električne energije;
4. korištenje voda za tehnološke i slične potrebe pravnih lica i građana koji obavljaju privrednu ili drugu sličnu djelatnost;
5. crpljenje mineralnih i termalnih voda;
6. zahvaćanje voda za hidromelioracione sisteme za navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta;
7. uređenje plovničkih puteva;
8. građenje pristaništa i pristanišnih postrojenja;
9. uzgoj ribe u privredne i druge svrhe;
10. privredno i drugo korištenje javnog vodnog dobra (vodno zemljište) sa izgradnjom trajnih objekata odnosno ugradnjom uređaja,
11. korištenje javnog vodnog dobra za sportske i rekreativne namjene;
12. vađenje materijala iz vodotoka u trajanju dužem od tri godine.

Član 41.

Zaključak o postupku davanja koncesije donosi:

1. Skupština Kantona za slučajeve koncesije iz člana 71. stav 1. tačka 3. Federalnog zakona.
2. Vlada Kantona za slučajeve koncesije iz člana 71. stav 1. tačka 4. Federalnog zakona.

Odluku o dodjeli koncesije iz stava 1. ovog člana donosi Ministarstvo.

Član 42.

U slučaju prestanka koncesije zbog protoka vremena za koje je koncesija izdata (član 76. stav 2. Federalnog zakona), a o kojoj je prethodno odlučivao organ Kantona, pravo vlasništva na nekretninama, postrojenjima i stvarima koje su neposredno služile za ostvarenje te koncesije prelaze na Kanton.

Odredba stava 1. ovog člana primjenjuje se i u slučaju raskida ugovora o koncesiji prije isteka vremena na koji je koncesija izdata (član 77. stav 1. i 2. Federalnog zakona).

Odlukom Vlade Kantona nekretnine, postrojenja i stvari iz stava 1. ovog člana prenose se na upravljanje i korištenje specijalizovanom ili drugom društvu.

V. VODOPRIVREDNI SISTEMI

Član 43.

Upravljanje vodoprivrednim sistemima koje, u smislu ovog zakona, čine zajedno vode, vodoprivredni objekti i javno vodno dobro ostvaruje se primjenom skupa odluka, aktivnosti i mjera čija je svrha zaštita od

štetnog djelovanja voda, zaštita voda od zagađivanja i uređenje i korištenje voda.

1. Zaštita od štetnog djelovanja voda

Član 44.

Zaštita od štetnog djelovanja voda obuhvata aktivnosti i mjere za zaštitu stanovništva i dobara od poplava, zaštitu od erozija i bujica, odvodnjavanje suvišnih voda putem hidromelioracionih sistema za odvodnjavanje.

a) Zaštita i odbrana od poplava

Član 45.

Radi sprječavanja štetnog djelovanja voda grade se i održavaju vodoprivredni objekti iz člana 19. stav 1. tačka 1. Federalnog zakona za zaštitu od poplava, izvode radovi na odbrani od poplava, uređuju bujice, uređuje režim velikih voda i preduzimaju druge mjere za zaštitu od štetnog djelovanja voda.

Član 46.

Odbrana od poplava stanovništva i dobara na području Kantona vrši se na osnovu plana odbrane od poplava za Vodno područje sliva rijeke Save koji donosi Vlada Federacije (član 86. stav 2. Federalnog zakona).

Organizaciju odbrane od poplava, u skladu sa planom odbrane od poplava iz stava 1. ovog člana, sprovodi Javno vodoprivredno preduzeće.

Član 47.

Ministarstvo može, na prijedlog rukovodioca odbrane od poplava, zabraniti vršenje i drugih radova i radnji koje nisu navedene u članu 87. stav 1. i članu 88. Federalnog zakona, a koji mogu nepovoljno uticati na stabilnost i namjenu odbrambenog nasipa, kao i obustaviti željeznički, drumski i riječni saobraćaj u slučaju velikih voda.

b) Zaštita zemljišta od erozija i bujica

Član 48.

Vlada Kantona donosi odluku o proglašenju određenog područja erozivnim (član 95. stav 2. Federalnog zakona).

Član 49.

Vlada Kantona donosi odluku o protiverozivnim mjerama i radovima koji se moraju sprovesti na području koje je, u skladu sa članom 48. ovog zakona, proglašeno erozivnim.

Član 50.

Ministarstvo izdaje vodoprivrednu saglasnost za kopanje kamena, šljunka, pijeska, llovače i drugih sličnih materijala na području koje je proglašeno erozivnim (član 104. stav 2. Federalnog zakona).

Član 51.

Vlada Kantona donosi odluku kojom se ranija odluka o proglašenju određenog područja erozivnim (član 48.) stavlja van snage.

Član 52.

Vlada Kantona odlučuje o predaji na upravljanje specijalizovanom društvu ili drugom pravnom licu zemljišta iz člana 106. Federalnog zakona.

2. Voda za piće

Član 53.

Zakonodavni i izvršni organi Kantona, općina i pravnih lica, kao i građani Kantona, dužni su, svako u okviru svojih prava i obaveza, a u okviru realnih mogućnosti, da neprekidno donose odluke, sprovode mjere i aktivnosti kojima će se obezbijediti da svi građani Kantona i ostali korisnici voda za piće na području Kantona budu u jednakom položaju kada je u pitanju snabdijevanje vodom za piće, kako u pogledu količine, tako i kvaliteta vode za piće.

Član 54.

Područje Kantona (mjesna zajednica, općina,) koje ima dovoljno vode za piće za sadašnje i buduće potrebe utvrđene Vodoprivrednom osnovom Federacije i Vodoprivrednom osnovom glavnog slivnog područja Bosne ne može ometati ili sprječavati druga područja (mjesna zajednica, općina,) da se u istoj mjeri snabdijevaju vodom za piće, a koja te vode nemaju ili nemaju dovoljno na svom području.

Društva koja u tehnološkim procesima iskorištavaju vodu dužna su da vodu koriste u skladu sa realno potrebnim količinama i, kada je to moguće, višekratno.

Društva koja vrše javno snabdijevanje pitkom vodom potrošača dužna su da pravilnim i pravovremenim održavanjem objekata i uređaja i hitnim otklanjanjem kvarova gubitke vode od izvorišta do krajnjih potrošača svedu na ekonomski prihvatljivu mjeru.

Društvima koja ne izvršavaju svoje poslove i zadatke u skladu sa obavezama iz stava 2. ovog člana, Ministarstvo ne može izdati vodoprivrednu saglasnost i vodoprivrednu dozvolu za zahvatanje novih količina vode iz novih izvorišta.

Član 55.

Rješavanje pitanja snabdijevanja vodom za piće u smislu člana 53. i 54. ovog zakona, kada lokalna izvorišta voda ne mogu da zadovolje potrebe vodom za piće sadašnjih i budućih generacija vrši se prevodenjem voda sa područja jedne mjesne zajednice na područje dvije ili više mjesnih zajednica i sa područja jedne općine na područje dvije ili više općina.

Član 56.

Prevodenje voda za piće, u smislu člana 55. ovog zakona, ne može biti osnov za postavljanje odštetnih zahjeva od strane mjesnih zajednica odnosno općina sa čijeg se područja prevode vode za piće za potrebe drugih mjesnih zajednica i općina, jer je korištenje voda za piće, kao opšteg dobra, jednako pravo svih građana i pravnih lica na području Kantona.

Obezbjedenje dovoljnih količina voda za piće za sve građane i ostale korisnike voda na području Kantona

sprovodi se preduzimanjem mjera i aktivnosti kojima se smanjuje i sprječava dalje zagađivanje površinskih i podzemnih voda na području Kantona od strane pravnih lica i građana koji svoje otpadne vode ispuštaju u vode, odnosno koji opasne ili štetne materije za kvalitet voda ispuštaju u atmosferu, na vodno, poljoprivredno, šumsko ili građevinsko zemljište.

Član 57.

Vlada Kantona, saglasno članu 117, stav 9. Federalnog zakona, utvrđuje zone sanitarne zaštite i zaštitne mjere za izvorišta voda za vodoprivredne objekte za snabdijevanje vodom za piće i drugih potrošača iz članova 24. i 25. ovog zakona i za snabdijevanje vodom za piće društava iz oblasti privrede koja se nalaze van općinskih centara, a za međukantonalne javne vodovode zajedno sa vladom drugog kantona.

Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana zone sanitarne zaštite i zaštitne mjere za mjesne vodovode (član 26.) i seoske vodovode (član 27.) utvrđuju se ovim zakonom, ako za pojedine zaštitne mjere nije drugačije određeno propisom iz člana 117, stav 6. Federalnog zakona.

Veličine i granice zona sanitarne zaštite, u smislu stava 2. ovog člana, utvrđuju se istražnim radovima i stručnim elaboratom.

3. Zaštita voda od zagađivanja

Član 58.

Zaštita voda od zagađivanja na području Kantona sprovodi se zabranom, ograničavanjem i sprječavanjem unošenja u vode, na javno vodno dobro, poljoprivredno, šumsko i građevinsko zemljište i u atmosferu opasnih i štetnih materija, propisivanjem i preduzimanjem drugih mjera za očuvanje i poboljšanje kvaliteta voda.

Član 59.

Zaštita voda na području Kantona ostvaruje se stalnim i stručnim nadzorom nad stanjem kvaliteta površinskih i podzemnih voda i izvorima zagađenja voda (koncentrirani i rasuti izvori zagađenja voda), kontroliranjem odvođenja otpadnih voda stanovništva i njihovim prečišćavanjem, sprječavanjem, ograničavanjem i zabranjivanjem radnji i ponašanja koja mogu uticati na zagađivanje voda i stanje okoline u cjelini, kao i drugim djelovanjem usmjerenim na očuvanje i poboljšanje kvaliteta i namjenske upotrijebljenosti voda.

Pravna lica i građani, vlasnici stambenih i gospodarskih objekata kao i vikend kuća koje su podignute van naseljenih mjesta dužni su izgraditi nepropusne septičke jame i na iste priključiti stambene i gospodarske objekte, odnosno vikend kuće i obezbijediti čišćenje septičkih jama prema potrebi, od strane komunalnog preduzeća.

Član 60.

Politikom i aktima zakonodavnih i izvršnih organa Kantona sprječavat će se uvoz proizvodnih tehnologija koje ne zadovoljavaju standarde Evropske zajednice za očuvanje kvaliteta voda i pospješivati i ubrzavati

zamjena postojećih novim tehnologijama koje zadovoljavaju te standarde, kao i planiranje izgradnje privrednih objekata u gornjim i srednjim tokovima vodotoka na području Kantona, bez izgradnje uređaja za prečišćavanje otpadnih voda ili uređaja za smanjenje emisija opasnih i štetnih materija u atmosferu.

Zaštita voda od zagađivanja na području Kantona sprovodi se u skladu sa Vodoprivrednom osnovom glavnog slivnog područja Bosne, vodoprivrednim osnovama iz člana 12. stav 1. ovog zakona i planom za zaštitu voda od zagađivanja (član 125. Federalnog zakona).

Član 61.

U cilju očuvanja i poboljšavanja kvaliteta površinskih i podzemnih voda na području Kantona zabranjuje se:

1. kod izgradnje novih proizvodnih kapaciteta uvoz i izgradnja onih tehnologija u proizvodnji koje nemaju status odgovarajuće tehnologije po standardima Evropske Unije u pogledu zaštite od zagađivanja voda i čovjekove okoline, što korisnik odnosno investitor mora dokazati dokumentima koje izdaje Ministarstvo kada je u pitanju zaštita voda od zagađivanja, odnosno kantonalni organ uprave nadležan za zaštitu prirodne okoline kada je u pitanju zaštita čovjekove okoline;
2. kod rekonstrukcije postojećih proizvodnih kapaciteta bez uvoza i ugradnje novih tehnologija u proizvodnji, a koje sa aspekta zaštite voda od zagađivanja i zaštite čovjekove okoline nemaju djelotvorniji učinak od "prljavih" tehnologija u postojećim tehnološkim procesima;
3. izgradnja ili rekonstrukcija proizvodnih kapaciteta, stambenih i drugih privrednih i infrastrukturnih objekata, kao i izvođenje radova na zemljištima na zoni uticaja na kvalitet podzemnih voda koje se mogu koristiti za piće i na prostorima na kojim je planskim i drugim dokumentima predviđena izgradnja akumulacija za snabdijevanje vodom za piće stanovništva i privrede na području Kantona;
4. izgradnja proizvodnih kapaciteta koji proizvode opasne i štetne materije za vode na području Kantona, a posebno na gornjim horizontima karsta i gornjim tokovima vodotoka u Kantonu, bez istovremene izgradnje odgovarajućih uređaja za prečišćavanje otpadnih voda, odnosno ugradnje uređaja za smanjenje emisija opasnih i štetnih materija u atmosferu, kao i deponija za odlaganje mulja iz uređaja za prečišćavanje otpadnih voda, odnosno za odlaganje opasnih i štetnih materija iz objekata i uređaja za smanjenje emisija opasnih i štetnih materija nastalih prilikom proizvodnih procesa u privredi i rudnicima.

Član 62.

Ministarstvo propisuje granične vrijednosti opasnih i štetnih materija za otpadne vode i materije koje se ispuštaju u septičke i druge sabirne jame (član 124. stav 4. Federalnog zakona).

VI. IZVRŠAVANJE POSLOVA I ZADATAKA PO OVOM ZAKONU**Član 63.**

Ministarstvo izvršava odnosno organizira izvršavanje poslova i zadataka utvrđenih zakonom, a naročito:

1. ugovaranje i praćenje izrade vodoprivrednih osnova iz člana 11. ovog zakona;
2. priprema sjednice komisije za praćenje i uskladjivanje rada na izradi vodoprivrednih osnova iz člana 12. stav 1. i 2. ovog zakona (član 13. stav 2.);
3. zajedno sa Federalnim ministarstvom priprema obrazloženje koje primjedbe iz javne rasprave date na nacrt vodoprivredne osnove ne mogu biti prihvaćene i ugrađene u prijedlog tih vodoprivrednih osnova;
4. praćenje i iniciranje sprovođenja vodoprivrednih osnova iz člana 12. stav 1. i 2. ovog zakona i podnošenje inicijative za izmjene i dopune tih vodoprivrednih osnova (član 16. stav 2.);
5. izrada prednacrta dugoročnih, srednjoročnih i godišnjih planova razvoja vodoprivrede Kantona;
6. organizacija odnosno vršenje svih poslova i zadataka na izvršavanju planova razvoja vodoprivrede Kantona iz tačke 5. ovog člana;
7. organizacija istražnih radova, izrada investiciono-tehničke i druge dokumentacije i vršenje interne revizije te dokumentacije;
8. vršenje svih investicionih poslova i nadzor nad izgradnjom vodoprivrednih objekata iz srednjoročnog i godišnjeg plana razvoja vodoprivrede Kantona;
9. praćenje stanja uređenih korita vodotoka u naseljenim mjestima i zajedno sa općinama preduzimanje radova na njihovom održavanju;
10. planiranje i prikupljanje sredstava za finansiranje poslova i zadataka iz člana 64. ovog zakona;
11. saradnja sa općinama, društvima i drugim pravnim licima sa područja Kantona;
12. saradnja sa Javnim vodoprivrednim preduzećem kod izrade vodoprivrednih osnova iz člana 12. stav 1. i 2. ovog zakona, dugoročnih, srednjoročnih i godišnjih planova razvoja vodoprivrede Kantona, bilansa voda na području Kantona, odbrani od poplava, odbrani od havarijskih zagađenja voda i o drugim pitanjima vodoprivrede na području Kantona;
13. vršenje i drugih poslova i zadataka utvrđenih zakonom i propisima koji se donose po ovom zakonu, kao i onih koje joj odrede Skupština Kantona i Vlada Kantona.

Član 64.

Radi potpunijeg i racionalnijeg izvršavanja prava i dužnosti Kantona i njegovih zakonodavnih i izvršnih organa na upravljanju vodama i vodoprivrednim objektima, kao i vodoprivredne djelatnosti, po Federalnom zakonu i ovom zakonu na području Kantona dio stručnih poslova za Kanton može se povjeriti na

izvršavanje specijalizovanom, osposobljenom i registrovanom društvu, uz naknadu.

Poslovi izuzetno značajni za upravljanje vodama iz člana 166. Federalnog zakona za potrebe Kantona povjeravaju se specijalizovanom društvu, koje je registrovano za obavljanje izuzetno značajnih poslova za upravljanje vodom, za te poslove osposobljeno i ima dokazane reference.

Sa društvima iz stava 1. i 2. ovog člana Ministarstvo zaključuje ugovore.

Član 65.

Ministarstvo obezbjeđuje trajno, potpuno i pravovremeno izvršavanje poslova i zadataka Kantona utvrđenih Federalnim zakonom i ovim zakonom u obimu utvrđenom svojim godišnjim planovima rada i godišnjim planovima vodoprivrede Kantona i u skladu sa sredstvima koja se na osnovu budžeta Kantona, zakona i godišnjeg plana vodoprivrede Kantona obezbjeđuju za te namjene.

Član 66.

Ministarstvo je odgovorno za zakonito, namjensko i racionalno korištenje sredstava koja su mu obezbjeđena i stavljena na raspolaganje za obavljanje poslova i zadataka utvrđenih Federalnim zakonom i ovim zakonom.

VIII. FINANSIRANJE**Član 67.**

Poslovi i zadaci iz člana 169. Federalnog zakona koji spadaju u nadležnost Kantona, i poslovi i zadaci iz člana 63. ovog zakona finansiraju se iz sredstava određenih Federalnim zakonom i ovim zakonom, a naročito:

1. dijela ostvarenih sredstava iz plaćanja opće vodne naknade i posebnih vodoprivrednih naknada koja po članu 210. stav 1. tačka 1. Federalnog zakona pripadaju Kantonu;
2. sredstava budžeta Kantona namjenski obezbjeđena za finansiranje određenih namjena u vodoprivredi Kantona i drugih zadataka iz člana 207. Federalnog zakona;
3. sredstava obezbijedenih po posebnom zakonu Kantona;
4. sredstava koja udružuju općine, društva, druga pravna lica i građani za finansiranje namjena iz člana 169. Federalnog zakona;
5. sredstava donacija;
6. sredstava kredita;
7. iz ostalih sredstava.

Član 68.

Sredstva iz člana 67. ovog zakona, ako ovim zakonom nije drugačije određeno, koriste se za finansiranje poslova i zadataka Kantona iz člana 169. Federalnog zakona na osnovu planova iz člana 18. ovog zakona, a vode se na posebnom računu.

Član 69.

Ministar finansija donosi propis iz člana 206. Federalnog zakona.

IX. OGRANIČENJE PRAVA VLASNIKA ODNOSNO KORISNIKA ZEMLJIŠTA**Član 70.**

Ako se pitanje odvođenja vode sa jednog zemljišta, ili dovodenje vode na to zemljište, ne može riješiti na drugi povoljniji ili ekonomičniji način, može se, uz naknadu, u korist tog zemljišta ustanoviti pravo služnosti odvođenja odnosno dovodenja vode preko drugih zemljišta.

Služnost, u smislu stava 1. ovog člana, može se ustanoviti ugovorom ili rješenjem nadležnog organa po propisima o eksproprijaciji.

Član 71.

Ako se zbog nepostojanja općeg interesa, u smislu člana 70. ovog zakona, služnost ne može ustanoviti po propisima o eksproprijaciji, služnost odvođenja ili dovodenja vode preko drugih zemljišta isključivo u svrhu snabdijevanja vodom za piće i za sanitarne potrebe odnosno navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta, rješenjem će utvrditi organ nadležan za imovinsko-pravne poslove po prethodno pribavljenom mišljenju Ministarstva.

Naknada za uspostavljanje služnosti iz stava 1. ovog člana određuje se po propisima o eksproprijaciji.

Član 72.

Vlasnik odnosno korisnik zemljišta ne može na štetu susjednih zemljišta mijenjati pravac, ili količinu vode koja prirodno otiče preko njihovog zemljišta ili kroz njegovu zemljište (podzemne vode).

X. IZGRADNJA, KORIŠTENJE, ZAŠTITA, ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM OBJEKTIMA U SEOSKIM NASELJIMA**Član 73.**

Pod vodoopskrbnim objektima u seoskim naseljima, u smislu ovog zakona, smatraju se mjesni vodovodi (član 26.), seoski vodovodi, seoski javni bunari i seoske javne česme.

Član 74.

Pod seoskim vodovodom, u smislu ovog zakona, smatra se objekat za snabdijevanje vodom seoskog naselja koji ima zaštićeno i uređeno izvoriste, kaptažu, rezervoar i razvodnu mrežu, a služi za snabdijevanje vodom za piće do 500 stanovnika.

Član 75.

Seoski javni bunar, u smislu ovog zakona, je objekat sa odgovarajućom zaštitnom zonom i odgovarajućim uređajima koji služe za snabdijevanje vodom za piće najmanje dva domaćinstva u seoskom naselju.

Član 76.

Seoska javna česma, u smislu ovog zakona, je objekat sa odgovarajućom zaštitnom zonom i odgovarajućim uređajima koji služi za snabdijevanje vodom za piće građana seoskog naselja i prolaznika.

Seoska javna česma može biti izgrađena i van seoskog naselja.

Član 77.

Izvorišta voda koja se zahvataju radi snabdijevanja vodom za piće seoskog stanovništva putem seoskih vodovoda ili seoskih javnih bunara moraju po pravilu, imati dovoljne količine zdravstveno ispravne vode za piće, kako bi se u svako doba godine moglo obezbijediti neprekidno snabdijevanje vodom građana seoskog naselja.

Kaptaža i rezervoari koji su, u smislu ovog zakona, sastavni dio seoskog vodovoda, a koji služe za privatanje i akumuliranje vode za piće, moraju imati propisane izolacije i ostale potrebne uređaje. Kapacitet rezervoara seoskog vodovoda treba da obezbijedi dovoljnu količinu vode za dnevnu potrošnju korisnika i rezervu za gašenje požara.

Seoski vodovod mora imati ugrađen i propisno baždaren uređaj za mjerenje količina iskorištene vode na odvodu iz rezervoara, a ako ima više odvoda iz rezervoara, na svakom odvodu.

Član 78.

Investitor za izgradnju vodovoda ili seoskog javnog bunara može biti mjesna zajednica ili grupa građana ili građanin.

Član 79.

Izgradnja seoskog vodovoda ili seoskog javnog bunara vrši se na osnovu izdate urbanističke saglasnosti odnosno odobrenja za građenje po propisima o prostornom uređenju odnosno građenju, uz prethodno pribavljanje vodoprivredne saglasnosti.

Uz zahtjev za izdavanje vodoprivredne saglasnosti iz stava 1. ovog člana podnosi se dokumentacija:

1. o izdašnosti izvora,
2. o sadašnjoj i budućoj potrebnoj količini vode za piće,
3. o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće,
4. dokaz da objekat odgovara propisanim mjerama za obezbjeđenje zdravstvene ispravnosti vode za piće i za zaštitu izvorišta od zagađivanja,
5. o zaštitnim zonama (član 85.),
6. projektna dokumentacija najmanje na nivou idejnog projekta.

Član 80.

Izgradnja ili rekonstrukcija seoskog vodovoda ili seoskog javnog bunara vrši se na način i pod uvjetima određenim u izdatoj vodoprivrednoj saglasnosti.

Član 81.

Po izvršenoj izgradnji ili rekonstrukciji seoskog vodovoda ili seoskog javnog bunara, a prije izdavanja odobrenja za upotrebu po propisima o prostornom uređenju odnosno gradnji, pribavlja se vodoprivredna dozvola.

Uz zahtjev za izdavanje vodoprivredne dozvole za seoski vodovod odnosno seoski javni bunar za koji su investitori grupa građana, podnosi se i pismeni ugovor o održavanju i iskorištavanju seoskog vodovoda odnosno seoskog javnog bunara i regulisanju svih drugih pitanja od značaja za seoski vodovod odnosno seoski javni bunar, koji potpisuju svi investitori tog objekta koji se ovjerava na sudu ili općini i čiji se primjerak dostavlja na korištenje općinskoj upravi.

Član 82.

Licima koja nisu učestvovala u izgradnji seoskog vodovoda, odnosno seoskog javnog bunara, može se odobriti priključak na seoski vodovod odnosno korištenje vode iz seoskog javnog bunara na osnovu vodoprivredne saglasnosti koju izdaje općinska uprava.

Vodoprivrednom saglasnošću odobrit će se priključak na seoski vodovod odnosno korištenje vode iz seoskog javnog bunara ako seoski vodovod odnosno seoski javni bunar, s obzirom na količinu vode za piće, može da zadovolji i potrebe interesanata i ako se njegovo snabdjevanje vodom za piće ne može izvršiti na drugi (ekonomičan i racionalan) način.

Lice kome je vodoprivrednom saglasnošću odobreno priključenje na seoski vodovod odnosno korištenje vode iz seoskog javnog bunara dužno je prije priključenja, odnosno korištenja vode, putem ugovora sa vlasnicima seoskog vodovoda, odnosno seoskog javnog bunara regulisati snošenje srazmjernog dijela troškova izgradnje seoskog vodovoda odnosno seoskog javnog bunara i srazmjernog dijela troškova održavanja i iskorištavanja seoskog vodovoda odnosno seoskog javnog bunara.

Srazmjerni dio troškova koje lice kojem je vodoprivrednom saglasnošću odobreno priključenje na seoski vodovod odnosno korištenje vode seoskog javnog bunara, treba da snosi, u smislu stava 3. ovog člana, ne može biti veće od učešća svakog pojedinog investitora u izgradnji ili rekonstrukciji seoskog vodovoda odnosno od učešća svakog pojedinog vlasnika seoskog vodovoda odnosno seoskog javnog bunara u troškovima održavanja i iskorištavanja tog objekta.

Ako lice kojem je vodoprivrednom saglasnošću odobreno priključenje na seoski vodovod odnosno korištenje vode iz seoskog javnog bunara ne zaključi ugovor sa vlasnicima seoskog vodovoda odnosno seoskog javnog bunara, o troškovima priključenja na seoski vodovod odnosno korištenje vode iz seoskog javnog bunara, u smislu stava 3. ovog člana, spor rješava nadležni sud.

Član 83.

Gradani koji su seoski vodovod odnosno seoski javni bunar izgradili vlastitim sredstvima dužni su da trajno obezbjeđuju potrebna finansijska sredstva i druge

uvjete za održavanje i funkcionisanje tih objekata u skladu sa njihovom prirodom i namjenom uz uspostavljanje i održavanje zona sanitarne zaštite izvorišta vode za seoske vodovode odnosno seoske javne bunare i za vršenje minimalnog broja propisanih pregleda zdravstvene ispravnosti vode za piće iz tih objekata.

Obaveza iz stava 1. ovog člana postoji i u slučaju kada su vlasnici seoskog vodovoda odnosno seoskog javnog bunara te objekte predali na upravljanje mjesnoj zajednici odnosno nadležnom komunalnom preduzeću za snabdjevanje građana i privrede vodom za piće.

Član 84.

Ukoliko se ustanovi da građani vlasnici seoskog vodovoda odnosno seoskog javnog bunara ne izvršavaju obavezu iz člana 83. stav 1. ovog člana, općinska uprava naredit će izvršavanje tih obaveza i odrediti rok za njihovo izvršenje odnosno postupanje u skladu sa uvjetima i obavezama utvrđenim u vodoprivrednoj dozvoli izdatoj za taj objekat.

Ako se ustanovi da građani vlasnici seoskog vodovoda odnosno seoskog javnog bunara nisu izvršili svoje obaveze ili ih nisu izvršili u roku i u skladu sa rješenjem iz stava 1. ovog člana, općinska uprava izdat će vodoprivredni nalog.

Gradani, vlasnici seoskog vodovoda, odnosno seoske česme ili seoskog bunara dužni su za svo vrijeme trajanja rješenja o izdatoj vodoprivrednoj dozvoli i koncesije za korištenje vode iz tog objekta da obezbjeđuju potpuno i blagovremeno finansijska sredstva i druge uvjete za:

1. uspostavljanje i održavanje zona sanitarne zaštite izvorišta seoskog vodovoda, odnosno seoske česme ili javnog bunara i sprovođenje zaštitnih mjera utvrđenih ovim zakonom;
2. tekuće i investiciono održavanje i funkcionisanje objekata seoskog vodovoda, odnosno seoske česme ili seoskog bunara;
3. vršenje minimalnog broja propisanih pregleda zdravstvene ispravnosti vode za piće iz tih objekata u zakonom ovlaštenoj laboratoriji (član 119. Federalnog zakona).

Član 85.

Zaštita izvorišta seoskih vodovoda vrši se uspostavljanjem i održavanjem zona sanitarne zaštite, čije se veličine i granice utvrđuju u skladu sa istraživanjima i ocijenjenim potrebama.

Za seoske vodovode utvrđuju se zaštitne zone, i to:

- uža zaštitna zona,
- prva zaštitna zona i
- po potrebi i druga zaštitna zona.

Veličine i granice zaštitnih zona iz stava 1. ovog člana utvrđuju se vodoprivrednom saglasnošću, odnosno vodoprivrednom dozvolom (član 37. i 38.).

Izuzetno od stava 2. alineja 3. ovog člana u opravdanim slučajevima vodoprivrednim aktom iz stava

3. ovog člana može se isključiti potreba uspostavljanja i održavanja druge zaštitne zone seoskog vodovoda.

Na seoske česme odnosno seoske bunare na shodan način se primjenjuju odredbe stava 1., stava 2. alineja 1. i 2. i stava 3. ovog člana.

Član 86.

Na zemljištu uže zaštitne zone seoskog vodovoda mogu uz primjenu propisanih zaštitnih mjera postojati objekti i uređaji neophodni za rad seoskog vodovoda, kao i unutrašnji putevi za pristup tim objektima.

Područje uže zaštitne zone seoskog vodovoda mora biti ogradoeno i zabranjen je pristup neovlaštenim licima toj zoni.

Zemljište na području uže zaštitne zone koje se ne nalazi pod objektima mora biti zasijano travom i rastinjem plitkog korijena, pri čemu je zabranjena upotreba vještačkog i prirodnog đubriva i hemijskih sredstava za zaštitu bilja.

Član 87.

Na području prve zaštitne zone zabranjeno je:

1. građenje objekata i izvođenje svih drugih radova, kao i korištenje zemljišta na način kojim se ugrožavaju njegove prirodne vrijednosti i režim površinskih i podzemnih voda,
2. držanje stoke, pernate živine i kunića, kao i ispaša stoke,
3. ispuštanje i prosipanje ulja, kiselina i drugih opasnih i štetnih materija,
4. izgradnja kanala ili polaganje kanalizacionih vodova za odvođenje otpadnih voda,
5. pranje motornih ili drugih vozila,
6. deponovanje i istresanje otpadnih materijala.

Na području prve zaštitne zone može se saditi uk-rasno i šumsko drveće, vršiti uzgoj plantažnih voćaka i nasada za pčelarstvo i obrađivati poljoprivredno zemljište, a zabranjena je upotreba prirodnog i vještačkog đubriva i hemijskih sredstava za zaštitu bilja.

Član 88.

Na području druge zaštitne zone zabranjeno je izgrađivati objekte odnosno izvoditi radove i druge zabranjene radnje iz člana 87. ovog zakona, izuzev kam-povanja i kupanja u vodotocima i obrade poljoprivrednog zemljišta uz upotrebu dozvoljene (minimalne) koncentracije vještačkih đubriva.

Član 89.

Zabranjeno je neovlaštenim licima da vrše otvaranje i zatvaranje armatura, instalacija, hidranata i ostalih uređaja seoskih vodovoda i seoskih javnih bunara, izuzev u slučajevima kada je to nužno u cilju sprječavanja šteta većih razmjera (pucanja cijevi, požara i sl.).

Član 90.

Zabranjeno je na seoskim javnim bunarima i seoskim javnim česnama pranje rublja, kupanje, napajanje stoke, pranje motornih i drugih vozila, što bi moglo

ugroziti zdravstvenu ispravnost vode za piće, odnosno oštećenje instalacija i uređaja seoskih javnih bunara i seoskih javnih česmi.

Član 91.

O održavanju seoskih javnih česmi u selima brinu se građani seoskog naselja.

O održavanju javnih česmi van seoskih naselja brine se mjesna zajednica.

Član 92.

Ministarstvo je dužno da ustroji i trajno vodi katastre o kantonalnim i općinskim vodovodima.

Općinska uprava dužna je da ustroji i trajno vodi evidenciju o mjesnim vodovodima, seoskim vodovodima i seoskim javnim bunarima i da blagovremeno registrira sve promjene od značaja za seoske vodovode i seoske javne bunare (u daljem tekstu: seoski vodovodi).

U evidencije iz stava 1. i 2. ovog člana unose se naročito podaci:

- naziv vodovoda,
- naziv kantona, općine i mjesne zajednice,
- broj i datum izdavanja vodoprivredne saglasnosti,
- broj i datum izdavanja urbanističke saglasnosti,
- broj i datum izdavanja odobrenja za građenje,
- broj i datum izdavanja vodoprivredne dozvole,
- broj i datum izdavanja upotrebne dozvole,
- broj domaćinstava koja koriste vodovod,
- broj naknadno priključenih domaćinstava na seoski vodovod,
- zaključenom ugovoru iz člana 81. stav 2. ovog zakona.

Član 93.

Na mjesne vodovode primjenjuju se sve odredbe ovog zakona koje se odnose na seoske vodovode, ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

XI. NADZOR NAD PROVOĐENJEM OVOG ZAKONA

Član 94.

Ministarstvo vrši upravni nadzor nad provođenjem ovog zakona, propisa donesenih na osnovu ovog zakona i propisa za čije su donošenje po ovom zakonu ovlašteni kantonalni organi.

Općinska uprava vrši upravni nadzor nad provođenjem ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona koji su ovim zakonom stavljani u nadležnost općine, ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

Član 95.

Inspekcijски nadzor nad provođenjem ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona vrše kantonalni vodoprivredni inspektori.

Izuzeo od odredbe stava 1. ovog člana kantonalni zdravstveni inspektori vrše inspekcijски nadzor za provođenje zakona i propisa donesenih na osnovu člana 117. stav 2. i člana 110. Federalnog zakona u dijelu koji se odnosi na zdravstvenu ispravnost vode za piće.

XII. KAZNENE ODREDBE**Član 96.**

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000 do 5.000 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice:

1. ako vrši ograđivanje neuređenih obala vodotoka, prirodnih jezera (član 6. stav 4.);
2. ako ne izgradi nepropusne septičke jame i ne obezbijedi njihovo čišćenje (član 59. stav 2.);
3. ako vadi kamen, šljunak, pijesak, ilovaču i druge slične materijale na području koje je proglašeno erozivnim bez prethodnog pribavljanja vodoprivredne saglasnosti ili po isteku roka određenog u vodoprivrednoj saglasnosti (član 50.);
4. ako vrši izgradnju ili rekonstrukciju objekata ili izvodi radove ili vrši radnje protivne zaštitnim mjerama koje je propisala Vlada Kantona (član 57.);
5. ako vrši radove i radnje protivno članu 61. ovog zakona;
6. ako ometa provođenje voda sa jednog zemljišta na drugo u korist kojeg je ustanovljeno pravo služnosti (član 70. i 71.);
7. ako na štetu susjednog zemljišta mijenja pravac ili količinu vode koja prirodno otiče sa njegovog zemljišta ili kroz njegovo zemljište (član 72.);
8. ako uz stambeni ili gospodarski objekat izgrađen van naseljenog mjesta prije stupanja na snagu ovog zakona ne izgradi vodonepropusnu septičku jamu i na istu ne priključi stambeni i gospodarski objekat u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona (član 104.).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 100 do 1.000 KM.

Član 97.

Novčanom kaznom u iznosu od 100 do 500 KM kaznit će se za prekršaj građanin:

1. ako vrši ograđivanje neuređenih obala vodotoka, prirodnih jezera, (član 6. stav 4.);
2. ako mjesni vodovod ne preda na korištenje ili upravljanje pravnom licu koje je zajedno sa drugim građanima osnovalo za korištenje i upravljanje mjesnim vodovodom ili ako mjesni vodovod zajedno sa ostalim građanima vlasnicima tog vodovoda, ne preda na korištenje i upravljanje preduzeću registrovanom za obavljanje komunalne djelatnosti snabdijevanja vodom (član 26. stav 4.);
3. ako gradi nove ili rekonstruiira postojeće objekte bez prethodno izdate vodoprivredne saglasnosti ili protivno izdatoj vodoprivrednoj saglasnosti (član 36.);
4. ako koristi vodu, ispušta otpadne vode ili koristi objekte iz člana 36. bez prethodno izdate vodoprivredne dozvole (član 37. stav 1.);
5. ako ne izvršava vodoprivredni nalog (član 37. stav 2.);
6. ako vadi kamen, šljunak, pijesak, ilovaču i druge slične materijale na području koje je proglašeno erozivnim bez prethodnog pribavljanja vodo-

privredne saglasnosti ili po isteku roka određenog u vodoprivrednoj saglasnosti (član 50.);

7. ako vrši izgradnju ili rekonstrukciju objekata ili izvodi radove ili vrši radnje protivne zaštitnim mjerama koje je propisala Vlada Kantona (član 57.);
8. ako ne izgradi nepropusnu septičku jamu i ne obezbijedi njeno čišćenje (član 59. stav 2.);
9. ako ometa provođenje voda sa jednog zemljišta na drugo u korist kojeg je ustanovljeno pravo služnosti (član 70. i 71.);
10. ako na štetu susjednog zemljišta mijenja pravac ili količinu vode koja prirodno otiče (član 72.);
11. ako sa svim ostalim vlasnicima seoskog vodovoda ne zaključi pismeni ugovor (član 81. stav 2.);
12. ako licu kome je vodoprivrednom dozvolom odobren priključak na seoski vodovod i mjesni vodovod i korištenje vode sa tog vodovoda, odnosno odobreno korištenje vode iz seoske česme ili seoskog bunara ometa priključenje na seoski vodovod i mjesni vodovod ili mu ometa snabdijevanje vodom iz seoskog vodovoda i mjesnog vodovoda odnosno seoske česme ili seoskog bunara (član 82. stav 1.);
13. ako ne obezbjeđuje finansijska sredstva i druge uvjete za održavanje i funkcioniranje seoskog vodovoda odnosno seoskog javnog bunara u skladu sa njihovom prirodom i namjenom, ili uspostavljanje i održavanje zona sanitarne zaštite za seoski vodovod odnosno seoski javni bunar ili za vršenje minimalnog broja propisanih pregleda zdravstvene ispravnosti vode za piće iz seoskog vodovoda odnosno seoskog javnog bunara (član 83. stav 1.);
14. ako neovlašteno pristupi u područje užje zaštitne zone seoskog vodovoda koja je ogradena (član 86. stav 2.);
15. ako upotrebljava vještačko ili prirodno đubrivo i hemijska sredstva za zaštitu bilja protivno članu 86. stav 3.;
16. ako vrši zabranjene radnje iz člana 87. stav 1. tačke 1. - 6.;
17. ako upotrebljava vještačko ili prirodno đubrivo, odnosno hemijska sredstva za zaštitu bilja protivno zabrani iz člana 87. stav 2.;
18. ako na području druge zaštitne zone upotrebljava hemijska sredstva za zaštitu bilja protivno zabrani iz člana 88.;
19. ako vrši zabranjenu radnju iz člana 89.;
20. ako vrši zabranjenu radnju iz člana 90.;
21. ako ne podnese zahtjev za izdavanje nove vodoprivredne dozvole u propisanom roku (član 101. stav 2.);
22. ako ne podnese zahtjev za izdavanje vodoprivredne dozvole u propisanom roku (član 102. stav 1.);
23. ako ne izgradi nepropusnu septičku jamu i na istu ne priključi kućnu kanalizaciju u roku propisanom u članu 104. ovog zakona.

XII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**Član 98.**

Vodoprivredna osnova za manje slivove (član 12. stav 1.) donijet će se kada se za to pojavi potreba i kada o tom odluči Skupština Kantona.

PREDSJEDAVAJUĆI
SKUPŠTINE
Šefik Džaferović, s.r.

61.

Na temelju članka 37. točka h. Ustava Zeničko-dobojskog kantona, Skupština Zeničko-dobojskog kantona na 17. sjednici održanoj dana 19.04.2000. godine donijela je

ZAKON O VODAMA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim zakonom se uređuju način i uvjeti upravljanja vodama, vodoprivrednim sustavima, vodoprivrednim objektima, radi korištenja voda, zaštite voda od zagađivanja, uređenja voda i vodotoka i zaštite od štetnog djelovanja voda, način osiguranja instrumenata i obavljanja poslova i zadataka kojima se osigurava upravljanje vodama, vodoprivrednim sustavima, vodoprivrednim objektima, ovlaštenja i dužnosti organa Zeničko-dobojskog kantona, općina i drugih pravnih osoba i građana i druga pitanja od važnosti za upravljanje vodama i vodoprivrednim objektima, kao i pitanja ovlaštenja koja treba urediti sukladno Zakonu o vodama ("Službene novine Federacije BiH", broj 18/98 - u daljem tekstu: Federalni zakon).

Članak 2.

Pod vodama, u smislu ovog zakona, smatraju se:

1. površinske vode, vodotoci, prirodna jezera;
2. podzemne vode;
3. termalne i mineralne vode. Članak 3.

Vode, kao opće dobro, na području Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Kanton) su od interesa za Kanton i uživaju posebnu zaštitu Kantona, a naročito glede zaštite kvalitete voda i iskorištavanja voda za razne namjene.

Članak 4.

Vodoprivredni objekti iz članka 19. Federalnog zakona, kao dio vodoprivrednih sustava na području Kantona, su od interesa za Kanton i općine.

Članak 5.

Kanton, zajedno sa Federacijom Bosne i Hercegovine, upravlja vodama i vodoprivrednim objektima na području Kantona na način utvrđen Federalnim zakonom i ovim zakonom.

Dio poslova i zadataka upravljanja vodama, vodoprivrednim objektima i javnim vodnim dobrima na području Kantona, sukladno Federalnom zakonu, obavlja Javno poduzeće za "Vodno područje sljevoja rijeke Save" Sarajevo, (u daljem tekstu: Javno vodoprivredno poduzeće).

Članak 6.

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju isto značenje kao i izrazi upotrijebljeni u članku 5. Federalnog zakona.

Pored izraza iz stavka 1. ovog članka upotrebljavaju se izrazi:

1. neuređena obala vodotoka je pojas zemljišta uz korito vodotoka do koga dopiru velike vode ranga pojave jednom u pedeset godina (u daljem tekstu: pedesetogodišnje vode) udaljen najmanje deset metara od crte dopiranja pedesetogodišnjih voda, a služi za pristup i redovno održavanje korita vodotoka, kupanje i rekreaciju;
2. obala prirodnog jezera je pojas zemljišta uz korito jezera do koga dopiru velike vode pedesetogodišnjih voda udaljeno najmanje deset metara od crte dopiranja pedesetogodišnjih voda prirodnog jezera, a služi za pristup jezeru radi kupanja, rekreacije i ribolova;
3. obala umjetne akumulacije čija je isključiva namjena snabdijevanja pučanstva i gospodarstva vodom za piće je pojas zemljišta od crte dopiranja najviše kote projektovane razine akumulacije udaljen najmanje stotinu metara od crte dopiranja maksimalno projektovane razine vode te akumulacije, a služi za pristup umjetnoj akumulaciji radi održavanja voda u toj akumulaciji i održavanja obala te akumulacije.

Korištenje neuređenih obala vodotoka, prirodnih jezera i umjetnih akumulacija iz stavka 2. točke 1. do 3. ovog članka obavlja se sukladno zakonu, planovima razvoja vodoprivrede Kantona, planovima zaštite prirodnih jezera i umjetnih akumulacija. Zabranjeno je ograđivanje neuređenih obala vodotoka, prirodnih jezera i umjetnih akumulacija iz stavka 2. točke 1. do 3. ovog članka.

II. UPRAVLJANJE VODAMA I VODOPRIVREDNIM OBJEKTIMA

1. Upravljanje vodama

Članak 7.

Upravljanje vodama u smislu ovog zakona, predstavlja skup odluka, aktivnosti i mjera čiji je cilj održavanje, poboljšavanje i ostvarivanje potrebnog i održivog režima voda na području Kantona ili dijelu područja Kantona sukladno prirodnim uvjetima, planskim osnovama, potrebama i mogućnostima.

Članak 8.

Teritorijalne jedinice za upravljanje vodama, u smislu Federalnog zakona i ovog zakona, su vodna područja i sljevna područja.

Članak 9.

Planske osnove za upravljanje vodama, u smislu Federalnog zakona i ovog zakona, su vodoprivredne osnove i planovi razvoja vodoprivrede.

a) Teritorijalne osnove za upravljanje vodama

Članak 10.

Područje Kantona u cjelini pripada Vodnom području sljevoja rijeke Save iz članka 9. stavak 2. točka 1. Federalnog zakona.

Područje Kantona u cjelini pripada glavnom slivnom području rijeke Bosne iz članka 10. stavak 2. točka 3. Federalnog zakona.

b) Planske osnove za upravljanje vodama

Članak 11.

Planske osnove za upravljanje vodama na području Kantona su vodoprivredne osnove pojedinih rijeka i planovi razvoja vodoprivrede Kantona.

Članak 12.

Kanton može, po potrebi, donijeti vodoprivrednu osnovu i za manje sljevove koji su dijelovi glavnog slivnog područja.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo) po službenoj dužnosti obezbjeđuje da se izrada vodoprivredne osnove obavlja sukladno donesenim vodoprivrednim osnovama Federacije BiH i Glavnog slivnog područja Bosne.

Članak 13.

Izradu vodoprivredne osnove iz članka 12. stavak 1. ovog zakona obavlja društvo ovlašteno za obavljanje tih poslova.

Vlada Kantona obrazuje Komisiju za praćenje i usklađivanje rada na izradi vodoprivrednih osnova iz članka 12. stavak 1. ovog zakona i imenuje predsjednika i njene članove iz reda predstavnika općina, ministarstava Kantona i istaknutih znanstvenih i stručnih osoba, naročito sa područja upravljanja vodama i prostornog uređenja, a na prijedlog Ministarstva.

Članak 14.

Izvod iz nacrtu vodoprivredne osnove iz članka 12. stavak 1. ovog zakona Ministarstvo dostavlja na javnu raspravu i određuje rok trajanja javne rasprave.

Izvod iz stavka 1. ovog članka dostavlja se općinama, zainteresiranim ministarstvima i drugim organima Kantona, kao i Javnom vodoprivrednom poduzeću.

U tijeku trajanja javne rasprave zainteresirane općine, ministarstva, drugi organi Kantona i Javno vodoprivredno poduzeće, imaju pravo da stavljaju primjedbe na izvod iz nacrtu vodoprivredne osnove.

Ministarstvo je dužno da razmotri sve date primjedbe. Pri utvrđivanju nacrtu vodoprivredne osnove iz članka 12. stavak 1. ovog zakona Ministarstvo je dužno da obrazloži koje primjedbe iz javne rasprave nije prihvatilo i o razlozima neprihvatanja dati svoje stručno mišljenje.

Prijedlog vodoprivredne osnove iz članka 12. stavak 1. ovog zakona utvrđuje Vlada Kantona.

Članak 15.

Vodoprivrednu osnovu iz članka 12. stavak 1. ovog zakona donosi Skupština Kantona.

Članak 16.

Donesena vodoprivredna osnova iz članka 12. stavak 1. ovog zakona mora se usklađivati sa promjenama koje nastaju u vodoprivrednom sustavu, gospodarskom i društvenom razvoju i potrebama preraspodjele voda u Kantonu, kao i međudržavnim obvezama Bosne i Hercegovine na dijelu teritorije Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija).

Izmjene i dopune vodoprivredne osnove iz članka 12. stavak 1. ovog zakona obavlja se na način i po postupku za njihovo donošenje.

Članak 17.

Na pitanja vodoprivrednih osnova koja nisu uređena ovim zakonom shodno se primjenjuju odgovarajuće odredbe Federalnog zakona i propisa donesenih za sprovođenje tog zakona.

Članak 18.

Radi unapređenja režima voda, osiguranja bilance voda i funkcioniranja vodoprivrednih sustava na području Kantona, donose se i sprovode dugoročni i srednjoročni planovi razvoja vodoprivrede Kantona sukladno vodoprivrednim osnovama iz članka 12. stavak 1. ovog zakona i dugoročnim i srednjoročnim planovima razvoja vodoprivrede u Federaciji.

Dugoročni i srednjoročni planovi razvoja vodoprivrede Kantona sadrže naročito: aktivnosti i mjere koje treba realizirati u planskom periodu, sredstva potrebna za njihovu realizaciju i organe Kantona koji će organizirati sprovođenje tih planova.

Skupština Kantona donosi dugoročni plan razvoja vodoprivrede Kantona. Vlada Kantona donosi srednjoročni plan razvoja vodoprivrede Kantona, sukladno dugoročnom planu iz stavka 3. ovog članka.

Postavke srednjoročnog plana razvoja vodoprivrede Kantona iz stavka 4. ovog članka realiziraju se godišnjim planovima razvoja vodoprivrede Kantona koje donosi Vlada Kantona, na prijedlog Ministarstva.

Članak 19.

Ministarstvo, po službenoj dužnosti, osigurava usklađivanje dugoročnih i srednjoročnih planova razvoja vodoprivrede Kantona sa odgovarajućim planovima razvoja vodoprivrede Federacije.

Ministarstvo prati sprovođenje dugoročnih i srednjoročnih planova razvoja vodoprivrede Kantona i o tome podnosi izvješća Vladi Kantona.

Na osnovu srednjoročnog plana razvoja vodoprivrede Kantona donose se godišnji planovi vodoprivrede Kantona.

Vlada Kantona dužna je jednom godišnje informirati Skupštinu Kantona o sprovođenju dugoročnih i srednjoročnih planova razvoja vodoprivrede Kantona i godišnjih planova vodoprivrede Kantona.

2. Upravljanje vodoprivrednim objektima

Članak 20.

Upravljanje vodoprivrednim objektima, u smislu članka 19. Federalnog zakona, čini skupodluka, aktivnosti

i mjera čija je svrha da se izgrađeni vodoprivredni objekti održavaju u funkcionalnom stanju i koriste sukladno njihovoj prirodi i namjeni, da se čuvaju od slučajnog ili namjernog oštećenja ili uništenja, zadržavaju, rekonstruiraju i grade sukladno potrebama, planovima i mogućnostima Kantona, općina i drugih pravnih osoba i građana.

Članak 21.

Uredena korita i obale vodotoka u naseljenim mjestima na području općine vlasništvo su općine.

Općina je dužna da obezbijedi materijalne i organizacione uvjete za održavanje uređenih korita i obala vodotoka u naseljenim mjestima u funkcionalnom stanju i da se ona koriste sukladno njihovoj prirodi i namjeni, kao i čuvanje uređenih korita i obala od uništenja ili oštećenja odnosno nenamjenskog korištenja (odlaganje otpada, ispaša stoke i sl.).

Općinsko vijeće donosi odluku o načinu korištenja i drugim pitanjima od važnosti za održavanje i čuvanje uređenih korita i obala vodotoka u naseljenim mjestima.

Regulacijama u naseljenim mjestima upravlja društvo kome je općina prenijela te objekte na upravljanje i odgovorno je općini za čuvanje, održavanje i namjensko korištenje sukladno Federalnom zakonu, ovom zakonu i odluci iz stavka 3. ovog članka i u obujmu koji odgovara sredstvima koja je općina osigurala za te namjene.

Članak 22.

Vodoprivredni objekti za odvođivanje poljoprivrednog, šumskog i građevinskog zemljišta iz članka 19. stavak 1. točka 2. Federalnog zakona (u daljem tekstu: hidromelioracioni sustavi za odvođivanje) su u vlasništvu općine, ako nisu u vlasništvu drugih pravnih osoba i građana koji su te objekte izgradili za svoje potrebe.

Za hidromelioracione sustave, koji su u vlasništvu općine, a za koje je općina donijela odluku o osnivanju hidromelioracione zadruge, općinsko vijeće donosi odluku o prenosu vodoprivrednih objekata u hidromelioracionim sustavima na upravljanje i korištenje hidromelioracionoj zadrugi.

Dok se hidromelioracioni sustavi ne prenesu na upravljanje i korištenje hidromelioracionoj zadrugi, u smislu stavka 2. ovog članka, općina je dužna da obezbijedi materijalne i organizacione uvjete za održavanje, funkcioniranje (pogon) i čuvanje objekata hidromelioracionog sustava za odvođivanje sukladno odluci općinskog vijeća o kriterijima i drugim pitanjima od značenja za održavanje, funkcioniranje i čuvanje hidromelioracionog sustava za odvođivanje.

Članak 23.

Vodoprivredni objekti za navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta iz članka 19. stavak 1. točka 3a. Federalnog zakona (u daljem tekstu: hidromelioracioni objekti za navodnjavanje) su u vlasništvu općine, ako

nisu u vlasništvu drugih pravnih osoba i građana koji su te objekte izgradili za svoje potrebe.

Za hidromelioracione sustave, koji su u vlasništvu općine, a za koje je općina donijela odluku o osnivanju hidromelioracione zadruge, općinsko vijeće donosi odluku o prenosu vodoprivrednih objekata u tom hidromelioracionom sustavu na korištenje i upravljanje hidromelioracionoj zadrugi.

Dok se hidromelioracioni sustavi za navodnjavanje ne prenesu na upravljanje i korištenje hidromelioracionoj zadrugi u smislu stavka 2. ovog članka, općina je dužna da osigura materijalne i organizacione uvjete za održavanje, funkcioniranje (pogon) i čuvanje objekata hidromelioracionog sustava za navodnjavanje, sukladno odluci Općinskog vijeća o kriterijima i drugim pitanjima od važnosti za održavanje, funkcioniranje i čuvanje objekata hidromelioracionog sustava za navodnjavanje.

Članak 24.

Vodoprivredni objekti koji služe za vodosnabdjevanje potrošača sa područja dvije ili više općina na području Kantona (u daljem tekstu: kantonalni vodovod) odnosno dvije ili više općina na području Kantona i drugog kantona (u daljem tekstu: međukantonalni vodovod) su u vlasništvu Kantona odnosno Kantona i drugog kantona, ako nisu u vlasništvu drugih pravnih lica koji su te objekte izgradili za svoje potrebe.

Pod objektima kantonalnog vodovoda, odnosno međukantonalnog vodovoda, u smislu ovog zakona, smatraju se samo dijelovi tih objekata koji obuhvataju: izvorišta, vodozahvate ili akumulacije, crpne stanice, uređaj za kondicioniranje vode i glavne transportne cjevovode do distribucionih rezervoara općinskih vodovoda iz članka 25. ovog zakona.

Vodoprivrednim objektima iz stavka 2. ovog članka upravlja društvo kome su Kanton, odnosno Kanton i drugi kanton prenijeli na upravljanje objekte kantonalnog vodovoda, odnosno međukantonalnog vodovoda.

Korisnici voda iz objekata iz stavka 2. ovog članka su društva koja upravlja općinskim vodovodima iz članka 25. ovog zakona.

Cijena vode koja se isporučuje iz objekata kantonalnog vodovoda, odnosno međukantonalnog vodovoda, ne može biti određena ispod iznosa iz koga se osiguravaju troškovi održavanja i funkcioniranja takvog vodovoda i troškovi amortizacije.

Članak 25.

Vodoprivredni objekti za snabdjevanje potrošača vodom za piće u naseljenim mjestima u kojima su sjedišta općina (u daljem tekstu: općinski vodovod) su od interesa za Kanton i općine, a u vlasništvu su općina.

Komunalni javni vodovodi iz stavka 1. su u vlasništvu općina, ako općine nisu donijele odluku da se komunalni javni vodovod privatizuje.

Općinsko vijeće svojom odlukom povjerava na korištenje i upravljanje općinski vodovod društvu regis-

triranjem za obavljanje komunalne djelatnosti snabdijevanja vodom, ako to pravo nije prenijeto na drugo društvo.

Općina se brine za funkcionalnost i ispravnost objekata općinskog vodovoda.

Društvo iz stavka 3. ovog članka upravlja objektima komunalnog javnog vodovoda sukladno odluci vlasnika tog objekta o prijenosu komunalnog javnog vodovoda na upravljanje i općim aktom donesenim na temelju članka 31. stavak 4. Federalnog zakona, na koji su prethodnu suglasnost dali vlasnici komunalnog javnog vodovoda iz stavka 2. ovog članka, a u okviru osiguranih sredstava za tu namjenu iz naknade za isporučenu vodu potrošačima.

Općina je dužna da osigura da se iz cijene vode iz općinskog vodovoda osiguravaju troškovi tekućeg i investicionog održavanja objekata općinskog vodovoda, izdvajanje sredstava za amortizaciju općinskog vodovoda i troškovi amortizacije.

Članak 26.

Pod mjesnim vodovodom, u smislu ovog zakona, smatra se vodoprivredni objekt za snabdijevanje vodom seoskog naselja koji ima zaštićeno i uređeno izvoriste ili više izvorista, kaptažu ili više kaptaža, rezervoar ili više rezervoara, razvodnu mrežu i ostale objekte, a služi za snabdijevanje vodom za piće preko 500 stanovnika.

Mjesni vodovodi su u vlasništvu građana koji su ih izgradili za svoje potrebe.

Vlasnici mjesnog vodovoda su dužni da iz cijene koštanja vode iz mjesnog vodovoda osiguraju troškove tekućeg i investicionog održavanja objekata mjesnog vodovoda, izdvajanja sredstava za amortizaciju mjesnog vodovoda i troškove minimalnog broja propisanih prijedloga zdravstvene ispravnosti vode za piće iz mjesnog vodovoda.

Radi očuvanja života i zdravlja korisnika mjesnog vodovoda, vlasnici mjesnog vodovoda, dužni su da korištenje i upravljanje mjesnim vodovodom povjere društvu registriranom za obavljanje komunalne djelatnosti snabdijevanja vodom u općini na čijem se području nalazi mjesni vodovod.

Cijena vode isporučene iz mjesnog vodovoda ne može biti određena ispod iznosa koji osigurava pokrivanje nužnih troškova za održavanje i funkcioniranje objekta mjesnog vodovoda i troškove amortizacije.

Članak 27.

Pod seoskim vodovodom, u smislu ovog zakona, smatra se vodoprivredni objekt za snabdijevanje vodom za piće jednog, dva ili više seoskih naselja, koje ima zaštićeno izvoriste ili izvorista, kaptažu ili više kaptaža, rezervoar ili više rezervoara i razvodnu mrežu, a služi za snabdijevanje vodom za piće do 500 stanovnika.

Seoski vodovod i drugi objekti za snabdijevanje vodom u seoskim naseljima (u daljem tekstu: seoski vodovod) su u vlasništvu građana koji su te objekte izgradili za svoje potrebe.

Vlasnici seoskog vodovoda dužni su da osiguraju financijska sredstva i organizacione uvjete za održavanje i korištenje seoskog vodovoda, troškove minimalnog broja propisanih prijedloga zdravstvene ispravnosti vode za piće iz seoskog vodovoda i da obavljaju druge obveze utvrđene ovim zakonom.

Članak 28.

Umjetni ribnjaci i umjetna jezera su vodoprivredni objekti u vlasništvu pravnih osoba i građana koji su ih izgradili za vlastite potrebe.

Vlasnici vodoprivrednih objekata iz stavka 1. ovog članka dužni su da istim upravljaju i da te objekte održavaju, koriste, osmatraju i čuvaju sukladno svojim općim aktom donesenim na temelju članka 31. stavak 4. Federalnog zakona.

Rekreacioni bazeni izgrađeni u naseljenim mjestima za potrebe građana su vodoprivredni objekti u vlasništvu općine ili društva, odnosno građana koji su ih izgradili za potrebe rekreacije građana.

Vlasnici rekreacionih bazena iz stavka 3. ovog članka dužni su da istim upravljaju i da te objekte održavaju, koriste, osmatraju i čuvaju sukladno svojim općim aktom donesenim na temelju članka 31. stavak 4. Federalnog zakona.

Članak 29.

Vodoprivredni objekti za zaštitu voda (kolektori za prijam i transport otpadnih voda, uređaji za prečišćavanje otpadnih voda, odlagališta za otpadne materije iz uređaja za prečišćavanje otpadnih voda i ispuști u prijamnik, kao i drugi objekti i oprema koja pripada tim objektima) u čije objekte ispuštaju otpadne vode gospodarstvo i građani iz dva ili više općinskih centara (u daljem tekstu: međuopćinski vodoprivredni objekti za zaštitu voda) su od interesa za Kanton i općine.

Međuopćinski vodoprivredni objekat za zaštitu voda iz stavka 1. ovog članka je u vlasništvu općina, odnosno drugih osoba koje su ga izgradile za svoje potrebe u skladu sa visinom sredstava sa kojima je svaka općina, odnosno druga osoba učestvovalo u izgradnji tog objekta.

Općine odnosno vlasnici se brinu za funkcionalnost i tehničku ispravnost međuopćinskog vodoprivrednog objekta za zaštitu voda.

Općinska vijeća svojim odlukama povjeravaju na upravljanje i korištenje dio objekata međuopćinskog vodoprivrednog objekta za zaštitu voda (uređaj za prečišćavanje otpadnih voda i odlagalište za otpadne materije iz uređaja za prečišćavanje otpadnih voda, kao i objekte i opremu koja pripada tim objektima) društvu koje su za te potrebe osnovale općine.

Općine su dužne da iz cijene prečišćavanja otpadnih voda iz međuopćinskog vodoprivrednog objekta za zaštitu voda, odnosno iz cijene korištenja kanalizacije koja dovodi otpadne vode na uređaj za prečišćavanje otpadnih voda, osiguraju troškove održavanja međuopćinskog vodoprivrednog objekta za zaštitu voda iz stavka 1. ovog članka.

Članak 30.

Vodoprivredni objekti za zaštitu voda u čije se objekte ispuštaju otpadne vode gospodarstva i građana u općinskim centrima (u daljem tekstu: općinski vodoprivredni objekti za zaštitu voda) su od interesa za Kanton i općine.

Općinski vodoprivredni objekt za zaštitu voda iz stavka 1. ovog članka je u vlasništvu općine.

Općina se brine za funkcionalnost i tehničku ispravnost općinskog vodoprivrednog objekta za zaštitu voda.

Općinsko vijeće svojom odlukom povjerava na korištenje i upravljanje sve ili dio objekta općinskog vodoprivrednog objekta za zaštitu voda iz stavka 1. ovog članka društvu čija je djelatnost odvođenje otpadnih voda, ako pravo upravljanja dijelom tih objekata (uređaj za prečišćavanje otpadnih voda i odlagalište za otpadne materije iz uređaja za prečišćavanje otpadnih voda, kao i objekte i opremu koja pripada tim objektima) nije prenijela drugoj pravnoj osobi.

Općina je dužna da osigura da se iz cijene korištenja kanalizacije i prečišćavanja otpadnih voda iz općinskog vodoprivrednog objekta za zaštitu voda iz stavka 1. ovog članka osiguraju troškovi tekućeg i investicionog održavanja tog objekta.

Članak 31.

Vodoprivredni objekti za zaštitu voda u čije se objekte ispuštaju otpadne vode koje nastaju u tehnološkim procesima pravnih osoba su od interesa za Kanton i pravne osobe koje su te objekte izgradila za svoje potrebe (u daljem tekstu: vodoprivredni objekti za zaštitu voda gospodarskih subjekata).

Vodoprivredni objekti iz stavka 1. ovog članka su u vlasništvu pravnih osoba koje su te objekte izgradila za svoje potrebe ili stekle po drugom temelju.

Vlasnik vodoprivrednog objekta iz stavka 1. ovog članka dužan je taj objekt neprekidno održavati u funkcionalnom stanju i koristi ga sukladno njegovoj prirodnoj namjeni i čuva ga od slučajnog ili namjernog uništenja ili oštećenja.

Članak 32.

Gradani vlasnici objekata za prijam i transport otpadnih voda u selima (u daljem tekstu: seoska kanalizacija) dužni su da osiguraju finansijske i organizacione uvjete za održavanje i funkcioniranje objekata seoske kanalizacije, čiji su oni vlasnici, sukladno zakonu.

III. VODOPRIVREDNI AKTI**Članak 33.**

Radi osiguranja upravljanja vodama sukladno ovom zakonu izdaju se vodoprivredni akti:

1. vodoprivredni uvjeti,
2. vodoprivredne suglasnosti,
3. vodoprivredne dozvole,
4. vodoprivredni nalozi.

Članak 34.

Vodoprivredne akte iz članka 33. ovog zakona sukladno Federalnom zakonu, izdaje Ministarstvo, ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

Protiv rješenja Ministarstva o vodoprivrednim aktima iz članka 33. stavak 1. točka 2. i 3. ovog zakona donesenog u prvostupnom postupku može se izjaviti žalba.

Po žalbi odlučuje organ određen zakonom Kantona.

Članak 35.

Ministarstvo izdaje vodoprivredne suglasnosti za:

1. izgradnju hidroelektrana, termoelektrana i toplana instalirane snage do 30 MW, kao i drugih objekata koji koriste vodne snage;
2. izgradnju ustava za snabdijevanje vodom naselja iz članka 23. stavka 1. Federalnog zakona;
3. izgradnju kanalizacije i uređaja za prečišćavanje otpadnih voda, kao i kišne kanalizacije, iz članka 27. stavak 1. Federalnog zakona;
4. izgradnju kanalizacije i uređaja za prečišćavanje otpadnih voda industrije koje se poslije prečišćavanja ispuštaju u vodotoke koji ne spadaju u međudržavne vodotoke;
5. gradnju naftovoda, plinovoda i drugih magistralnih cjevovoda koji ne prelaze područje Kantona;
6. gradnju akumulacija na području Kantona;
7. gradnju objekata za prevođenje voda u području Kantona;
8. gradnju hidromelioracijskih sustava za odvodnjavanje na vodotocima koji nisu međudržavni vodotoci na području Kantona;
9. gradnju hidromelioracijskih sustava za navodnjavanje koji ne koriste vode međudržavnih vodotoka na području Kantona;
10. gradnju ribnjaka koji ne koriste vodu međudržavnih vodotoka;
11. obavljanje geoloških istraživanja na području Kantona;
12. gradnju objekata za površinsku ili podzemnu eksploataciju mineralnih sirovina na području Kantona;
13. gradnju puteva, željezničkih pruga, mostova i plovničkih puteva na području Kantona;
14. vadenje materijala iz vodotoka;
15. gradnju gospodarskih i drugih objekata koji iskorištavaju vodu i koji mogu utjecati na pogoršanje vodnog režima;
16. gradnju turističkih naselja i kampova;
17. gradnju gospodarskih i drugih objekata čije otpadne vode ne mogu utjecati na vodni režim na području drugog Kantona.

Članak 36.

Iznimno od odredbe članka 34. i 35. ovog zakona, vodoprivredne suglasnosti, vodoprivredne dozvole i vodoprivredne naloge izdaje općinska služba nadležna za

poslove vodoprivrede (u daljem tekstu: općinska služba), za objekte i radove iz članka 37. ovog zakona.

Članak 37.

Općinska služba izdaje vodoprivrednu suglasnost odnosno vodoprivrednu dozvolu za:

1. građenje novih ili rekonstrukciju postojećih mjesnih vodovoda;
2. građenje novih ili rekonstrukciju postojećih seoskih vodovoda i seoskih javnih bunara;
3. građenje ili rekonstrukciju vodoprivrednih objekata za navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta površine do 10 ha;
4. građenje ili rekonstrukciju lokalnih (seoskih) puteva;
5. građenje ili rekonstrukciju šumskih puteva;
6. građenje ili rekonstrukciju vodoprivrednih objekata za zaštitu voda (seoska kanalizacija);
7. građenje ili rekonstrukciju objekata za korištenje vodnih snaga (za pogon strojeva, vodenice, stupe i sl), izuzev za proizvodnju električne energije;
8. građenje objekata lokalne elektroprenosne mreže u seoskim naseljima.

Članak 38.

Za objekte iz članka 37. ovog zakona za koje je izdata vodoprivredna dozvola, općinska služba izdaje vodoprivredni nalog.

Članak 39.

Na vodoprivredne akte iz članka 36. do 38. ovog zakona na primjeran način primjenjuju se odogovarajuće odredbe Federalnog zakona o vodoprivrednim aktima, ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

IV. KONCESIJE NA VODAMA I JAVNOM VODNOM DOBRU

Članak 40.

Koncesija na vodama i javnom vodnom dobru daje se po Federalnom zakonu za:

1. korištenje voda za potrebe javnog snabdijevanja vodom (gradskih, općinskih i seoskih) naselja;
2. korištenje vodnih snaga za proizvodnju električne energije;
3. korištenje vodnih snaga za pogon postrojenja, izuzev za proizvodnju električne energije;
4. korištenje voda za tehnološke i slične potrebe pravnih osoba i građana koji obavljaju gospodarsku ili drugu sličnu djelatnost;
5. crpljenje mineralnih i termalnih voda;
6. zahvatanje voda za hidromelioracione sustave za navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta;
7. uređenje plovinih puteva;
8. građenje pristaništa i pristanišnih postrojenja;
9. uzgoj ribe u privredne i druge svrhe;
10. privredno i drugo korištenje javnog vodnog dobra (vodno zemljište) sa izgradnjom trajnih objekata odnosno ugradnjom uređaja;
11. korištenje javnog vodnog dobra za sportske i rekreativne namjene;

12. vadenje materijala iz vodotoka u trajanju dužem od tri godine.

Članak 41.

Zaključak o postupku davanja koncesije donosi:

1. Skupština Kantona za slučajeve koncesije iz članka 71. stavak 1. točka 3. Federalnog zakona.
2. Vlada Kantona za slučajeve koncesije iz članka 71. stavak 1. točka 4. Federalnog zakona. Odluku o dodjeli koncesije iz stavka 1. ovog članka donosi Ministarstvo.

Članak 42.

U slučaju prestanka koncesije zbog proteka vremena za koje je koncesija izdata (članak 76. stavak 2. Federalnog zakona), a o kojoj je prethodno odlučivao organ Kantona, pravo vlasništva na nekretninama, postrojenjima i stvarima koje su neposredno služile za ostvarenje te koncesije prelaze na Kanton.

Odredba stavka 1. ovog članka primjenjuje se i u slučaju raskida ugovora o koncesiji prije isteka vremena na koji je koncesija izdata (članak 77. stavak 1. i 2. Federalnog zakona).

Odlukom Vlade Kantona nekretnine, postrojenja i stvari iz stavka 1. ovog članka prenose se na upravljanje i korištenje specijalizovanom ili drugom društvu.

V. VODOPRIVREDNI SUSTAVI

Članak 43.

Upravljanje vodoprivrednim sustavima koje, u smislu ovog zakona, čine zajedno vode, vodoprivredni objekti i javno vodno dobro ostvaruje se primjenom skupa odluka, aktivnosti i mjera čija je svrha zaštita od štetnog djelovanja voda, zaštita voda od zagađivanja i uređenje i korištenje voda.

1. Zaštita od štetnog djelovanja voda

Članak 44.

Zaštita od štetnog djelovanja voda obuhvata aktivnosti i mjere za zaštitu pučanstva i dobara od poplava, zaštitu od erozija i bujica, odvođivanje suvišnih voda putem hidromelioracionih sustava za odvođivanje.

a) Zaštita i odbrana od poplava

Članak 45.

Radi sprječavanja štetnog djelovanja voda grade se i održavaju vodoprivredni objekti iz članka 19. stavak 1. točka 1. Federalnog zakona za zaštitu od poplava, izvode radovi na obrani od poplava, uređuju bujice, uređuje režim velikih voda i poduzimaju druge mjere za zaštitu od štetnog djelovanja voda.

Članak 46.

Obrana od poplava pučanstva i dobara na području Kantona obavlja se na temelju plana obrane od poplava za Vodno područje slijeva rijeke Save koji donosi Vlada Federacije (članak 86. stavak 2. Federalnog zakona).

Organizaciju obrane od poplava, sukladno planu obrane od poplava iz stavka 1. ovog članka, sprovodi Javno vodoprivredno poduzeće.

Članak 47.

Ministarstvo može, na prijedlog rukovoditelja obrane od poplava, zabraniti obavljanje i drugih radova i radnji koje nisu navedene u članku 87. stavak 1. i članku 88. Federalnog zakona, a koji mogu nepovoljno utjecati na stabilnost i namjenu obrambenog nasipa, kao i obustaviti željeznički, drumski i riječni promet u slučaju velikih voda.

b) Zaštita zemljišta od erozija i bujica

Članak 48.

Vlada Kantona donosi odluku o proglašenju određenog područja erozivnim (članak 95. stavak 2. Federalnog zakona).

Članak 49.

Vlada Kantona donosi odluku o protuerozivnim mjerama i radovima koji se moraju sprovesti na području koje je, sukladno članku 48. ovog zakona, proglašeno erozivnim.

Članak 50.

Ministarstvo izdaje vodoprivrednu suglasnost za kopanje kamena, šljunka, pijeska, ilovače i drugih sličnih materijala na području koje je proglašeno erozivnim (članak 104. stavak 2. Federalnog zakona).

Članak 51.

Vlada Kantona donosi odluku kojom se ranija odluka o proglašenju određenog područja erozivnim (članak 48.) stavlja izvan snage.

Članak 52.

Vlada Kantona odlučuje o predaji na upravljanje specijalizovanom društvu ili drugoj pravnoj osobi zemljišta iz članka 106. Federalnog zakona.

2. Voda za piće

Članak 53.

Zakonodavni i izvršni organi Kantona, općina i pravnih osoba, kao i građani Kantona, dužni su, svako u okviru svojih prava i obveza, a u okviru realnih mogućnosti, da neprekidno donose odluke, sprovode mjere i aktivnosti kojima će se osigurati da svi građani Kantona i ostali korisnici voda za piće na području Kantona budu u jednakom položaju kada je u pitanju snabdijevanje vodom za piće, kako u pogledu količine, tako i kvalitete vode za piće.

Članak 54.

Područje Kantona (mjesna zajednica, općina,) koje ima dovoljno vode za piće za sadašnje i buduće potrebe utvrđene Vodoprivrednom osnovom Federacije i Vodoprivrednom osnovom glavnog sljevnog područja Bosne ne može ometati ili sprječavati druga područja (mjesna zajednica, općina,) da se u istoj mjeri snabdijevaju vodom za piće, a koja te vode nemaju ili nemaju dovoljno na svom području.

Društva koja u tehnološkim procesima iskorištavaju vodu dužna su da vodu koriste sukladno realno potrebnim količinama i, kada je to moguće, višekratno.

Društva koja obavljaju javno snabdijevanje pitkom vodom potrošača dužna su da pravilnim i pravovremenim održavanjem objekata i uređaja i hitnim otklanjanjem kvarova gubitke vode od izvorišta do krajnjih potrošača svedu na ekonomski prihvatljivu mjeru.

Društvima koja ne obavljaju svoje poslove i zadatke sukladno obavezama iz stavka 2. ovog članka, Ministarstvo ne može izdati vodoprivrednu suglasnost i vodoprivrednu dozvolu za zahvaćanje novih količina vode iz novih izvorišta.

Članak 55.

Rješavanje pitanja snabdijevanja vodom za piće u smislu članka 53. i 54. ovog zakona, kada lokalna izvorišta voda ne mogu da zadovolje potrebe vodom za piće sadašnjih i budućih generacija obavlja se prevođenjem voda sa područja jedne mjesne zajednice na područje dvije ili više mjesnih zajednica i sa područja jedne općine na područje dvije ili više općina.

Članak 56.

Prevođenje voda za piće, u smislu članka 55. ovog zakona, ne može biti temelj za postavljanje odštetnih zahtjeva od strane mjesnih zajednica odnosno općina sa čijeg se područja prevode vode za piće za potrebe drugih mjesnih zajednica i općina, jer je korištenje voda za piće, kao općeg dobra, jednako pravo svih građana i pravnih osoba na području Kantona.

Oosiguranje dovoljnih količina voda za piće za sve građane i ostale korisnike voda na području Kantona sprovodi se poduzimanjem mjera i aktivnosti kojima se smanjuje i sprječava dalje zagađivanje površinskih i podzemnih voda na području Kantona od strane pravnih osoba i građana koji svoje otpadne vode ispuštaju u vode, odnosno koji opasne ili štetne materije za kvalitetu voda ispuštaju u atmosferu, na vodno, poljoprivredno, šumsko ili građevinsko zemljište.

Članak 57.

Vlada Kantona, suglasno članku 117. stavak 9. Federalnog zakona, utvrđuje zone sanitarne zaštite i zaštitne mjere za izvorišta voda za vodoprivredne objekte za snabdijevanje vodom za piće i drugih potrošača iz članka 24. i 25. ovog zakona i za snabdijevanje vodom za piće društava iz oblasti gospodarstva koja se nalaze izvan općinskih centara, a za međukantonalne javne vodovode zajedno sa vladom drugog kantona.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka zone sanitarne zaštite i zaštitne mjere za mjesne vodovode (članak 26.) i seoske vodovode (članak 27.) utvrđuju se ovim zakonom, ako za pojedine zaštitne mjere nije drugačije određeno propisom iz članka 117. stavak 6. Federalnog zakona.

Veličine i granice zona sanitarne zaštite, u smislu stavka 2. ovog članka, utvrđuju se istražnim radovima i stručnim elaboratom.

3. Zaštita voda od zagađivanja

Članak 58.

Zaštita voda od zagađivanja na području Kantona sprovodi se zabranom, ograničavanjem i sprječavanjem unošenja u vode, na javno vodno dobro, poljoprivredno, šumsko i građevinsko zemljište i u atmosferu opasnih i štetnih materija, propisivanjem i poduzimanjem drugih mjera za očuvanje i poboljšanje kvalitete voda.

Članak 59.

Zaštita voda na području Kantona ostvaruje se stalnim i stručnim nadzorom nad stanjem kvalitete površinskih i podzemnih voda i izvorima zagađenja voda (koncentrirani i rasuti izvori zagađenja voda), kontroliranjem odvođenja otpadnih voda pučanstva i njihovim prečišćavanjem, sprječavanjem, ograničavanjem i zabranjivanjem radnji i ponašanja koja mogu utjecati na zagađivanje voda i stanje okoliša u cjelini, kao i drugim djelovanjem usmjerenim na očuvanje i poboljšanje kvalitete i namjenske upotrabiljivosti voda.

Pravne osobe i građani, vlasnici stambenih i gospodarskih objekata kao i vikend kuća koje su podignute izvan naseljenih mjesta dužni su izgraditi nepropusne septičke jame i na iste priključiti stambene i gospodarske objekte, odnosno vikend kuće i osigurati čišćenje septičkih jama prema potrebi, od strane komunalnog poduzeća.

Članak 60.

Politikom i aktima zakonodavnih i izvršnih organa Kantona sprječavat će se uvoz proizvodnih tehnologija koje ne zadovoljavaju standarde Evropske zajednice za očuvanje

kvalitete voda i pospješivati i ubrzavati zamjena postojećih novim tehnologijama koje zadovoljavaju te standarde, kao i planiranje izgradnje gospodarskih objekata u gornjim i srednjim tokovima vodotoka na području Kantona, bez izgradnje uređaja za prečišćavanje otpadnih voda ili uređaja za smanjenje emisija opasnih i štetnih materija u atmosferu.

Zaštita voda od zagađivanja na području Kantona sprovodi se sukladno Vodoprivrednom osnovom glavnog slivnog područja Bosne, vodoprivrednim osnovama iz članka 12. stavak 1. ovog zakona i planom za zaštitu voda od zagađivanja (članak 125. Federalnog zakona).

Članak 61.

U cilju očuvanja i poboljšavanja kvalitete površinskih i podzemnih voda na području Kantona zabranjuje se:

1. kod izgradnje novih proizvodnih kapaciteta uvoz i izgradnja onih tehnologija u proizvodnji koje nemaju status odgovarajuće tehnologije po standardima Evropske Unije glede zaštite od zagađivanja voda i čovjekovog okoliša, što korisnik odnosno investitor mora dokazati dokumentima koje izdaje Ministarstvo kada je u pitanju zaštita voda od zagađivanja, odnosno kantonalni organ uprave nadležan za zaštitu prirod-

nog okoline kada je u pitanju zaštita čovjekovog okoliša;

2. kod rekonstrukcije postojećih proizvodnih kapaciteta bez uvoza i ugradnje novih tehnologija u proizvodnji, a koje sa aspekta zaštite voda od zagađivanja i zaštite čovjekovog okoliša nemaju djelotvorniji učinak od "prijava" tehnologija u postojećim tehnološkim procesima;
3. izgradnja ili rekonstrukcija proizvodnih kapaciteta, stambenih i drugih gospodarskih i infrastrukturnih objekata, kao i izvođenje radova na zemljištima na zoni utjecaja na kvalitetu podzemnih voda koje se mogu koristiti za piće i na prostorima na kojim je planskim i drugim dokumentima predviđena izgradnja akumulacija za snabdjevanje vodom za piće pučanstva i gospodarstva na području Kantona;
4. izgradnja proizvodnih kapaciteta koji proizvode opasne i štetne materije za vode na području Kantona, a posebno na gornjim horizontima karsta i gornjim tokovima vodotoka u Kantonu, bez istodobne izgradnje odgovarajućih uređaja za prečišćavanje otpadnih voda, odnosno ugradnje uređaja za smanjenje emisija opasnih i štetnih materija u atmosferu, kao i deponija za odlaganje mulja iz uređaja za prečišćavanje otpadnih voda, odnosno za odlaganje opasnih i štetnih materija iz objekata i uređaja za smanjenje emisija opasnih i štetnih materija nastalih prilikom proizvodnih procesa u gospodarstvu i rudnicima.

Članak 62.

Ministarstvo propisuje granične vrijednosti opasnih i štetnih materija za otpadne vode i materije koje se ispuštaju u septičke i druge sabirne jame (članak 124. stavak 4. Federalnog zakona).

VI. OBAVLJANJE POSLOVA I ZADATAKA PO OVOM ZAKONU

Članak 63.

Ministarstvo obavlja odnosno organizira obavljanje poslova i zadataka utvrđenih zakonom, a naročito:

1. ugovaranje i praćenje izrade vodoprivrednih osnova iz članka 11. ovog zakona;
2. priprema sjednice komisije za praćenje i usklađivanje rada na izradi vodoprivrednih osnova iz članka 12. stavak 1. i 2. ovog zakona (članak 13. stavak 2.);
3. zajedno sa Federalnim ministarstvom priprema obrazloženje koje primjedbe iz javne rasprave date na nacrt vodoprivredne osnove ne mogu biti prihvaćene i ugrađene u prijedlog tih vodoprivrednih osnova;
4. praćenje i iniciranje sprovođenja vodoprivrednih osnova iz članka 12. stavak 1. i 2. ovog zakona i podnošenje inicijative za izmjene i dopune tih vodoprivrednih osnova (članak 16. stavak 2.);
5. izrada prednacrta dugoročnih, srednjoročnih i godišnjih planova razvoja vodoprivrede Kantona;
6. organizacija odnosno obavljanje svih poslova i zadataka na obavljanju planova razvoja vodoprivrede Kantona iz točke 5. ovog članka;

7. organizacija istražnih radova, izrada investiciono-tehničke i druge dokumentacije i obavljanje interne revizije te dokumentacije;
8. vršenje svih investicionih poslova i nadzor nad izgradnjom vodoprivrednih objekata iz srednjoročnog i godišnjeg plana razvoja vodoprivrede Kantona;
9. praćenje stanja uređenih korita vodotoka u naseljenim mjestima i zajedno sa općinama poduzimanje radova na njihovom održavanju;
10. planiranje i prikupljanje sredstava za financiranje poslova i zadataka iz članka 64. ovog zakona;
11. suradnja sa općinama, društvima i drugim pravnim osobama sa područja Kantona,
12. suradnja sa Javnim vodoprivrednim poduzećem kod izrade vodoprivrednih osnova iz članka 12. stavak 1. i 2. ovog zakona, dugoročnih, srednjoročnih i godišnjih planova razvoja vodoprivrede Kantona, bilance voda na području Kantona, odbrani od poplava, odbrani od havarijskih zagađenja voda i o drugim pitanjima vodoprivrede na području Kantona,
13. obavljanje i drugih poslova i zadataka utvrđenih zakonom i propisima koji se donose po ovom zakonu, kao i onih koje joj odrede Skupština Kantona i Vlada Kantona.

Članak 64.

Radi potpunijeg i racionalnijeg izvršavanja prava i dužnosti Kantona i njegovih zakonodavnih i izvršnih organa na upravljanju vodama i vodoprivrednim objektima, kao i vodoprivredne djelatnosti, po Federalnom zakonu i ovom zakonu na području Kantona dio stručnih poslova za Kanton može se povjeriti na izvršavanje specijaliziranom, osposobljenom i registriranom društvu, uz naknadu.

Poslovi iznimno značajni za upravljanje vodama iz članka 166. Federalnog zakona za potrebe Kantona povjeravaju se specijalizovanom društvu, koje je registrovano za obavljanje iznimno značajnih poslova za upravljanje vodom, za te poslove osposobljeno i ima dokazane reference. Sa društvima iz stavka 1. i 2. ovog članka Ministarstvo zaključuje ugovore.

Članak 65.

Ministarstvo osigurava trajno, potpuno i pravodobno obavljanje poslova i zadataka Kantona utvrđenih Federalnim zakonom i ovim zakonom u obujmu utvrđenom svojim godišnjim planovima rada i godišnjim planovima vodoprivrede Kantona i sukladno sredstvima koja se na temelju proračuna Kantona, zakona i godišnjeg plana vodoprivrede Kantona osiguravaju za te namjene.

Članak 66.

Ministarstvo je odgovorno za zakonito, namjensko i racionalno korištenje sredstava koja su mu osigurana i stavljena na raspolaganje za obavljanje poslova i zadataka utvrđenih Federalnim zakonom i ovim zakonom.

VIII. FINANCIRANJE

Članak 67.

Poslovi i zadaci iz članka 169. Federalnog zakona koji spadaju u nadležnost Kantona, i poslovi i zadaci iz članka 63. ovog zakona, financiraju se iz sredstava određenih Federalnim zakonom i ovim zakonom, a naročito:

1. dijela ostvarenih sredstava iz plaćanja opće vodne naknade i posebnih vodoprivrednih naknada koja po članku 210. stavak 1. točka 1. Federalnog zakona pripadaju Kantonu;
2. sredstava proračuna Kantona namjenski osigurana za financiranje određenih namjena u vodoprivredi Kantona i drugih zadataka iz članka 207. Federalnog zakona;
3. sredstava osiguranih po posebnom zakonu Kantona;
4. sredstava koja udružuju općine, društva, druge pravne osobe i građani za financiranje namjena iz članka 169. Federalnog zakona;
5. sredstava donacija;
6. sredstava kredita;
7. iz ostalih sredstava.

Članak 68.

Sredstva iz članka 67. ovog zakona, ako ovim zakonom nije drugačije određeno, koriste se za financiranje poslova i zadataka Kantona iz članka 169. Federalnog zakona na temelju planova iz članka 18. ovog zakona, a vode se na posebnom računu.

Članak 69.

Ministar financija donosi propis iz članka 206. Federalnog zakona.

IX. OGRANIČENJE PRAVA VLASNIKA ODNOSNO KORISNIKA ZEMLJIŠTA

Članak 70.

Ako se pitanje odvođenja vode sa jednog zemljišta, ili dovodenje vode na to zemljište, ne može riješiti na drugi povoljniji ili ekonomičniji način, može se, uz naknadu, u korist tog zemljišta ustanoviti pravo služnosti odvođenja odnosno dovodenja vode preko drugih zemljišta.

Služnost, u smislu stavka 1. ovog članka, može se ustanoviti ugovorom ili rješenjem nadležnog organa po propisima o eksproprijaciji.

Članak 71.

Ako se zbog nepostojanja općeg interesa, u smislu članka 70. ovog zakona, služnost ne može ustanoviti po propisima o eksproprijaciji, služnost odvođenja ili dovodenja vode preko drugih zemljišta isključivo u svrhu snabdjevanja vodom za piće i za sanitarne potrebe odnosno navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta, rješenjem će utvrditi organ nadležan za imovinsko-pravne poslove po prethodno pribavljenom mišljenju Ministarstva.

Naknada za uspostavljanje služnosti iz stavka 1. ovog članka određuje se po propisima o eksproprijaciji.

Članak 72.

Vlasnik odnosno korisnik zemljišta ne može na štetu susjednih zemljišta mijenjati pravac, ili količinu vode koja prirodno otječe preko njihovog zemljišta ili kroz njegovo zemljište (podzemne vode).

**X. IZGRADNJA, KORIŠTENJE, ZAŠTITA,
ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE
VODOOPSKRBNIM OBJEKTIMA U
SEOSKIM NASELJIMA****Članak 73.**

Pod vodoopskrbnim objektima u seoskim naseljima, u smislu ovog zakona, smatraju se mjesni vodovodi (članak 26.), seoski vodovodi, seoski javni bunari i seoske javne česme.

Članak 74.

Pod seoskim vodovodom, u smislu ovog zakona, smatra se objekat za snabdijevanje vodom seoskog naselja koji ima zaštićeno i uređeno izvoriste, kaptažu, rezervoar i razvodnu mrežu, a služi za snabdijevanje vodom za piće do 500 stanovnika.

Članak 75.

Seoski javni bunar, u smislu ovog zakona, je objekat sa odgovarajućom zaštitnom zonom i odgovarajućim uređajima koji služe za snabdijevanje vodom za piće najmanje dva kućanstva u seoskom naselju.

Članak 76.

Seoska javna česma, u smislu ovog zakona, je objekat sa odgovarajućom zaštitnom zonom i odgovarajućim uređajima koji služi za snabdijevanje vodom za piće građana seoskog naselja i prolaznika.

Seoska javna česma može biti izgrađena i izvan seoskog naselja.

Članak 77.

Izvorišta voda koja se zahvataju radi snabdijevanja vodom za piće seoskog stanovništva putem seoskih vodovoda ili seoskih javnih bunara moraju po pravilu, imati dovoljne količine zdravstveno ispravne vode za piće, kako bi se u svako doba godine moglo osigurati neprekidno snabdijevanje vodom građana seoskog naselja.

Kaptaža i rezervoari koji su, u smislu ovog zakona, sastavni dio seoskog vodovoda, a koji služe za prihvatanje i akumuliranje vode za piće, moraju imati propisane izolacije i ostale potrebne uređaje. Kapacitet rezervoara seoskog vodovoda treba da osigura dovoljnu količinu vode za dnevnu potrošnju korisnika i rezervu za gašenje požara.

Seoski vodovod mora imati ugrađen i propisno baždaren uređaj za mjerenje količina iskorištene vode na odvodu iz rezervoara, a ako ima više odvoda iz rezervoara, na svakom odvodu.

Članak 78.

Investitor za izgradnju vodovoda ili seoskog javnog bunara može biti mjesna zajednica ili grupa građana ili građanin.

Članak 79.

Izgradnja seoskog vodovoda ili seoskog javnog bunara obavlja se na temelju izdate urbanističke suglasnosti odnosno odobrenja za građenje po propisima o

prostornom uređenju odnosno građenju, uz prethodno pribavljanje vodoprivredne suglasnosti.

Uz zahtjev za izdavanje vodoprivredne saglasnosti iz stavka 1. ovog članka podnosi se dokumentacija:

1. o izdašnosti izvora,
2. o sadašnjoj i budućoj potrebnoj količini vode za piće,
3. o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće,
4. dokaz da objekat odgovara propisanim mjerama za osiguranje zdravstvene ispravnosti vode za piće i za zaštitu izvorišta od zagađivanja,
5. o zaštitnim zonama (članak 85.),
6. projektna dokumentacija najmanje na razini idejnog projekta.

Članak 80.

Izgradnja ili rekonstrukcija seoskog vodovoda ili seoskog javnog bunara obavlja se na način i pod uvjetima određenim u izdatoj vodoprivrednoj suglasnosti.

Članak 81.

Po obavljenoj izgradnji ili rekonstrukciji seoskog vodovoda ili seoskog javnog bunara, a prije izdavanja odobrenja za uporabu po propisima o prostornom uređenju odnosno građenju, pribavlja se vodoprivredna dozvola.

Uz zahtjev za izdavanje vodoprivredne dozvole za seoski vodovod odnosno seoski javni bunar za koji su investitori grupa građana, podnosi se i pismeni ugovor o održavanju i iskorištavanju seoskog vodovoda odnosno seoskog javnog bunara i reguliranju svih drugih pitanja od važnosti za seoski vodovod odnosno seoski javni bunar, koji potpisuju svi investitori tog objekta koji se ovjerava na sudu ili općini i čiji se primjerak dostavlja na korištenje općinskoj upravi.

Članak 82.

Osobama koje nisu učestvovala u izgradnji seoskog vodovoda, odnosno seoskog javnog bunara, može se odobriti priključak na seoski vodovod odnosno korištenje vode iz seoskog javnog bunara na temelju vodoprivredne suglasnosti koju izdaje općinska uprava.

Vodoprivrednom suglasnošću odobrit će se priključak na seoski vodovod odnosno korištenje vode iz seoskog javnog bunara ako seoski vodovod odnosno seoski javni bunar, s obzirom na količinu vode za piće, može da zadovolji i potrebe interesanata i ako se njegovo snabdijevanje vodom za piće ne može obaviti na drugi (ekonomičan i racionalan) način.

Osoba kojoj je vodoprivrednom suglasnošću odobreno priključenje na seoski vodovod odnosno korištenje vode iz seoskog javnog bunara dužno je prije priključenja odnosno korištenja vode, putem ugovora sa vlasnicima seoskog vodovoda, odnosno seoskog javnog bunara regulirati snošenje srazmjernog dijela troškova izgradnje seoskog vodovoda odnosno seoskog javnog bunara i srazmjernog dijela troškova održavanja i iskorištavanja seoskog vodovoda odnosno seoskog javnog bunara.

Srazmjerni dio troškova koje osoba kojoj je vodoprivrednom suglasnošću odobreno priključenje na

seoski vodovod odnosno korištenje vode seoskog javnog bunara treba da snosi, u smislu stavka 3. ovog članka, ne može biti veće od učešća svakog pojedinog investitora u izgradnji ili rekonstrukciji seoskog vodovoda odnosno od učešća svakog pojedinog vlasnika seoskog vodovoda odnosno seoskog javnog bunara u troškovima održavanja i iskorištavanja tog objekta.

Ako osoba koja je vodoprivrednom suglasnošću odobreno priključenje na seoski vodovod, odnosno korištenja vode iz seoskog javnog bunara, ne zaključi ugovor sa vlasnicima seoskog vodovoda odnosno seoskog javnog bunara, o troškovima priključenja na seoski vodovod odnosno korištenje vode iz seoskog javnog bunara, u smislu stavka 3. ovog članka, spor rješava nadležni sud.

Članak 83.

Gradani koji su seoski vodovod odnosno seoski javni bunar izgradili vlastitim sredstvima dužni su da trajno osiguraju potrebna finansijska sredstva i druge uvjete za održavanje i funkcioniranje tih objekata sukladno njihovoj prirodi i namjeni uz uspostavljanje i održavanje zona sanitarne zaštite izvorišta vode za seoske vodovode odnosno seoske javne bunare i za obavljanje minimalnog broja propisanih prijedloga zdravstvene ispravnosti vode za piće iz tih objekata.

Obveza iz stavka 1. ovog članka postoji i u slučaju kada su vlasnici seoskog vodovoda odnosno seoskog javnog bunara te objekte predali na upravljanje mjesnoj zajednici odnosno nadležnom komunalnom poduzeću za snabdijevanje građana i gospodarstva vodom za piće.

Članak 84.

Ukoliko se ustanovi da građani vlasnici seoskog vodovoda odnosno seoskog javnog bunara ne izvršavaju obvezu iz članka 83. stavak 1. ovog članka, općinska uprava narediti će izvršavanje tih obveza i odrediti rok za njihovo izvršenje odnosno postupanje sukladno uvjetima i obvezama utvrđenim u vodoprivrednoj dozvoli izdatoj za taj objekt.

Ako se ustanovi da građani vlasnici seoskog vodovoda odnosno seoskog javnog bunara nisu izvršili svoje obveze ili ih nisu izvršili u roku i sukladno rješenju iz stavka 1. ovog članka, općinska uprava izdat će vodoprivredni nalog.

Gradani, vlasnici seoskog vodovoda, odnosno seoske česme ili seoskog bunara dužni su za svo vrijeme trajanja rješenja o izdatoj vodoprivrednoj dozvoli i koncesije za korištenje vode iz tog objekta da osiguraju potpuno i blagovremeno finansijska sredstva i druge uvjete za:

1. uspostavljanje i održavanje zona sanitarne zaštite izvorišta seoskog vodovoda, odnosno seoske česme ili javnog bunara i sprovođenje zaštitnih mjera utvrđenih ovim zakonom;
2. tekuće i investiciono održavanje i funkcioniranje objekata seoskog vodovoda, odnosno seoske česme ili seoskog bunara;
3. obavljanje minimalnog broja propisanih prijedloga zdravstvene ispravnosti vode za piće iz tih objekata u

zakonom ovlaštenoj laboratoriji (članak 119. Federalnog zakona).

Članak 85.

Zaštita izvorišta seoskih vodovoda obavlja se uspostavljanjem i održavanjem zona sanitarne zaštite, čije se veličine i granice utvrđuju sukladno istraživanjima i ocijenjenim potrebama.

Za seoske vodovode utvrđuju se zaštitne zone, i to:

- uža zaštitna zona,
- prva zaštitna zona i
- po potrebi i druga zaštitna zona.

Veličine i granice zaštitnih zona iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se vodoprivrednom suglasnošću, odnosno vodoprivrednom dozvolom (članak 37. i 38.).

Iznimno od stavka 2. alineja 3. ovog članka u opravdanim slučajevima vodoprivrednim aktom iz stavka 3. ovog članka može se isključiti potreba uspostavljanja i održavanja druge zaštitne zone seoskog vodovoda.

Na seoske česme odnosno seoske bunare na primjeren način se primjenjuju odredbe stavka 1., stavka 2. alineja 1. i 2. i stavka 3. ovog članka.

Članak 86.

Na zemljištu uže zaštitne zone seoskog vodovoda mogu uz primjenu propisanih zaštitnih mjera postojati objekti i uređaji neophodni za rad seoskog vodovoda, kao i unutarnji putevi za pristup tim objektima.

Područje uže zaštitne zone seoskog vodovoda mora biti ograđeno i zabranjen je pristup neovlaštenim osobama toj zoni.

Zemljište na području uže zaštitne zone koje se ne nalazi pod objektima mora biti zasijano travom i rastinjem plitkog korijena, pri čemu je zabranjena uporaba umjetnog i prirodnog gnojiva i kemijskih sredstava za zaštitu bilja.

Članak 87.

Na području prve zaštitne zone zabranjeno je:

1. građenje objekata i izvođenje svih drugih radova, kao i korištenje zemljišta na način kojim se ugrožavaju njegove prirodne vrijednosti i režim površinskih i podzemnih voda,
2. držanje stoke, pernate živine i kunića, kao i ispaša stoke,
3. ispuštanje i prosipanje ulja, kiselina i drugih opasnih i štetnih materija,
4. izgradnja kanala ili polaganje kanalizacionih vodova za odvođenje otpadnih voda,
5. pranje motornih ili drugih vozila,
6. deponovanje i istresanje otpadnih materijala.

Na području prve zaštitne zone može se saditi ukrasno i šumsko drveće, obavljati uzgoj plantažnih voćaka i nasada za pčelarstvo i obrađivati poljoprivredno

zemljište, a zabranjena je uporaba prirodnog i umjetnog gnojiva i kemijskih sredstava za zaštitu bilja.

Članak 88.

Na području druge zaštitne zone zabranjeno je izgrađivati objekte odnosno izvoditi radove i druge zabranjene radnje iz članka 87. ovog zakona, izuzev kampovanja i kupanja u vodotocima i obrade poljoprivrednog zemljišta uz uporabu dozvoljene (minimalne) koncentracije umjetnih gnojiva.

Članak 89.

Zabranjeno je neovlaštenim osobama da obavljaju otvaranje i zatvaranje armatura, instalacija, hidranata i ostalih uređaja seoskih vodovoda i seoskih javnih bunara, izuzev u slučajevima kada je to nužno u cilju sprječavanja šteta većih razmjera (pucanja cijevi, požara i sl.).

Članak 90.

Zabranjeno je na seoskim javnim bunarima i seoskim javnim česnama pranje rublja, kupanje, napajanje stoke, pranje motornih i drugih vozila, što bi moglo ugroziti zdravstvenu ispravnost vode za piće, odnosno oštećenje instalacija i uređaja seoskih javnih bunara i seoskih javnih česmi.

Članak 91.

O održavanju seoskih javnih česmi u selima brinu se građani seoskog naselja. O održavanju javnih česmi izvan seoskih naselja brine se mjesna zajednica.

Članak 92.

Ministarstvo je dužno da ustroji i trajno vodi katastre o kantonalnim i općinskim vodovodima.

Općinska uprava dužna je da ustroji i trajno vodi evidenciju o mjesnim vodovodima, seoskim vodovodima i seoskim javnim bunarima i da blagovremeno registriju sve promjene od važnosti za seoske vodovode i seoske javne bunare (u daljem tekstu: seoski vodovodi).

U evidencije iz stavka 1. i 2. ovog članka unose se naročito podaci:

- naziv vodovoda,
- naziv kantona, općine i mjesne zajednice,
- broj i datum izdavanja vodoprivredne suglasnosti,
- broj i datum izdavanja urbanističke suglasnosti,
- broj i datum izdavanja odobrenja za građenje,
- broj i datum izdavanja vodoprivredne dozvole, - broj i datum izdavanja uporabne dozvole,
- broj kućanstva koja koriste vodovod,
- broj naknadno priključenih kućanstava na seoski vodovod,
- zaključenom ugovoru iz članka 81. stavak 2. ovog zakona.

Članak 93.

Na mjesne vodovode primjenjuju se sve odredbe ovog zakona koje se odnose na seoske vodovode, ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

XI. NADZOR NAD PROVOĐENJEM OVOG ZAKONA

Članak 94.

Ministarstvo obavlja upravni nadzor nad provođenjem ovog zakona, propisa donesenih na temelju ovog zakona i propisa za čije su donošenje po ovom zakonu ovlašteni kantonalni organi.

Općinska uprava obavlja upravni nadzor nad provođenjem ovog zakona i propisa donesenih na temelju ovog zakona koji su ovim zakonom stavljeni u nadležnost općine, ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

Članak 95.

Inspekcijски nadzor nad provođenjem ovog zakona i propisa donesenih na temelju ovog zakona obavljaju kantonalni vodoprivredni inspektori.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka kantonalni zdravstveni inspektori obavljaju inspekcijски nadzor za provođenje zakona i propisa donesenih na temelju članka 117. stavak 2. i članka 110. Federalnog zakona u dijelu koji se odnosi na zdravstvenu ispravnost vode za piće.

XII. KAZNE NE ODREDBE

Članak 96.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000 do 5.000 KM kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. ako obavlja ograđivanje neuređenih obala vodotoka, prirodnih jezera (članak 6. stavak 4.);
2. ako ne izgradi nepropusne septičke jame i ne osigura njihovo čišćenje (članak 59. stavak 2.);
3. ako vadi kamen, šljunak, pijesak, llovaču i druge slične materijale na području koje je proglašeno erozivnim bez prethodnog pribavljanja vodoprivredne suglasnosti ili po isteku roka određenog u vodoprivrednoj suglasnosti (članak 50.);
4. ako obavlja izgradnju ili rekonstrukciju objekata ili izvodi radove ili obavlja radnje protivne zaštitnim mjerama koje je propisala Vlada Kantona (članak 57.);
5. ako obavlja radove i radnje protivno članku 61. ovog zakona;
6. ako ometa provođenje voda sa jednog zemljišta na drugo u korist kojeg je ustanovljeno pravo služnosti (članak 70. i 71.);
7. ako na štetu susjednog zemljišta mijenja pravac ili količinu vode koja prirodno otječe sa njegovog zemljišta ili kroz njegovo zemljište (članak 72.);
8. ako uz stambeni ili gospodarski objekt izgrađen izvan naseljenog mjesta prije stupanja na snagu ovog zakona ne izgradi vodonepropusnu septičku jamu i na istu ne priključi stambeni i gospodarski objekat u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona (članak 104.).

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 100 do 1.000 KM.

Članak 97.

Novčanom kaznom u iznosu od 100 do 500 KM kaznit će se za prekršaj građanin:

1. ako obavlja ograđivanje neuređenih obala vodotoka, prirodnih jezera, (članak 6. stavak 4.);
2. ako mjesni vodovod ne preda na korištenje ili upravljanje pravnoj osobi koja je zajedno sa drugim građanima osnovala za korištenje i upravljanje mjesnim vodovodom ili ako mjesni vodovod zajedno sa ostalim građanima vlasnicima tog vodovoda, ne preda na korištenje i upravljanje poduzeću registriranom za obavljanje komunalne djelatnosti snabdijevanja vodom (članak 26. stavak 4.);
3. ako gradi nove ili rekonstruiše postojeće objekte bez prethodno izdate vodoprivredne saglasnosti ili protivno izdatoj vodoprivrednoj suglasnosti (članak 36.);
4. ako koristi vodu, ispušta otpadne vode ili koristi objekte iz članka 36. bez prethodno izdate vodoprivredne dozvole (članak 37. stavak 1.);
5. ako ne izvršava vodoprivredni nalog (članak 37. stavak 2.);
6. ako vadi kamen, šljunak, pijesak, llovaču i druge slične materijale na području koje je proglašeno erozivnim bez prethodnog pribavljanja vodoprivredne suglasnosti ili po isteku roka određenog u vodoprivrednoj suglasnosti (članak 50.);
7. ako obavlja izgradnju ili rekonstrukciju objekata ili izvodi radove ili obavlja radnje protivne zaštitnim mjerama koje je propisala Vlada Kantona (članak 57.);
8. ako ne izgradi nepropusnu septičku jamu i ne obezbijedi njeno čišćenje (članak 59. stavak 2.);
9. ako ometa provođenje voda sa jednog zemljišta na drugo u korist kojeg je ustanovljeno pravo služnosti (članak 70. i 71.);
10. ako na štetu susjednog zemljišta mijenja pravac ili količinu vode koja prirodno otječe (članak 72.);
11. ako sa svim ostalim vlasnicima seoskog vodovoda ne zaključi pismeni ugovor (članak 81. stavak 2.);
12. ako osobi kojoj je vodoprivrednom dozvolom odobren priključak na seoski vodovod i mjesni vodovod i korištenje vode sa tog vodovoda, odnosno odobreno korištenje vode iz seoske česme ili seoskog bunara ometa priključenje na seoski vodovod i mjesni vodovod ili mu ometa snabdijevanje vodom iz seoskog vodovoda i mjesnog vodovoda odnosno seoske česme ili seoskog bunara (članak 82. stavak 1.);
13. ako ne osigurava financijska sredstva i druge uvjete za održavanje i funkcioniranje seoskog vodovoda odnosno seoskog javnog bunara sukladno njihovoj prirodi i namjeni, ili uspostavljanje i održavanje zona sanitarnog zaštite za seoski vodovod odnosno seoski javni bunar ili za obavljanje minimalnog broja propisanih pregleda zdravstvene ispravnosti vode za pije iz seoskog vodovoda odnosno seoskog javnog bunara (članak 83. stavak 1.);
14. ako neovlašteno pristupi u područje užezastitne zone seoskog vodovoda koja je ograđena (članak 86. stavak 2.);

15. ako upotrebljava umjetno ili prirodno gnojivo i kemijska sredstva za zaštitu bilja protivno članku 86. stavak 3.;
16. ako obavlja zabranjene radnje iz članka 87. stavak 1. točke 1. - 6.;
17. ako upotrebljava vještačko ili prirodno gnojivo, odnosno kemijska sredstva za zaštitu bilja protivno zabrani iz članka 87. stavak 2.;
18. ako na području druge zaštitne zone upotrebljava kemijska sredstva za zaštitu bilja protivno zabrani iz članka 88.;
19. ako obavlja zabranjenu radnju iz članka 89.;
20. ako obavlja zabranjenu radnju iz članka 90.;
21. ako ne podnese zahtjev za izdavanje nove vodoprivredne dozvole u propisanom roku (članak 101. stavak 2.);
22. ako ne podnese zahtjev za izdavanje vodoprivredne dozvole u propisanom roku (članak 102. stavak 1.);
23. ako ne izgradi nepropusnu septičku jamu i na istu ne priključi kućnu kanalizaciju u roku propisanom u članku 104. ovog zakona.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**Članak 98.**

Vodoprivredna osnova za manje slijeve (članak 12. stavak 1.) donijet će se kada se za to pojavi potreba i kada o tom odluči Skupština Kantona.

Članak 99.

Dugoročni plan razvoja vodoprivrede Kantona (članak 18.) donijet će se u roku od 6 mjeseci od dana donošenja dugoročnog plana razvoja vodoprivrede Federacije.

Srednjoročni plan razvoja vodoprivrede Kantona za period od pet godina (članak 18.) donijet će se u roku od tri mjeseca od dana donošenja srednjoročnog plana razvoja vodoprivrede Federacije.

Članak 100.

Iznimno od odredbi članka 25. stavak 6. i članka 29. stavak 5. ovog zakona cijena koštanja vode iz općinskog vodovoda, odnosno cijena korištenja općinske kanalizacije u vremenu od dana stupanja na snagu ovog zakona do 31. prosinca 2005. godine odredit će se u postotku od ekonomskih cijena utvrđenih u smislu stavka 1. ovog članka koji ne može biti niži u:

- 2000. godini 10 % od ekonomske cijene,
- 2001. godini 30 % od ekonomske cijene,
- 2002. godini 50 % od ekonomske cijene,
- 2003. godini 70 % od ekonomske cijene,
- 2004. godini 80 % od ekonomske cijene,
- 2005. godini 90 % od ekonomske cijene,
- 2006. godini 100 % od ekonomske cijene.

Članak 101.

Sve vodoprivredne dozvole izdate do dana stupanja na snagu ovog zakona za mjesne vodovode, seoske vodo-

vode i seoske javne bunare usuglasiti će se sa odredbama ovog zakona u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Vlasnici postojećih mjesnih vodovoda, seoskih vodovoda odnosno seoskih javnih bunara dužni su, suglasno stavku 1. ovog članka, da podnesu zahtjev za izdavanje nove vodoprivredne dozvole za te objekte u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Uz zahtjev za izdavanje nove vodoprivredne dozvole za mjesni vodovod, seoski vodovod odnosno seoski javni bunar, u smislu stavka 2. ovog članka, vlasnici mjesnog vodovoda, seoskog vodovoda odnosno javnog seoskog bunara dužni su podnijeti ugovor o održavanju i iskorištavanju mjesnog vodovoda, seoskog vodovoda odnosno seoskog javnog bunara ovjeren u sudu ili općini (članak 81. stavak 2.), elaborat o zaštitnim zonama izvorista mjesnog vodovoda, seoskog vodovoda odnosno javnog seoskog bunara u kome su određene veličine i granice zaštitnih zona (članak 85. stavak 1.), kao i dokaz o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće iz mjesnog vodovoda, seoskog vodovoda odnosno seoskog javnog bunara (članak 79. stavak 2. točka 4.).

Vlasnicima postojećih mjesnih vodovoda, seoskih vodovoda odnosno javnih seoskih bunara koji u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona ne podnesu zahtjev za izdavanje nove vodoprivredne dozvole prestaje važnost vodoprivredne dozvole izdate prije stupanja na snagu ovog zakona, a rješenjem Kantonalne vodoprivredne inspekcije zabranit će im se uporaba mjesnog vodovoda, seoskog vodovoda odnosno javnog seoskog bunara za koji nije tražena nova vodoprivredna dozvola.

Članak 102.

Vlasnici postojećih mjesnih vodovoda, seoskih vodovoda odnosno javnih seoskih bunara za koje nije pribavljena vodoprivredna dozvola do dana stupanja na snagu ovog zakona, dužni su da podnesu zahtjev za izdavanje vodoprivredne dozvole u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Uz zahtjev za izdavanje vodoprivredne dozvole iz stavka 1. ovog članka prilaže se dokumentacija propisana u članku 101. stavak 3. ovog zakona.

Vlasnicima postojećih mjesnih vodovoda, seoskih vodovoda odnosno javnih seoskih bunara koji u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona ne podnesu zahtjev za izdavanje vodoprivredne dozvole, rješenjem Kantonalne vodoprivredne inspekcije zabranit će se uporaba mjesnog vodovoda, seoskog vodovoda odnosno javnog seoskog bunara za koji nije tražena vodoprivredna dozvola iz stavka 1. ovog članka.

Članak 103.

Općinska uprava dužna je najkasnije u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona da ustroji evidenciju o mjesnim vodovodima i seoskim vodovodima (članak 92.).

Članak 104.

Pravne osobe i građani, vlasnici stambenih i gospodarskih objekata, kao i vikend kuća, koje su podignute izvan naseljenih mjesta prije stupanja na snagu ovog zakona, dužni su da izgrade nepropusne septičke jame i na iste priključe stambene i gospodarske objekte odnosno vikend kuće u roku od 3 godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Članak 105.

Podzakonski propisi sukladno odredbama ovog zakona donijet će se u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Podzakonski propisi i odluke općinskog vijeća sukladno odredbama ovog zakona donijet će se u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Iznimno od odredbe iz stavka 1. ovog članka podzakonski propisi iz članka 48. i 49. ovog zakona donijet će se kada se za to stvore uvjeti.

Članak 106.

Do donošenja podzakonskog akta iz članka 117. stavak 6. Federalnog zakona i podzakonskog akta iz članka 117. stavak 9. Federalnog zakona odnosno odluke Vlade Kantona iz članka 57. stavak 1. ovog zakona, primjenjivat će se odluke o zaštiti izvorista koje su donijeli nadležni organi općina prije stupanja na snagu Federalnog zakona i ovog zakona.

Članak 107.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj 01-44/2000.
19. travanj 2000. godine
Zenica

PREDSJEDAVAJUĆI
SKUPŠTINE
Šefik Džaferović, s.r.

62.

Na osnovu člana 37. tačka h. Ustava Zeničko-dobojskog kantona Skupština Zeničko-dobojskog kantona, na 17. sjednici održanoj 19.04.2000. godine, donijela je

Z A K O N **O JAVNOM REDU I MIRU**

Član 1.

Ovim zakonom uređuje se javni red i mir na području Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Kanton), utvrđuju djela kojima se povređuje javni red i mir i propisuju prekršajne sankcije za postupke i ponašanja kojima se narušava i ugrožava sigurnost i lično dostojanstvo građana na javnim mjestima, vrijeđa moral, ometa rad organa vlasti, privrednih društava i drugih lica, pravilno korištenje javnih, poslovnih, stambenih i drugih objekata, ugrožava sigurnost imovine, prodaje, kupuje ili nudi domaći ili strani novac, propisuju uvjeti i postupak za priređivanje javnih skupova, vatrometa i sličnih priredbi, kao i druga djela kojima se povređuje javni red i mir.

Član 2.

Pod javnim mjestom, u smislu ovog zakona, podrazumijeva se mjesto na koje je slobodan pristup pojedinačno neodređenim licima bez uvjeta ili pod određenim uvjetima.

Član 3.

Prekršaj javnog reda i mira čini:

1. ko na javnom mjestu narušava javni red i mir svadom, vikom, nepristojnim ili drskim ponašanjem;
2. ko na javnom mjestu narušava javni red i mir učestvovanjem u tuči, zlostavljanjem ili fizičkim napadom na drugog, ili ko izazove tuču, odnosno zlostavljanje ili fizički napad na drugog;
3. ko na javnom mjestu narušava javni red i mir naročito drskim ponašanjem;
4. ko ugrožava sigurnost ili izaziva osjećanje ugroženosti drugog lica prijetnjom da će napasti na njegov život ili tijelo;
5. ko ne postupi po naredbi ili rješenju organa vlasti kojim se zabranjuje pristup ili zadržavanje na određenom mjestu ili ometa ili omalovažava organe vlasti, privredna društva, odnosno druga pravna lica koja vrše javna ovlaštenja ili njihova službena lica, odnosno odgovorna lica prilikom vršenja ili u vezi sa vršenjem službenih poslova i zadataka, ili ko ne postupi po određenom zakonitom zahtjevu njihovog službenog lica;
6. ko na javnom mjestu govorom, pisanjem ili na drugi način vrijeđa vjerska, nacionalna, moralna i rasna osjećanja građana;
7. ko neovlašteno na javnom mjestu prodaje, kupuje ili mijenja domaći ili strani novac ili papire od vrijednosti;
8. ko na javnom mjestu, bez odobrenja nadležnog organa, prodaje ili nudi na prodaju ulaznice za sportske i druge priredbe po cijenama višim od označenih;
9. ko na javnom mjestu pocijepa ili na drugi način uništi ili ošteti novac države BiH;
10. ko ukloni, pocijepa ili na drugi način ošteti javno istaknute objave, odnosno oglase organa vlasti, privrednih društava i drugih pravnih lica, ako su oni istaknuti u skladu sa propisima Kantona odnosno općine, ili spriječi isticanje ili isticanje te javne objave ili oglase suprotno propisima Kantona odnosno općine;
11. ko se drugom lažno predstavi u pogledu svoje službene ili društvene funkcije, odnosno položaja ili ko upotrijebi lažne lične podatke kao svoje ili ko potvrdi tuđe lažne lične podatke, kao i ko neovlašteno nosi službene oznake;
12. ko daje alkoholna pića pijanom licu, maloljetniku, duševno bolesnom licu ili licu zaostalog duševnog razvoja;
13. ko na javnom mjestu uživa opojnu drogu ili psihotropne supstance;
14. ko prosjači ili se oдаaje skitnjii;
15. ko navodi na prosjačenje maloljetno lice ili duševno bolesno lice ili lice zaostalog duševnog razvoja;

16. ko igra hazardnu igru ili drugu sličnu igru tako da igra gubi društveno-zabavni karakter, ili ko za to iznajmi, odnosno ustupi prostorije;
 17. ko se oдаaje prostituciji ili ko iznajmi, odnosno ustupi prostorije za vršenje prostitucije;
 18. ko drugog navodi na prostituciju ili posreduje u vršenju prostitucije;
 19. ko na javnom mjestu naručava javni red i mir izvođenjem pjesama i muzike ili reprodukcijom iste, bez odobrenja ili protivno odobrenju nadležnog organa;
 20. ko neopravdano zalazi ili se neopravdano zadržava u zajedničkim prostorijama (stubište, tavan, podrum, šupe, ograđeno dvorište i sl.) stambene zgrade u kojoj ne stanuje;
 21. ko na javnom mjestu ustupa, prodaje, kupuje ili nudi petarde i druga pirotehnička sredstva bez odobrenja nadležnog organa;
 22. ko na javnom mjestu puca iz vatrenog oružja, pali rakete, petarde ili sličan eksplozivni ili zapaljivi materijal bez odobrenja nadležnog organa;
 23. ko priredi vatromet ili sličnu priredbu bez propisane najave ili mimo zabrane nadležnog organa ili ko ne preduzme mjere obezbjeđenja koje je dužan preduzeti po odredbi člana 5, stav 3. ovog Zakona;
 24. ko neovlašteno vrši fotografisanje ili skiciranje objekata ili mjesta koja su označena kao zabranjena za fotografisanje ili skiciranje;
 25. roditelj, usvojlac, odnosno staralac maloljetnika koji je učinio prekršaj protiv javnog reda i mira propisan ovim zakonom, ako je izvršenje prekršaja posljedica njihovog propuštanja dužnog staranja o maloljetniku, a u mogućnosti su da takav nadzor vrše.
- Određbe tačke 5. ovog člana odnose se na organe vlasti, privredna društva i druga pravna lica i njihova odgovorna lica samo u pogledu vršenja javnih ovlaštenja.

Član 4.

Za prekršaje iz člana 3. stav 1. tač. 1. do 10. i tačke 14. ovog zakona učinilac će se kazniti i kada je prekršaj izvršen;

1. u prostorijama organa vlasti, privrednih društava i drugih pravnih lica;
2. u zajedničkim prostorijama (dvorište, stubište, podrum, šupe, tavan i sl. stambene zgrade) u kojoj je nastanjeno više stanara, kad je u te prostorije omogućen pristup i licima koja ne stanuju u toj zgradi, odnosno stubištu;
3. na drugim mjestima kad je usljed blizine ili izloženosti vidiku izvršenom radnjom narušen javni red i mir.

Član 5.

Priredivanje vatrometa i sličnih priredbi mora se prijaviti policijskoj upravi Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona, (u daljem tekstu: policijska uprava) na čijem području će se priredba održati najkasnije 15 (petnaest) dana prije održavanja priredbe.

U prijavi, pored ostalog, mora se navesti mjesto, vrijeme i svrha održavanja priredbe, količina prototehničkih sredstava koja će se upotrijebiti kao i mjere obezbjeđenja koje će se preduzeti.

Priredivač je dužan da sprovodi mjere obezbjeđenja koje mu rješenjem odredi policijska uprava.

Policijska uprava može zabraniti održavanje priredbe iz stava 1. ovog člana ako to zahtijevaju razlozi javne bezbjednosti. U tom slučaju nadležni organ dužan je donijeti rješenje o zabrani i dostaviti ga priredivaču najkasnije 7 dana prije održavanja priredbe.

Žalba izjavljena protiv rješenja iz st. 3. i 4. ovog člana ne odlaže izvršenje.

Član 6.

Učinitelac će se kazniti:

1. za prekršaj iz člana 3. tačka 6., 7., 9., 13., 17., 18. i 22. ovog zakona novčanom kaznom od 200 do 500 KM.
2. za prekršaj iz člana 3. tačka 2., 3., 4., 5., 14., 15., 16., 20. i 21. ovog zakona novčanom kaznom od 150 do 400 KM.
3. za prekršaj iz člana 3. tačka 8., 10., 11., 12., 19., 23., 24., 25. i 26. ovog zakona novčanom kaznom od 100 do 300 KM.
4. za prekršaj iz člana 3. tačka 1. ovog zakona novčanom kaznom od 50 KM.

Novčanu kaznu iz tačke 4. prethodnog stava na licu mjesta izriču i naplaćuju službenici policije.

Član 7.

Novčanom kaznom od 500 do 5.000 KM kaznit će se za prekršaj privredno društvo ili drugo pravno lice koje iznajmi odnosno ustupi prostorije za igranje hazardnih i njima sličnih igara (član 3. tačka 16.) ili za vršenje prostitucije (član 3. tačka 17.).

Za prekršaj iz prethodnog stava kaznit će se odgovorno lice u privrednom društvu ili drugom pravnom licu novčanom kaznom od 100 do 500 KM.

Gradanin koji samostalno obavlja ugostiteljsku djelatnost (u daljem tekstu: ugostitelj) koji iznajmi ili ustupi prostorije u ugostiteljskoj radnji za igranje hazardnih i njima sličnih igara ili za vršenje prostitucije, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 500 do 5.000 KM.

Za prekršaj iz prethodnog stava kaznit će se i lice kome je povjereno vođenje ugostiteljske radnje novčanom kaznom od 100 do 500 KM.

Član 8.

Privredno društvo ili drugo pravno lice, odgovorno lice u tom privrednom društvu ili drugom pravnom licu, imalac radnje ili lica kome je povjereno vođenje radnje, dužni su preduzimati mjere za održavanje javnog reda i mira u njihovim poslovnim prostorijama kada je to moguće bez opasnosti za sebe ili drugog i slučajeve narušavanja javnog reda i mira odmah prijaviti policijskoj upravi ili službeniku policije.

Privredno društvo ili drugo pravno lice koje ne postupi po odredbama prethodnog stava kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 100 do 4.000 KM.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se odgovorno lice u privrednom društvu ili drugom pravnom licu, novčanom kaznom od 50 do 800 KM.

Imalac radnje koji ne postupi po odredbi stava 1. ovog člana kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 100 do 3.000 KM, a lice kome je povjereno vođenje radnje od 50 do 200 KM.

Za prekršaj iz prethodnog stava imalac radnje može se izreći zaštitna mjera zabrane obavljanja samostalne djelatnosti.

Imalac radnje koji postupi protivno izrečenoj zaštitnoj mjeri iz stava 5. ovog člana kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 1.000 do 5.000 KM.

Član 9.

Za prekršaj iz člana 3. tačka 23. ovog zakona pravno lice kaznit će se novčanom kaznom od 100 do 3.000 KM, a odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 50 do 1.000 KM.

Član 10.

Za prekršaj iz člana 3. stav 1. može se izreći i zaštitna mjera oduzimanja predmeta koji su upotrijebljeni ili su bili namijenjeni za izvršenje prekršaja, ili su nastali izvršenjem prekršaja.

Za prekršaje iz člana 3. stav 1. ovog zakona strancu se može izreći i zaštitna mjera udaljenje stranca sa teritorije Kantona u trajanju od šest mjeseci do tri godine.

Zaštitne mjere po odredbama st. 1. i 2. ovog člana mogu se izreći i ako kazna za prekršaj nije izrečena.

Član 11.

Službenici policije, kada u vršenju službenih poslova i zadataka saznaju za prekršaj propisan ovim zakonom, mogu privremeno oduzeti predmete koji su upotrijebljeni ili su bili namijenjeni za izvršenje prekršaja ili koji su nastali izvršenjem prekršaja, kao i predmete koji mogu poslužiti kao dokaz u prekršajnom postupku.

O privremenom oduzimanju predmeta službenici policije licu od koga su oduzeti predmeti izdaju potvrdu koja sadrži naziv i sjedište organa čiji je službenik oduzeo predmete, naziv, vrstu i količinu oduzetih predmeta, ime i prezime lica od koga su oduzeti predmeti i njegovu adresu, razlog oduzimanja, datum, vrijeme i mjesto oduzimanja, pečat i potpis ovlaštenog lica.

Član 12.

Općinsko vijeće može, u skladu sa članom 1. ovog zakona, svojom odlukom propisati i druge prekršaje protiv javnog reda i mira.

Član 13.

Danom stupanja na snagu ovog zakona, na području Zeničko-dobojskog kantona, neće se primjenjivati

6. ko na javnom mjestu govorom, pisanjem ili na drugi način vrijeđa vjerska, nacionalna, moralna i rasna osjećanja građana;
7. ko neovlašteno na javnom mjestu prodaje, kupuje ili mijenja domaći ili strani novac ili papire od vrijednosti;
8. ko na javnom mjestu, bez odobrenja nadležnog organa, prodaje ili nudi na prodaju ulaznice za sportske i druge priredbe po cijenama višim od označenih;
9. ko na javnom mjestu pocijepa ili na drugi način uništi ili ošteti novac države BiH;
10. ko ukloni, pocijepa ili na drugi način ošteti javno istaknute objave, odnosno oglase organa vlasti, gospodarskih društava i drugih pravnih osoba, ako su oni istaknuti sukladno propisima Kantona odnosno općine, ili spriječi isticanje ili ističe te javne objave ili oglase suprotno propisima Kantona odnosno općine;
11. ko se drugom lažno predstavi glede svoje službene ili društvene funkcije, odnosno položaja ili ko upotrijebi lažne osobne podatke kao svoje ili ko potvrdi tude lažne osobne podatke, kao i ko neovlašteno nosi službene oznake;
12. ko daje alkoholna pića pijanoj osobi, maloljetniku, duševno bolesnoj osobi ili osobi zaostalog duševnog razvoja;
13. ko na javnom mjestu uživa opojnu drogu ili psihotropne supstance;
14. ko prosjači ili se odaje skitnji;
15. ko navodi na prosjačenje maloljetne osobe ili duševna bolesnu osobu ili osobu zaostalog duševnog razvoja;
16. ko igra hazardnu igru ili drugu sličnu igru tako da igra gubi društveno-zabavni karakter, ili ko za to iznajmi, odnosno ustupi prostorije;
17. ko se odaje prostituciji ili ko iznajmi, odnosno ustupi prostorije za obavljanje prostitucije;
18. ko drugog navodi na prostituciju ili posreduje u obavljanju prostitucije;
19. ko na javnom mjestu naručava javni red i mir izvođenjem pjesama i glazbe ili reprodukcijom iste, bez odobrenja ili protivno odobrenju nadležnog organa;
20. ko neopravdano zalazi ili se neopravdano zadržava u zajedničkim prostorijama (stubište, tavan, podrum, šupe, ograđeno dvorište i sl.) stambene zgrade u kojoj ne stanuje;
21. ko na javnom mjestu ustupa, prodaje, kupuje ili nudi petarde i druga pirotehnička sredstva bez odobrenja nadležnog organa;
22. ko na javnom mjestu puca iz vatrenog oružja, pali rakete, petarde ili sličan eksplozivni ili zapaljivi materijal bez odobrenja nadležnog organa;
23. ko priredi vatromet ili sličnu priredbu bez propisane najave ili mimo zabrane nadležnog organa ili ko ne poduzme mjere osiguranja koje je dužan poduzeti po odredbi članka 5. stavak 3. ovog Zakona;

24. ko neovlašteno obavlja fotografiranje ili skiciranje objekata ili mjesta koja su označena kao zabranjena za fotografiranje ili skiciranje;
25. roditelj, usvojilac, odnosno skrbnik maloljetnika koji je učinio prekršaj protiv javnog reda i mira propisan ovim zakonom, ako je izvršenje prekršaja posljedica njihovog propuštanja dužne skrbi o maloljetniku, a u mogućnosti su da takav nadzor obavljaju.

Odredbe točke 5. ovog članka odnose se na organe vlasti, gospodarska društva i druge pravne osobe i njihove odgovorne osobe samo glede obavljanja javnih ovlaštenja.

Članak 4.

Za prekršaje iz članka 3. stavak 1. toč. 1. do 10. i točke 14. ovog zakona učinitelj će se kazniti i kada je prekršaj izvršen;

1. u prostorijama organa vlasti, gospodarskih društava i drugih pravnih osoba;
2. u zajedničkim prostorijama (dvorište, stubište, podrum, šupe, tavan i sl. stambene zgrade) u kojoj je nastanjeno više stanara, kad je u te prostorije omogućen pristup i osobama koje ne stanuju u toj zgradi, odnosno stubištu;
3. na drugim mjestima kad je poradi blizine ili izloženosti vidiku obavljenom radnjom narušen javni red i mir.

Članak 5.

Priredivanje vatrometa i sličnih priredbi mora se prijaviti policijskoj upravi Ministarstva unutarnjih poslova Kantona, (u daljem tekstu: policijska uprava) na čijem području će se priredba održati najkasnije 15 (petnaest) dana prije održavanja priredbe.

U prijavi, pored ostalog, mora se navesti mjesto, vrijeme i svrha održavanja priredbe, količina pirotehničkih sredstava koja će se upotrijebiti kao i mjere osiguranja koje će se poduzeti.

Priredivač je dužan da sprovodi mjere osiguranja koje mu rješenjem odredi policijska uprava.

Policijska uprava može zabraniti održavanje priredbe iz stavka 1. ovog članka ako to zahtijevaju razlozi javne sigurnosti. U tom slučaju nadležni organ dužan je donijeti rješenje o zabrani i dostaviti ga priredivaču najkasnije 7 dana prije održavanja priredbe.

Žalba izjavljena protiv rješenja iz st. 3. i 4. ovog članka ne odlaže izvršenje.

Članak 6.

Učinitelj će se kazniti:

1. za prekršaj iz članka 3. točka 6., 7., 9., 13., 17., 18. i 22. ovog zakona novčanom kaznom od 200 do 500 KM.
2. za prekršaj iz članka 3. točka 2., 3., 4., 5., 14., 15., 16., 20. i 21. ovog zakona novčanom kaznom od 150 do 400 KM.
3. za prekršaj iz članka 3. točka 8., 10., 11., 12., 19., 23., 24., 25. i 26. ovog zakona novčanom kaznom od 100 do 300 KM.

4. za prekršaj iz članka 3. točka 1. ovog zakona novčanom kaznom od 50 KM.

Novčanu kaznu iz točke 4. prethodnog stavka na licu mjesta izriču i naplaćuju djelatnici policije.

Članak 7.

Novčanom kaznom od 500 do 5.000 KM kaznit će se za prekršaj gospodarsko društvo ili druga pravna osoba koja iznajmi odnosno ustupi prostorije za igranje hazardnih i njima sličnih igara (članak 3. točka 16.) ili za obavljanje prostitucije (članak 3. točka 17.).

Za prekršaj iz prethodnog stavka kaznit će se odgovorna osoba u gospodarskom društvu ili drugoj pravnoj osobi novčanom kaznom od 100 do 500 KM.

Gradanin koji samostalno obavlja ugostiteljsku djelatnost (u daljem tekstu: ugostitelj) koji iznajmi ili ustupi prostorije u ugostiteljskoj radnji za igranje hazardnih i njima sličnih igara ili za obavljanje prostitucije, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 500 do 5.000 KM.

Za prekršaj iz prethodnog stavka kaznit će se i osoba kojoj je povjereno vođenje ugostiteljske radnje novčanom kaznom od 100 do 500 KM.

Članak 8.

Gospodarsko društvo ili druga pravna osoba, odgovorna osoba u tom gospodarskom društvu ili drugoj pravnoj osobi, imalac radnje ili osobe kojima je povjereno vođenje radnje, dužni su poduzimati mjere za održavanje javnog reda i mira u njihovim poslovnim prostorijama kada je to moguće bez opasnosti za sebe ili drugog i slučajeve narušavanja javnog reda i mira odmah prijaviti policijskoj upravi ili djelatniku policije.

Gospodarsko društvo ili druga pravna osoba koja ne postupi po odredbama prethodnog stavka kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 100 do 4.000 KM. Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se odgovorna osoba u gospodarskom društvu ili drugoj pravnoj osobi, novčanom kaznom od 50 do 800 KM.

Imalac radnje koji ne postupi po odredbi stava 1. ovog članka kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 100 do 3.000 KM, a lice kome je povjereno vođenje radnje od 50 do 200 KM.

Za prekršaj iz prethodnog stavka imalac radnje može se izreći zaštitna mjera zabrane obavljanja samostalne djelatnosti.

Imalac radnje koji postupi protivno izrečenoj zaštitnoj mjeri iz stavka 5. ovog članka kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 1.000 do 5.000 KM.

Članak 9.

Za prekršaj iz članka 3. točka 23. ovog zakona pravna osoba kaznit će se novčanom kaznom od 100 do 3.000 KM, a odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 50 do 1.000 KM.

Članak 3.

Članci 52. i 53. brišu se.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj 01-43/2000
19.04.2000. godine
Zenica

**PREDSJEDATELJ
SKUPŠTINE**
Šefik Džaferović, s.r.

64.

Na osnovu člana 37 Ustava Zeničko-dobojskog kantona, a u vezi sa članom 16. i 17. Poslovnika o radu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Federacije BiH", broj 7/96), Skupština Zeničko-dobojskog kantona na 17. sjednici, održanoj 19. aprila 2000. godine, donijela je

O D L U K U

**o prestanku mandata poslanika
u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona**

I.

U Skupštini Zeničko-dobojskog kantona prestaje mandat poslaniku Perić Jukiću, na lični zahtjev.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj 01-74/2000
19. april 2000. godine
Zenica

**PREDSJEDAVAJUĆI
SKUPŠTINE**
Šefik Džaferović, s.r.

64.

Na temelju članka 37 Ustava Zeničko-dobojskog kantona, a u svezi sa člankom 16. i 17. Poslovnika o radu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Federacije BiH", broj 7/96), Skupština Zeničko-dobojskog kantona na 17. sjednici, održanoj 19. travnja 2000. godine, donijela je

O D L U K U

**o prestanku mandata zastupnika
u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona**

I.

U Skupštini Zeničko-dobojskog kantona prestaje mandat zastupniku Perić Jukiću, na osobni zahtjev.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj 01-74/2000
19. travanj 2000. godine
Zenica

**PREDSJEDATELJ
SKUPŠTINE**
Šefik Džaferović, s.r.

65.

Na osnovu člana 37 Ustava Zeničko-dobojskog kantona i člana 6. Poslovnika o radu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Federacije BiH", broj 7/96), Skupština Zeničko-dobojskog kantona na 17. sjednici, održanoj 19. aprila 2000. godine, donijela je

O D L U K U

**o verificiranju mandata poslanika
u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona**

I.

Verificira se mandat poslaniku u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, Dragi Dujmoviću.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj 01-75/2000
19. april 2000. godine
Zenica

**PREDSJEDAVAJUĆI
SKUPŠTINE**
Šefik Džaferović, s.r.

65.

Na temelju članka 37 Ustava Zeničko-dobojskog kantona i članka 6. Poslovnika o radu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Federacije BiH", broj 7/96), Skupština Zeničko-dobojskog kantona na 17. sjednici, održanoj 19. travnja 2000. godine, donijela je

O D L U K U

**o verificiranju mandata zastupnika
u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona**

I.

Verificira se mandat zastupniku u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, Dragi Dujmoviću.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj 01-75/2000
19. travanj 2000. godine
Zenica

**PREDSJEDATELJ
SKUPŠTINE**
Šefik Džaferović, s.r.

66.

Na osnovu člana 29. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Federacije BiH", broj 7/96. i "Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 1/96 i 4/97), Vlada Zeničko-dobojskog kantona na 50. sjednici, održanoj 01.04.2000. godine, donosi

O D L U K U

o visini zatezne kamate

I.

Na iznos poreza propisanih Zakonom o porezu na promet nekretnina ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 24/99), koji se ne plati u propisanom

roku, kao i na iznos poreza koji nije vraćen u propisanom roku obvezniku poreza koji je ostvario pravo na povrat plaćenog poreza, plaća se zatezna kamata u visini od 0,2% za svaki dan zakašnjenja.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj 04-1-15-24/00

01.04. 2000. godine

Zenica

PREDSJEDNIK

Vehid Šahinović, s.r.

66.

Na temelju članka 29. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Federacije BiH", broj 7/96. i "Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 1/96 i 4/97), Vlada Zeničko-dobojskog kantona na 50. sjednici, održanoj 01.04.2000. godine, donosi

ODLUKU o visini zatezne kamate

I.

Na iznos poreza propisanih Zakonom o porezu na promet nekretnosti ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 24/99), koji se ne plati u propisanom roku, kao i na iznos poreza koji nije vraćen u propisanom roku obvezniku poreza koji je ostvario pravo na povrat plaćenog poreza, plaća se zatezna kamata u visini od 0,2% za svaki dan zakašnjenja.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj 04-1-15-24/00

01.04. 2000. godine

Zenica

PREDSJEDNIK

Vehid Šahinović, s.r.

67.

Na osnovu člana 29. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 7/96. i "Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 1/96. i 4/97), člana 8. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine i finansiranju Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 26/96) i člana 9. Odluke o finansiranju Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/97), Vlada Zeničko-dobojskog kantona na 50. sjednici, održanoj dana 01.04.2000. godine, donosi

ODLUKU o izmjenama Odluke o privremenom ustupanju izvornih prihoda Zeničko-dobojskog kantona općinama

I.

U Odluci o privremenom ustupanju izvornih prihoda Zeničko-dobojskog kantona općinama ("Službene

novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 3/97., 6/97., 10/97., 14/97., 1/98., 4/98., 11/98., 18/98., 20/98. i 9/99), u tački VI. brojevi "31.03.2000.", zamjenjuju se brojevima "30.06.2000."

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a primjenjivat će se od 01.04.2000. godine i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj 04-1-14-703/00

01.04. 2000. godine

Zenica

PREDSJEDNIK

Vehid Šahinović, s.r.

67.

Na temelju članka 29. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 7/96. i "Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 1/96. i 4/97), članka 8. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine i finansiranju Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 26/96) i članka 9. Odluke o finansiranju Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/97), Vlada Zeničko-dobojskog kantona na 50. sjednici, održanoj dana 01.04.2000. godine, donosi

ODLUKU o izmjenama Odluke o privremenom ustupanju izvornih prihoda Zeničko-dobojskog kantona općinama

I.

U Odluci o privremenom ustupanju izvornih prihoda Zeničko-dobojskog kantona općinama ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 3/97., 6/97., 10/97., 14/97., 1/98., 4/98., 11/98., 18/98., 20/98. i 9/99), u tački VI. brojevi "31.03.2000.", zamjenjuju se brojevima "30.06.2000."

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a primjenjivat će se od 01.04.2000. godine i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj 04-1-14-703/00

01.04. 2000. godine

Zenica

PREDSJEDNIK

Vehid Šahinović, s.r.

68.

Na osnovu člana 29. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 7/96. i "Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 1/96. i 4/97), Vlada Zeničko-dobojskog kantona na 50. sjednici, održanoj 01.04.2000. godine, donosi

O D L U K U o osnivanju Fonda za zaštitu okoline

I.

Ovom odlukom Vlada Zeničko-dobojskog kantona osniva Fond za zaštitu okoline (u daljem tekstu: Fond) u Ministarstvu za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okolice (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Poslovi Fonda su u redovnoj nadležnosti Ministarstva.

II.

Prihod Fonda čine sredstva koja se obezbjeđuju iz sljedećih izvora:

1. naknada za zagađenje čovjekove okoline (vazduh, tlo i dr.),
2. naknada za korištenje i eksploataciju prirodnih bogatstava i dobara u općoj upotrebi od kantonalnog značaja,
3. sredstva budžeta Kantona prikupljenih iz poreza na promet proizvoda koji utiču na zagađenje okoline: pesticida, deterdženata, cigareta, plastične ambalaže, uglja, nafte i naftnih derivata i drugih roba koje zagađuju okolinu prema odluci Vlade Kantona,
4. sredstava investicija za objekte industrije, rudarstva, energetike od kantonalnog značaja u visini od 0,3% od vrijednosti investicije,
5. sredstava investicija za sve privredne objekte od kantonalnog značaja za koje nije propisana izrada studije utjecaja na okolinu u visini 0,2% od vrijednosti investicije,
6. sredstava od registracije vozila u iznosu od 10% na visinu iznosa osnovnog osiguranja, odnosno 3% za vozila sa ugrađenim katalizatorom,
7. naplaćene kazne na osnovu ovog zakona,
8. ostali izvori.

III.

Sredstva Fonda koristit će se za:

1. očuvanje, zaštitu i unapređivanje kvaliteta okoline u skladu sa Strategijom zaštite okoline,
2. praćenje stanja kvaliteta okoline,
3. pripremu i izradu programa sanacije iz člana 54. Zakona o zaštiti okoline ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 1/2000),
4. kreditiranje investicija koje će doprinijeti bitnom smanjenju zagađenja okoline i sanacije devastiranih područja,
5. finansiranje programa zaštite i razvoja različitih prirodnih dobara,
6. sufinansiranje stručnog osposobljavanja kadrova,
7. finansiranje organizovanih akcija u prevenciji i sanaciji zaštite okoline,
8. izrada naučno-istraživačkih projekata, studija i elaborata za potrebe Kantona,
9. finansiranje publikacija, časopisa i sprovođenje propagandnih akcija u oblasti zaštite i unapređivanja okoline,

10. sufinansiranje pravnih subjekata iz člana 39. Zakona o zaštiti okoline ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 1/2000), koji će biti obavezni da vrše mjerenje emisije, imisije i kontaminacija.

IV.

Raspored i utrošak sredstava Fonda vrši Vlada Kantona na prijedlog Ministarstva koje utvrđuje kriterije i uvjete za usmjeravanje i dodjelu sredstava.

V.

Izveštaj o utrošku sredstava za finansiranje zaštite okoline Ministarstvo podnosi Vladi Kantona.

VI.

Fond prestaje sa radom kada prestane svrha njegovog osnivanja, o čemu odluku donosi Vlada Kantona.

VII.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj 04-1-14-716/00

01.04. 2000. godine

Zenica

PREDSJEDNIK

Vehid Šahinović, s.r.

70.

Na temelju članka 56. Zakona o zaštiti okoliša ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 1/2000) i članka 29. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona, ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 7/96, i "Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 1/96 i 4/97), Vlada Zeničko-dobojskog kantona na 50. sjednici, održanoj 01.04.2000. godine, donosi

O D L U K U

o utemeljenju Fonda za zaštitu okoliša

I.

Ovom odlukom Vlada Zeničko-dobojskog kantona utemeljuje Fond za zaštitu okoliša (u daljem tekstu: Fond) u Ministarstvu za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoliša (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Poslovi Fonda su u redovnoj nadležnosti Ministarstva.

II.

Prihod Fonda čine sredstva koja se osiguravaju iz sljedećih izvora:

1. naknada za zagađenje čovjekovog okoliša (zrak, tlo i dr.),
2. naknada za korištenje i eksploataciju prirodnih bogatstava i dobara u općoj uporabi od kantonalnog značaja,
3. sredstva proračuna Kantona prikupljenih iz poreza na promet proizvoda koji utječu na zagađenje okoliša: pesticida, deterdženata, cigareta, plastične ambalaže, uglja, nafte i naftnih derivata i drugih roba koje zagađuju okoliš prema odluci Vlade Kantona,

4. sredstava investicija za objekte industrije, rudarstva, energetike od kantonalnog značaja u visini od 0,3% od vrijednosti investicije,
5. sredstava investicija za sve gospodarske objekte od kantonalnog značaja za koje nije propisana izrada studije utjecaja na okoliš u visini 0,2% od vrijednosti investicije,
6. sredstava od registracije vozila u iznosu od 10% na visinu iznosa osnovnog osiguranja, odnosno 3% za vozila sa ugrađenim katalizatorom,
7. naplaćene kazne na temelju ovog zakona,
8. ostali izvori.

III.

Sredstva Fonda koristit će se za:

1. očuvanje, zaštitu i unapređivanje kvalitete okoliša sukladno Strategiji zaštite okoliša,
2. praćenje stanja kvalitete okoliša,
3. pripremu i izradu programa sanacije iz članka 54. Zakona o zaštiti okoliša ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 1/2000),
4. kreditiranje investicija koje će doprinijeti bitnom smanjenju zagađenja okoliša i sanacije devastiranih područja,
5. financiranje programa zaštite i razvoja različitih prirodnih dobara,
6. sufinanciranje stručnog osposobljavanja kadrova,
7. financiranje organiziranih akcija u prevenciji i sanaciji zaštite okoliša,
8. izrada znanstveno-istraživačkih projekata, studija i elaborata za potrebe Kantona,
9. financiranje publikacija, časopisa i sprovođenje promidžbenih akcija u oblasti zaštite i unapređivanja okoliša,
10. sufinanciranje pravnih subjekata iz članka 39. Zakona o zaštiti okoliša ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 1/2000), koji će biti obvezatni da obavljaju mjerenje emisije, imisije i kontaminacija.

IV.

Raspored i utrošak sredstava Fonda obavlja Vlada Kantona na prijedlog Ministarstva koje utvrđuje kriterije i uvjete za usmjeravanje i dodjelu sredstava.

V.

Izvešće o utrošku sredstava za financiranje zaštite okoliša Ministarstvo podnosi Vladi Kantona.

VI.

Fond prestaje sa radom kada prestane svrha njegovog osnivanja, o čemu odluku donosi Vlada Kantona.

VII.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj 04-1-14-716/00
01.04. 2000. godine
Zenica

PREDSJEDNIK
Vehid Šahinović, s.r.

71.

Na osnovu člana 29. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona, ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 7/96. i "Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj 1/96. i 4/97), Vlada Zeničko-dobojskog kantona na 50. sjednici, održanoj 01.04.2000. godine, donosi

RJEŠENJE

o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora "Dionis" Zenica

I.

Razrješavaju se dužnosti predsjednika i članova Upravnog odbora "Dionis" Zenica:

1. Albin Čosić, predsjednik,
2. Zulejha Zamboni, član,
3. Ljubica Krajnović, član,
4. Faruk Palalić, član i
5. Ružica Mijušković, član.

II.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službene novine Zeničko-dobojskog kantona".

Broj 04-1-34-394/00
01.04. 2000. godine
Zenica

PREDSJEDNIK
Vehid Šahinović, s.r.

71.

Na temelju članka 29. stavak 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona, ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 7/96. i "Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj 1/96. i 4/97), Vlada Zeničko-dobojskog kantona na 50. sjednici, održanoj 01.04.2000. godine, donosi

RJEŠENJE

o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora "Dionis" Zenica

I.

Razrješavaju se dužnosti predsjednika i članova Upravnog odbora "Dionis" Zenica:

1. Albin Čosić, predsjednik,
2. Zulejha Zamboni, član,
3. Ljubica Krajnović, član,
4. Faruk Palalić, član i
5. Ružica Mijušković, član.

II.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službene novine Zeničko-dobojskog kantona".

Broj 04-1-34-394/00
01.04. 2000. godine
Zenica

PREDSJEDNIK
Vehid Šahinović, s.r.

72.

Na osnovu člana 11. stav 1. Zakona o osnovnoj školi ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 5/97) i člana 9. stav 3. Pravilnika o postupku utvrđivanja uvjeta i o sadržaju i načinu vođenja Registra osnovnih škola ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 8/98.) Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport objavljuje

S P I S A K
verifikovanih osnovnih škola u
Zeničko-dobojskom kantonu upisanih u
Registar osnovnih škola u školskoj
1999/2000. godini

I.

U ovaj spisak su upisane osnovne škole Zeničko-dobojskog kantona, i to:

1. Osnovna škola "Saud Brkić" u Maglaju upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 1. na strani 1. i 2. Osnovna škola "Saud Brkić" u Maglaju ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika u skladu sa odgovarajućim nastavnim planom i programom utvrđenim za redovnu osnovnu školu.
2. Osnovna škola "Sulejman Omerović Car" u Maglaju upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 2. na strani 3. i 4. Osnovna škola "Sulejman Omerović Car" u Maglaju ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika u skladu sa odgovarajućim nastavnim planom i programom utvrđenim za redovnu osnovnu školu.
3. Osnovna škola "Huso Hodžić" u Tešnju upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 3. na strani 5. i 6. Osnovna škola "Huso Hodžić" u Tešnju ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika u skladu sa odgovarajućim nastavnim planom i programom utvrđenim za redovnu osnovnu školu.
4. Osnovna škola "Rešad Kadić" u Tešnju upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 4. na strani 7. i 8. Osnovna škola "Rešad Kadić" u Tešnju ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika u skladu sa odgovarajućim nastavnim planom i programom utvrđenim za redovnu osnovnu školu.
5. Osnovna škola "9. septembar" u Medakovu, Tešanj upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 5. na strani 9. i 10. Osnovna škola "9. septembar" u Medakovu, Tešanj ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika u skladu sa odgovarajućim nastavnim planom i programom utvrđenim za redovnu osnovnu školu.
6. Osnovna škola "Džemal Bijedić" u Miljanovcima, Tešanj upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 6. na strani 11. i 12. Osnovna škola "Džemal Bijedić" u Miljanovcima, Tešanj ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika u skladu sa odgovarajućim nastavnim planom i programom utvrđenim za redovnu osnovnu školu.
7. Osnovna škola "Gazi Fehrad-beg" u Jablanici, Tešanj upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 7. na strani 13. i 14. Osnovna škola "Gazi

Fehrad-beg" u Jablanici, Tešanj ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika u skladu sa odgovarajućim nastavnim planom i programom utvrđenim za redovnu osnovnu školu.

8. Osnovna škola "Mustafa Mullić" u Šijama, Tešanj upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 61. na strani 121. i 122. Osnovna škola "Mustafa Mullić" u Šijama, Tešanj ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika u skladu sa odgovarajućim nastavnim planom i programom utvrđenim za redovnu osnovnu školu.
9. Osnovna škola "Kulin ban" u Tešanjci, Tešanj upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 9. na strani 17. i 18. Osnovna škola "Kulin ban" u Tešanjci, Tešanj ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika u skladu sa odgovarajućim nastavnim planom i programom utvrđenim za redovnu osnovnu školu.
10. Osnovna škola "Abdulvehab Ilhamija" u Kaloševićima, Tešanj upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 10. na strani 19. i 20. Osnovna škola "Abdulvehab Ilhamija" u Kaloševićima, Tešanj ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika u skladu sa odgovarajućim nastavnim planom i programom utvrđenim za redovnu osnovnu školu.
11. Osnovna škola "1. mart" u Jelahu, Tešanj upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 59. na strani 117. i 118. Osnovna škola "1. mart" u Jelahu, Tešanj ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika u skladu sa odgovarajućim nastavnim planom i programom utvrđenim za redovnu osnovnu školu.
12. Prva osnovna škola u Zavidovićima upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 11. na strani 21. i 22. Prva osnovna škola u Zavidovićima ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika u skladu sa odgovarajućim nastavnim planom i programom utvrđenim za redovnu osnovnu školu.
13. Osnovna škola "Vožuća" u Vožućoj, Zavidovići upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 12. na strani 23. i 24. Osnovna škola "Vožuća" u Vožućoj, Zavidovići ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika u skladu sa odgovarajućim nastavnim planom i programom utvrđenim za redovnu osnovnu školu.
14. Druga osnovna škola u Zavidovićima upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 13. na strani 25. i 26. Druga osnovna škola u Zavidovićima ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika u skladu sa odgovarajućim nastavnim planom i programom utvrđenim za redovnu osnovnu školu.
15. Osnovna škola "Hajdarović" u Hajdarovićima, Zavidovići upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 14. na strani 27. i 28. Osnovna škola "Hajdarović" u Hajdarovićima, Zavidovići ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika u skladu sa odgovarajućim nastavnim planom i programom utvrđenim za redovnu osnovnu školu.
16. Osnovna škola "Gostović" u Gostoviću, Zavidovići upisana je u Registar osnovnih škola pod red-

- nim brojem 15. na strani 29. i 30. Osnovna škola "Gostović" u Gostoviću, Zavidovići ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika u skladu sa odgovarajućim nastavnim planom i programom utvrđenim za redovnu osnovnu školu.
17. Osnovna škola "Kovači" u Kovačima, Zavidovići upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 62. na strani 123. i 124. Osnovna škola "Kovači" u Kovačima, Zavidovići ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika u skladu sa odgovarajućim nastavnim planom i programom utvrđenim za redovnu osnovnu školu.
18. Škola za osnovno muzičko obrazovanje "Avdo Smajlović" u Visokom upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 22. na strani 43. i 44. Škola za osnovno muzičko obrazovanje "Avdo Smajlović" u Visokom ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika u skladu sa odgovarajućim nastavnim planom i programom za muzičku osnovnu školu.
19. Osnovna škola "Kulin ban" u Visokom upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 16. na strani 31. i 32. Osnovna škola "Kulin ban" u Visokom ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika u skladu sa odgovarajućim nastavnim planom i programom utvrđenim za redovnu osnovnu školu.
20. Osnovna škola "Mula Mustafa Bašeskija" u Donjem Moštru, Visoko upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 17. na strani 33. i 34. Osnovna škola "Mula Mustafa Bašeskija" u Donjem Moštru, Visoko ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika u skladu sa odgovarajućim nastavnim planom i programom utvrđenim za redovnu osnovnu školu.
21. Osnovna škola "Mehmedalija Mak Dizdar" u Dobrinju, Visoko upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 18. na strani 35. i 36. Osnovna škola "Mehmedalija Mak Dizdar" u Dobrinju, Visoko ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika u skladu sa odgovarajućim nastavnim planom i programom utvrđenim za redovnu osnovnu školu.
22. Osnovna škola "Safvet-beg Bašagić" u Visokom upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 19. na strani 37. i 38. Osnovna škola "Safvet-beg Bašagić" u Visokom ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika u skladu sa odgovarajućim nastavnim planom i programom utvrđenim za redovnu osnovnu školu.
23. Osnovna škola "Alija Nametak" u Bucima, Visoko upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 20. na strani 39. i 40. Osnovna škola "Alija Nametak" u Bucima, Visoko ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika u skladu sa odgovarajućim nastavnim planom i programom utvrđenim za redovnu osnovnu školu.
24. Osnovna škola "Musa Ćazim Ćatić" u Velikom Čajnu, Visoko upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 21. na strani 41. i 42. Osnovna škola "Musa Ćazim Ćatić" u Velikom Čajnu, Visoko ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika u skladu sa odgovarajućim nastavnim planom i programom utvrđenim za redovnu osnovnu školu.
25. Osnovna škola "Safvet-beg Bašagić" u Brezi upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 23. na strani 45. i 46. Osnovna škola "Safvet-beg Bašagić" u Brezi ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika u skladu sa odgovarajućim nastavnim planom i programom utvrđenim za redovnu osnovnu školu.
26. Osnovna škola "Enver Ćolaković" u Brezi upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 24. na strani 47. i 48. Osnovna škola "Enver Ćolaković" u Brezi ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika u skladu sa odgovarajućim nastavnim planom i programom utvrđenim za redovnu osnovnu školu.
27. Osnovna škola "Hasan Kikić" u Župči, Breza upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 25. na strani 49. i 50. Osnovna škola "Hasan Kikić" u Župči, Breza ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika u skladu sa odgovarajućim nastavnim planom i programom utvrđenim za redovnu osnovnu školu.
28. Osnovna škola "Mak Dizdar" u Zenici upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 26. na strani 51. i 52. Osnovna škola "Mak Dizdar" u Zenici ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika u skladu sa odgovarajućim nastavnim planom i programom utvrđenim za redovnu osnovnu školu.
29. Osnovna škola "Musa Ćazim Ćatić" u Zenici upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 27. na strani 53. i 54. Osnovna škola "Musa Ćazim Ćatić" u Zenici ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika u skladu sa odgovarajućim nastavnim planom i programom utvrđenim za redovnu osnovnu školu.
30. Osnovna škola "Meša Selimović" u Zenici upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 28. na strani 55. i 56. Osnovna škola "Meša Selimović" u Zenici ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika u skladu sa odgovarajućim nastavnim planom i programom utvrđenim za redovnu osnovnu školu.
31. Osnovna škola "Miroslav Krleža" u Zenici upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 29. na strani 57. i 58. Osnovna škola "Miroslav Krleža" u Zenici ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika u skladu sa odgovarajućim nastavnim planom i programom utvrđenim za redovnu osnovnu školu.
32. Osnovna škola "Edhem Mulabdić" u Zenici upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 30. na strani 59. i 60. Osnovna škola "Edhem Mulabdić" u Zenici ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika u skladu sa odgovarajućim nastavnim planom i programom utvrđenim za redovnu osnovnu školu.
33. Osnovna škola "Vladimir Nazor" u Zenici upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 31. na strani 61. i 62. Osnovna škola "Vladimir Nazor" u

- Zenici ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika u skladu sa odgovarajućim nastavnim planom i programom utvrđenim za redovnu osnovnu školu.
- 34. Osnovna škola "Skender Kulenović" u Zenici** upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 32. na strani 63. i 64. Osnovna škola "Skender Kulenović" u Zenici ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika u skladu sa odgovarajućim nastavnim planom i programom utvrđenim za redovnu osnovnu školu.
- 35. Osnovna škola "Isidora Sekulić" u Zenici** upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 33. na strani 65. i 66. Osnovna škola "Isidora Sekulić" u Zenici ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika u skladu sa odgovarajućim nastavnim planom i programom utvrđenim za redovnu osnovnu školu.
- 36. Osnovna škola "Alija Nametak" u Zenici** upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 34. na strani 67. i 68. Osnovna škola "Alija Nametak" u Zenici ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika u skladu sa odgovarajućim nastavnim planom i programom utvrđenim za redovnu osnovnu školu.
- 37. Osnovna škola "Matija Divković" u Čajdrašu, Zenica** upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 35. na strani 69. i 70. Osnovna škola "Matija Divković" u Čajdrašu, Zenica ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika u skladu sa odgovarajućim nastavnim planom i programom utvrđenim za redovnu osnovnu školu.
- 38. Osnovna škola "Enver Čolaković" u Janjčima, Zenica** upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 36. na strani 71. i 72. Osnovna škola "Enver Čolaković" u Janjčima, Zenica ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika u skladu sa odgovarajućim nastavnim planom i programom utvrđenim za redovnu osnovnu školu.
- 39. Osnovna škola "Čamil Sijarić" u Nemiljoj, Zenica** upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 37. na strani 73. i 74. Osnovna škola "Čamil Sijarić" u Nemiljoj, Zenica ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika u skladu sa odgovarajućim nastavnim planom i programom utvrđenim za redovnu osnovnu školu.
- 40. Osnovna škola "Hamza Humo" u Babinu, Zenica** upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 38. na strani 75. i 76. Osnovna škola "Hamza Humo" u Babinu, Zenica ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika u skladu sa odgovarajućim nastavnim planom i programom utvrđenim za redovnu osnovnu školu.
- 41. Osnovna škola "Aleksa Šantić" u Perinom Hanu, Zenica** upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 39. na strani 77. i 78. Osnovna škola "Aleksa Šantić" u Perinom Hanu, Zenica ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika u skladu sa odgovarajućim nastavnim planom i programom utvrđenim za redovnu osnovnu školu.
- 42. Osnovna škola "Ahmed Muradbegović" u Stranjanima, Zenica** upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 40. na strani 79. i 80. Osnovna škola "Ahmed Muradbegović" u Stranjanima, Zenica ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika u skladu sa odgovarajućim nastavnim planom i programom utvrđenim za redovnu osnovnu školu.
- 43. Osnovna škola "Hasan Kikić" u Tetovu, Zenica** upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 41. na strani 81. i 82. Osnovna škola "Hasan Kikić" u Tetovu, Zenica ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika u skladu sa odgovarajućim nastavnim planom i programom utvrđenim za redovnu osnovnu školu.
- 44. Osnovna specijalna škola u Zenici** upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 42. na strani 83. i 84. Osnovna specijalna škola u Zenici ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika u skladu sa odgovarajućim nastavnim planom i programom utvrđenim za osnovnu specijalnu školu.
- 45. Osnovna škola "15. april" u Doboju, Kakanj** upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 43. na strani 85. i 86. Osnovna škola "15. april" u Doboju, Kakanj ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika u skladu sa odgovarajućim nastavnim planom i programom utvrđenim za redovnu osnovnu školu.
- 46. Osnovna muzička škola u Zenici** upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 56. na strani 111. i 112. Osnovna muzička škola u Zenici ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika u skladu sa odgovarajućim nastavnim planom i programom utvrđenim za redovnu osnovnu školu.
- 47. Osnovna škola "Mula Mustafa Bašeskija" u Kaknju** upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 44. na strani 87. i 88. Osnovna škola "Mula Mustafa Bašeskija" u Kaknju ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika u skladu sa odgovarajućim nastavnim planom i programom utvrđenim za redovnu osnovnu školu.
- 48. Osnovna škola "Omer Mušić" u Brežanima, Kakanj** upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 45. na strani 89. i 90. Osnovna škola "Omer Mušić" u Brežanima, Kakanj ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika u skladu sa odgovarajućim nastavnim planom i programom utvrđenim za redovnu osnovnu školu.
- 49. Osnovna škola "Abdulvehab Ilhamija" u Tršču, Kakanj** upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 46. na strani 91. i 92. Osnovna škola "Abdulvehab Ilhamija" u Tršču, Kakanj ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika u skladu sa odgovarajućim nastavnim planom i programom utvrđenim za redovnu osnovnu školu.
- 50. Osnovna škola "Ahmed Muradbegović" u Kaknju** upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 54. na strani 107. i 108. Osnovna škola "Ahmed Muradbegović" u Kaknju ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika u skladu sa odgovarajućim

nastavnim planom i programom utvrđenim za redovnu osnovnu školu.

51. Osnovna škola "Rešad Kadić" u Brnjicu, Kakanj upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 60. na strani 119. i 120. Osnovna škola "Rešad Kadić" u Brnjicu, Kakanj ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika u skladu sa odgovarajućim nastavnim planom i programom utvrđenim za redovnu osnovnu školu.

52. Osnovna škola "Šakir Sikirić" u Kakanju upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 47. na strani 93. i 94. Osnovna škola "Šakir Sikirić" u Kakanju ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika u skladu sa odgovarajućim nastavnim planom i programom utvrđenim za redovnu osnovnu školu.

53. Osnovna škola "Hamdija Kreševljaković" u Kakanju upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 48. na strani 95. i 96. Osnovna škola "Hamdija Kreševljaković" u Kakanju ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika u skladu sa odgovarajućim nastavnim planom i programom utvrđenim za redovnu osnovnu školu.

54. Osnovna škola "Vareš" u Varešu upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 49. na strani 97. i 98. Osnovna škola "Vareš" u Varešu ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika u skladu sa odgovarajućim nastavnim planom i programom utvrđenim za redovnu osnovnu školu.

55. Osnovna škola "Vareš Majdan" u Varešu upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 50. na strani 99. i 100. Osnovna škola "Vareš Majdan" u Varešu ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika u skladu sa odgovarajućim nastavnim planom i programom utvrđenim za redovnu osnovnu školu.

56. Osnovna škola "Senahid Bolić Bolo" u Olovu upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 51. na strani 101. i 102. Osnovna škola "Senahid Bolić Bolo" u Olovu ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika u skladu sa odgovarajućim nastavnim planom i programom utvrđenim za redovnu osnovnu školu.

57. Osnovna škola "Hasan Kikić" u Solunu, Olovo upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 55. na strani 109. i 110. Osnovna škola "Hasan Kikić" u Solunu, Olovo ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika u skladu sa odgovarajućim nastavnim planom i programom utvrđenim za redovnu osnovnu školu.

58. Osnovna škola "Peti bataljon" u Carevoj Čupriji, Olovo upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 52. na strani 103. i 104. Osnovna škola "Peti bataljon" u Carevoj Čupriji, Olovo ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika u skladu sa odgovarajućim nastavnim planom i programom utvrđenim za redovnu osnovnu školu.

59. Osnovna škola "Alija Nametak" u Begovom Hanu, Žepče upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 53. na strani 105. i 106. Osnovna škola "Alija Nametak" u Begovom Hanu, Žepče ispunjava

uvjete za obrazovanje redovnih učenika u skladu sa odgovarajućim nastavnim planom i programom utvrđenim za redovnu osnovnu školu.

60. Osnovna škola "Abdulvehab Ilhamija" u Željeznom Polju, Žepče upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 58. na strani 115. i 116. Osnovna škola "Abdulvehab Ilhamija" u Željeznom Polju, Žepče ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika u skladu sa odgovarajućim nastavnim planom i programom utvrđenim za redovnu osnovnu školu.

61. Katolički školski centar "Sveti Pavao" - osnovna škola u Zenici upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 64. na strani 127. i 128. Osnovna škola "Sveti Pavao" u Zenici ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika u skladu sa odgovarajućim nastavnim planom i programom utvrđenim za redovnu osnovnu školu.

62. Osnovna škola Ivana fra Frane Jukića u Sivši, Usora upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 57. na strani 113. i 114. Osnovna škola Ivana fra Frane Jukića u Sivši, Usora ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika u skladu sa odgovarajućim nastavnim planom i programom utvrđenim za redovnu osnovnu školu.

63. Osnovna škola "Novi Šeher" u Novom Šeheru upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 65. na strani 129. i 130. Osnovna škola "Novi Šeher" u Novom Šeheru ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika u skladu sa odgovarajućim nastavnim planom i programom utvrđenim za redovnu osnovnu školu.

64. Osnovna škola "Fra Grga Martić" u Ozimici, Žepče upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 66. na strani 131. i 132. Osnovna škola "Fra Grga Martić" u Ozimici, Žepče ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika u skladu sa odgovarajućim nastavnim planom i programom utvrđenim za redovnu osnovnu školu.

65. Osnovna škola "Žepče" u Žepču upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 67. na strani 133. i 134. Osnovna škola "Žepče" u Žepču ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika u skladu sa odgovarajućim nastavnim planom i programom utvrđenim za redovnu osnovnu školu.

66. Osnovna glazbena škola "Katarina Kotromanić - Kosača" u Žepču upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 68. na strani 137. i 138. Osnovna škola "Katarina Kotromanić - Kosača" u Žepču ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika u skladu sa odgovarajućim nastavnim planom i programom utvrđenim za redovnu osnovnu školu.

67. Osnovna škola "21 mart" u Matuzićima, Doboj-jug upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 63. na strani 125. i 126. Osnovna škola "21 mart" u Matuzićima, Doboj-jug ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika u skladu sa odgovarajućim nastavnim planom i programom utvrđenim za redovnu muzičku školu.

68. Privatna škola za osnovno muzičko obrazovanje prof. Milenka Karovića u Zenici upisana je u Registar osnovnih škola (šk. 1997/98) pod rednim brojem 71. na strani 144. i 145. Privatna škola za osnovno muzičko obrazovanje prof. Milenka Karovića u Zenici ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika u skladu sa odgovarajućim nastavnim planom i programom utvrđenim za redovnu muzičku školu.

II.

Uplisom u Registar osnovnih škola navedene osnovne škole su stekle pravo da mogu izdavati svjedodžbe i druge javne isprave o završetku obrazovanja, odnosno pojedinih razreda.

III.

Ovaj spisak objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj 12/38-277/00

25.04.2000 godine

Zenica

MINISTAR

Čelebić Kemal, s.r.

72.

Na temelju članka 11. stavak 1. Zakona o osnovnoj školi ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 5/97) i članka 9. stavak 3. Pravilnika o postupku utvrđivanja uvjeta i o sadržaju i načinu vođenja Registra osnovnih škola ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 8/98.) Ministarstvo za obrazovanje, znanost, kulturu i šport objavljuje

S P I S A K

verificiranih osnovnih škola u Zeničko-dobojskom kantonu upisanih u Registar osnovnih škola u školskoj 1999/2000. godini

I.

U ovaj spisak su upisane osnovne škole Zeničko-dobojskog kantona, i to:

- 1. Osnovna škola "Saud Brkić" u Maglaju** upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 1. na strani 1. i 2. Osnovna škola "Saud Brkić" u Maglaju ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika sukladno odgovarajućem nastavnim planu i programu utvrđenim za redovnu osnovnu školu.
- 2. Osnovna škola "Sulejman Omerović Čar" u Maglaju** upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 2. na strani 3. i 4. Osnovna škola "Sulejman Omerović Čar" u Maglaju ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika sukladno odgovarajućem nastavnim planu i programu utvrđenim za redovnu osnovnu školu.
- 3. Osnovna škola "Huso Hodžić" u Tešnju** upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 3. na strani 5. i 6. Osnovna škola "Huso Hodžić" u Tešnju ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika sukladno odgovarajućem nastavnim planu i programu utvrđenim za redovnu osnovnu školu.

4. Osnovna škola "Rešad Kadić" u Tešnju upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 4. na strani 7. i 8. Osnovna škola "Rešad Kadić" u Tešnju ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika sukladno odgovarajućem nastavnim planu i programu utvrđenim za redovnu osnovnu školu.

5. Osnovna škola "9. septembar" u Medakovu, Tešanj upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 5. na strani 9. i 10. Osnovna škola "9. septembar" u Medakovu, Tešanj ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika sukladno odgovarajućem nastavnim planu i programu utvrđenim za redovnu osnovnu školu.

6. Osnovna škola "Džemal Bijedić" u Miljanovcima, Tešanj upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 6. na strani 11. i 12. Osnovna škola "Džemal Bijedić" u Miljanovcima, Tešanj ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika sukladno odgovarajućem nastavnim planu i programu utvrđenim za redovnu osnovnu školu.

7. Osnovna škola "Gazi Fehrad-beg" u Jablanici, Tešanj upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 7. na strani 13. i 14. Osnovna škola "Gazi Fehrad-beg" u Jablanici, Tešanj ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika sukladno odgovarajućem nastavnim planu i programu utvrđenim za redovnu osnovnu školu.

8. Osnovna škola "Mustafa Mullić" u Šijama, Tešanj upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 61. na strani 121. i 122. Osnovna škola "Mustafa Mullić" u Šijama, Tešanj ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika sukladno odgovarajućem nastavnim planu i programu utvrđenim za redovnu osnovnu školu.

9. Osnovna škola "Kulin ban" u Tešanjci, Tešanj upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 9. na strani 17. i 18. Osnovna škola "Kulin ban" u Tešanjci, Tešanj ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika sukladno odgovarajućem nastavnim planu i programu utvrđenim za redovnu osnovnu školu.

10. Osnovna škola "Abdulvehab Ilhamija" u Kaloševićima, Tešanj upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 10. na strani 19. i 20. Osnovna škola "Abdulvehab Ilhamija" u Kaloševićima, Tešanj ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika sukladno odgovarajućem nastavnim planu i programu utvrđenim za redovnu osnovnu školu.

11. Osnovna škola "1. mart" u Jelahu, Tešanj upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 59. na strani 117. i 118. Osnovna škola "1. mart" u Jelahu, Tešanj ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika sukladno odgovarajućem nastavnim planu i programu utvrđenim za redovnu osnovnu školu.

12. Prva osnovna škola u Zavidovićima upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 11. na strani 21. i 22. Prva osnovna škola u Zavidovićima ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika sukladno odgovarajućem nastavnim planu i programu utvrđenim za redovnu osnovnu školu.

- 13. Osnovna škola "Vožuća" u Vožućoj, Zavidovići** upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 12. na strani 23. i 24. Osnovna škola "Vožuća" u Vožućoj, Zavidovići ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika sukladno odgovarajućem nastavnom planu i programu utvrđenim za redovnu osnovnu školu.
- 14. Druga osnovna škola u Zavidovićima** upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 13. na strani 25. i 26. Druga osnovna škola u Zavidovićima ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika sukladno odgovarajućem nastavnom planu i programu utvrđenim za redovnu osnovnu školu.
- 15. Osnovna škola "Hajdarovići" u Hajdarovićima, Zavidovići** upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 14. na strani 27. i 28. Osnovna škola "Hajdarovići" u Hajdarovićima, Zavidovići ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika sukladno odgovarajućem nastavnom planu i programu utvrđenim za redovnu osnovnu školu.
- 16. Osnovna škola "Gostović" u Gostoviću, Zavidovići** upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 15. na strani 29. i 30. Osnovna škola "Gostović" u Gostoviću, Zavidovići ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika sukladno odgovarajućem nastavnom planu i programu utvrđenim za redovnu osnovnu školu.
- 17. Osnovna škola "Kovači" u Kovačima, Zavidovići** upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 62. na strani 123. i 124. Osnovna škola "Kovači" u Kovačima, Zavidovići ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika sukladno odgovarajućem nastavnom planu i programu utvrđenim za redovnu osnovnu školu.
- 18. Škola za osnovno glazbeno obrazovanje "Avdo Smajlović" u Visokom** upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 22. na strani 43. i 44. Škola za osnovno glazbeno obrazovanje "Avdo Smajlović" u Visokom ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika sukladno odgovarajućem nastavnom planu i programu za glazbenu osnovnu školu.
- 19. Osnovna škola "Kulin ban" u Visokom** upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 16. na strani 31. i 32. Osnovna škola "Kulin ban" u Visokom ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika sukladno odgovarajućem nastavnom planu i programu utvrđenim za redovnu osnovnu školu.
- 20. Osnovna škola "Mula Mustafa Bašeskija" u Donjem Moštru, Visoko** upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 17. na strani 33. i 34. Osnovna škola "Mula Mustafa Bašeskija" u Donjem Moštru, Visoko ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika sukladno odgovarajućem nastavnom planu i programu utvrđenim za redovnu osnovnu školu.
- 21. Osnovna škola "Mehmedalija Mak Dizdar" u Dobrinju, Visoko** upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 18. na strani 35. i 36. Osnovna škola "Mehmedalija Mak Dizdar" u Dobrinju, Visoko ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika sukladno odgovarajućem nastavnom planu i programu utvrđenim za redovnu osnovnu školu.
- 22. Osnovna škola "Safvet-beg Bašagić" u Visokom** upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 19. na strani 37. i 38. Osnovna škola "Safvet-beg Bašagić" u Visokom ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika sukladno odgovarajućem nastavnom planu i programu utvrđenim za redovnu osnovnu školu.
- 23. Osnovna škola "Alija Nametak" u Bucima, Visoko** upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 20. na strani 39. i 40. Osnovna škola "Alija Nametak" u Bucima, Visoko ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika sukladno odgovarajućem nastavnom planu i programu utvrđenim za redovnu osnovnu školu.
- 24. Osnovna škola "Musa Ćazim Ćatić" u Velikom Čajnu, Visoko** upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 21. na strani 41. i 42. Osnovna škola "Musa Ćazim Ćatić" u Velikom Čajnu, Visoko ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika sukladno odgovarajućem nastavnom planu i programu utvrđenim za redovnu osnovnu školu.
- 25. Osnovna škola "Safvet-beg Bašagić" u Brezi** upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 23. na strani 45. i 46. Osnovna škola "Safvet-beg Bašagić" u Brezi ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika sukladno odgovarajućem nastavnom planu i programu utvrđenim za redovnu osnovnu školu.
- 26. Osnovna škola "Enver Čolaković" u Brezi** upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 24. na strani 47. i 48. Osnovna škola "Enver Čolaković" u Brezi ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika sukladno odgovarajućem nastavnom planu i programu utvrđenim za redovnu osnovnu školu.
- 27. Osnovna škola "Hasan Kikić" u Župči, Breza** upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 25. na strani 49. i 50. Osnovna škola "Hasan Kikić" u Župči, Breza ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika sukladno odgovarajućem nastavnom planu i programu utvrđenim za redovnu osnovnu školu.
- 28. Osnovna škola "Mak Dizdar" u Zenici** upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 26. na strani 51. i 52. Osnovna škola "Mak Dizdar" u Zenici ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika sukladno odgovarajućem nastavnom planu i programu utvrđenim za redovnu osnovnu školu.
- 29. Osnovna škola "Musa Ćazim Ćatić" u Zenici** upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 27. na strani 53. i 54. Osnovna škola "Musa Ćazim Ćatić" u Zenici ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika sukladno odgovarajućem nastavnom planu i programu utvrđenim za redovnu osnovnu školu.
- 30. Osnovna škola "Meša Selimović" u Zenici** upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 28. na strani 55. i 56. Osnovna škola "Meša Selimović" u Zenici ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih

učenika sukladno odgovarajućem nastavnom planu i programu utvrđenim za redovnu osnovnu školu.

- 31. Osnovna škola "Miroslav Krleža" u Zenici** upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 29. na strani 57. i 58. Osnovna škola "Miroslav Krleža" u Zenici ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika sukladno odgovarajućem nastavnom planu i programu utvrđenim za redovnu osnovnu školu.
- 32. Osnovna škola "Edhem Mulabdić" u Zenici** upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 30. na strani 59. i 60. Osnovna škola "Edhem Mulabdić" u Zenici ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika sukladno odgovarajućem nastavnom planu i programu utvrđenim za redovnu osnovnu školu.
- 33. Osnovna škola "Vladimir Nazor" u Zenici** upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 31. na strani 61. i 62. Osnovna škola "Vladimir Nazor" u Zenici ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika sukladno odgovarajućem nastavnom planu i programu utvrđenim za redovnu osnovnu školu.
- 34. Osnovna škola "Skender Kulenović" u Zenici** upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 32. na strani 63. i 64. Osnovna škola "Skender Kulenović" u Zenici ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika sukladno odgovarajućem nastavnom planu i programu utvrđenim za redovnu osnovnu školu.
- 35. Osnovna škola "Isidora Sekulić" u Zenici** upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 33. na strani 65. i 66. Osnovna škola "Isidora Sekulić" u Zenici ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika sukladno odgovarajućem nastavnom planu i programu utvrđenim za redovnu osnovnu školu.
- 36. Osnovna škola "Alija Nametak" u Zenici** upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 34. na strani 67. i 68. Osnovna škola "Alija Nametak" u Zenici ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika sukladno odgovarajućem nastavnom planu i programu utvrđenim za redovnu osnovnu školu.
- 37. Osnovna škola "Matija Divković" u Čajdrašu, Zenica** upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 35. na strani 69. i 70. Osnovna škola "Matija Divković" u Čajdrašu, Zenica ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika sukladno odgovarajućem nastavnom planu i programu utvrđenim za redovnu osnovnu školu.
- 38. Osnovna škola "Enver Čolaković" u Janjićima, Zenica** upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 36. na strani 71. i 72. Osnovna škola "Enver Čolaković" u Janjićima, Zenica ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika sukladno odgovarajućem nastavnom planu i programu utvrđenim za redovnu osnovnu školu.
- 39. Osnovna škola "Čamil Sijarić" u Nemiljoj, Zenica** upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 37. na strani 73. i 74. Osnovna škola "Čamil Sijarić" u Nemiljoj, Zenica ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika sukladno odgovarajućem

nastavnom planu i programu utvrđenim za redovnu osnovnu školu.

- 40. Osnovna škola "Hamza Humo" u Babinu, Zenica** upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 38. na strani 75. i 76. Osnovna škola "Hamza Humo" u Babinu, Zenica ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika sukladno odgovarajućem nastavnom planu i programu utvrđenim za redovnu osnovnu školu.
- 41. Osnovna škola "Aleksa Šantić" u Perinom Hanu, Zenica** upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 39. na strani 77. i 78. Osnovna škola "Aleksa Šantić" u Perinom Hanu, Zenica ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika sukladno odgovarajućem nastavnom planu i programu utvrđenim za redovnu osnovnu školu.
- 42. Osnovna škola "Ahmed Muradbegović" u Stranjanima, Zenica** upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 40. na strani 79. i 80. Osnovna škola "Ahmed Muradbegović" u Stranjanima, Zenica ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika sukladno odgovarajućem nastavnom planu i programu utvrđenim za redovnu osnovnu školu.
- 43. Osnovna škola "Hasan Kikić" u Tetovu, Zenica** upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 41. na strani 81. i 82. Osnovna škola "Hasan Kikić" u Tetovu, Zenica ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika sukladno odgovarajućem nastavnom planu i programu utvrđenim za redovnu osnovnu školu.
- 44. Osnovna specijalna škola u Zenici** upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 42. na strani 83. i 84. Osnovna specijalna škola u Zenici ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika sukladno odgovarajućem nastavnom planu i programu utvrđenim za osnovnu specijalnu školu.
- 45. Osnovna škola "15. april" u Doboju, Kakanj** upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 43. na strani 85. i 86. Osnovna škola "15. april" u Doboju, Kakanj ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika sukladno odgovarajućem nastavnom planu i programu utvrđenim za redovnu osnovnu školu.
- 46. Osnovna muzička škola u Zenici** upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 56. na strani 111. i 112. Osnovna muzička škola u Zenici ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika sukladno odgovarajućem nastavnom planu i programu utvrđenim za redovnu osnovnu školu.
- 47. Osnovna škola "Mula Mustafa Bašeskija" u Kakanju** upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 44. na strani 87. i 88. Osnovna škola "Mula Mustafa Bašeskija" u Kakanju ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika sukladno odgovarajućem nastavnom planu i programu utvrđenim za redovnu osnovnu školu.
- 48. Osnovna škola "Omer Mušić" u Brežanima, Kakanj** upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 45. na strani 89. i 90. Osnovna škola

- "Omer Mušić" u Brežanima, Kakanj ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika sukladno odgovarajućem nastavnom planu i programu utvrđenim za redovnu osnovnu školu.
- 49. Osnovna škola "Abdulvehab Ilhamija" u Tršću, Kakanj** upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 46. na strani 91. i 92. Osnovna škola "Abdulvehab Ilhamija" u Tršću, Kakanj ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika sukladno odgovarajućem nastavnom planu i programu utvrđenim za redovnu osnovnu školu.
- 50. Osnovna škola "Ahmed Muradbegović" u Kaknju** upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 54. na strani 107. i 108. Osnovna škola "Ahmed Muradbegović" u Kaknju ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika sukladno odgovarajućem nastavnom planu i programu utvrđenim za redovnu osnovnu školu.
- 51. Osnovna škola "Rešad Kadić" u Brnjicu, Kakanj** upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 60. na strani 119. i 120. Osnovna škola "Rešad Kadić" u Brnjicu, Kakanj ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika sukladno odgovarajućem nastavnom planu i programu utvrđenim za redovnu osnovnu školu.
- 52. Osnovna škola "Šakir Sikirić" u Kaknju** upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 47. na strani 93. i 94. Osnovna škola "Šakir Sikirić" u Kaknju ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika sukladno odgovarajućem nastavnom planu i programu utvrđenim za redovnu osnovnu školu.
- 53. Osnovna škola "Hamdija Kreševljaković" u Kaknju** upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 48. na strani 95. i 96. Osnovna škola "Hamdija Kreševljaković" u Kaknju ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika sukladno odgovarajućem nastavnom planu i programu utvrđenim za redovnu osnovnu školu.
- 54. Osnovna škola "Vareš" u Varešu** upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 49. na strani 97. i 98. Osnovna škola "Vareš" u Varešu ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika sukladno odgovarajućem nastavnom planu i programu utvrđenim za redovnu osnovnu školu.
- 55. Osnovna škola "Vareš Majdan" u Varešu** upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 50. na strani 99. i 100. Osnovna škola "Vareš Majdan" u Varešu ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika sukladno odgovarajućem nastavnom planu i programu utvrđenim za redovnu osnovnu školu.
- 56. Osnovna škola "Senahid Bolić Bolo" u Olovu** upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 51. na strani 101. i 102. Osnovna škola "Senahid Bolić Bolo" u Olovu ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika sukladno odgovarajućem nastavnom planu i programu utvrđenim za redovnu osnovnu školu.
- 57. Osnovna škola "Hasan Kikić" u Solunu, Olovo** upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 55. na strani 109. i 110. Osnovna škola "Hasan Kikić" u Solunu, Olovo ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika sukladno odgovarajućem nastavnom planu i programu utvrđenim za redovnu osnovnu školu.
- 58. Osnovna škola "Peti bataljon" u Carevoj Čupriji, Olovo** upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 52. na strani 103. i 104. Osnovna škola "Peti bataljon" u Carevoj Čupriji, Olovo ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika sukladno odgovarajućem nastavnom planu i programu utvrđenim za redovnu osnovnu školu.
- 59. Osnovna škola "Alija Nametak" u Begovom Hanu, Žepče** upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 53. na strani 105. i 106. Osnovna škola "Alija Nametak" u Begovom Hanu, Žepče ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika sukladno odgovarajućem nastavnom planu i programu utvrđenim za redovnu osnovnu školu.
- 60. Osnovna škola "Abdulvehab Ilhamija" u Željeznom Polju, Žepče** upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 58. na strani 115. i 116. Osnovna škola "Abdulvehab Ilhamija" u Željeznom Polju, Žepče ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika sukladno odgovarajućem nastavnom planu i programu utvrđenim za redovnu osnovnu školu.
- 61. Katolički školski centar "Sveti Pavao" - osnovna škola u Zenici** upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 64. na strani 127. i 128. Osnovna škola "Sveti Pavao" u Zenici ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika sukladno odgovarajućem nastavnom planu i programu utvrđenim za redovnu osnovnu školu.
- 62. Osnovna škola Ivana fra Frane Jukića u Sivši, Usora** upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 57. na strani 113. i 114. Osnovna škola Ivana fra Frane Jukića u Sivši, Usora ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika sukladno odgovarajućem nastavnom planu i programu utvrđenim za redovnu osnovnu školu.
- 63. Osnovna škola "Novi Šeher" u Novom Šeheru** upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 65. na strani 129. i 130. Osnovna škola "Novi Šeher" u Novom Šeheru ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika sukladno odgovarajućem nastavnom planu i programu utvrđenim za redovnu osnovnu školu.
- 64. Osnovna škola "Fra Grga Martić" u Ozimici, Žepče** upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 66. na strani 131. i 132. Osnovna škola "Fra Grga Martić" u Ozimici, Žepče ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika sukladno odgovarajućem nastavnom planu i programu utvrđenim za redovnu osnovnu školu.
- 65. Osnovna škola "Žepče" u Žepču** upisana je u Registar osnovnih škola pod rednim brojem 67. na strani 133. i 134. Osnovna škola "Žepče" u Žepču ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika sukladno

SADRŽAJ

61. Zakon o vodama Zeničko-dobojskog kantona (bosanski jezik)	311	prihoda Zeničko-dobojskog kantona općinama (hrvatski jezik)	344
61. Zakon o vodama Zeničko-dobojskog kantona (hrvatski jezik)	324	68. Odlukka o izmjeni Odluke o privremenom finansiranju isplate naknada civilnim žrtvama rata i članovima porodica civilnih žrtava rata (bosanski jezik)	345
62. Zakon o javnom redu i miru (bosanski jezik)	337	68. Odlukka o izmjeni Odluke o privremenom finansiranju isplate naknada civilnim žrtvama rata i članovima obitelji civilnih žrtava rata (hrvatski jezik)	345
62. Zakon o javnom redu i miru (hrvatski jezik)	340	69. Odluka o usvajanju Bilansa energetskih potreba Zeničko-dobojskog kantona za 2000. godinu (bosanski jezik)	345
63. Zakon o izmjenama i dopunama zakona o lokalnoj samoupravi (bosanski jezik)	342	69. Odluka o usvajanju Bilance energetskih potreba Zeničko-dobojskog kantona za 2000. godinu (hrvatski jezik)	345
63. Zakon o izmjenama i dopunama zakona o lokalnoj samoupravi (hrvatski jezik)	342	70. Odluka o osnivanju Fonda za zaštitu okoline (bosanski jezik)	346
64. Odluka o prestanku mandata poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona (bosanski jezik)	343	70. Odluka o utemeljenju Fonda za zaštitu okoliša (hrvatski jezik)	346
64. Odluka o prestanku mandata poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona (hrvatski jezik)	343	71. Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odбора "Dionis" Zenica (bosanski jezik)	347
65. Odluka o verificiranju mandata poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona (bosanski jezik)	343	71. Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odбора "Dionis" Zenica (hrvatski jezik)	347
65. Odluka o verificiranju mandata zastupnika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona (hrvatski jezik)	343	72. Spisak verificiranih osnovnih škola u Zeničko-dobojskom kantonu upisanih u Registar osnovnih škola u školskoj 1999/2000. godini. (bosanski jezik)	348
66. Odluka o visini zatezne kamate (bosanski jezik)	343	72. Spisak verificiranih osnovnih škola u Zeničko-dobojskom kantonu upisanih u Registar osnovnih škola u školskoj 1999/2000. godini. (hrvatski jezik)	352
66. Odluka o visini zatezne kamate (hrvatski jezik)	344		
67. Odluka o izmjenama Odluke o privremenom ustupanju izvornih prihoda Zeničko-dobojskog kantona općinama (bosanski jezik)	344		
67. Odluka o izmjenama Odluke o privremenom ustupanju izvornih			